منبع الجهاد

علمي او جهادي میاشتی خپرونه



موز دجنگي زده‌کړې
نه پرته دجهاد ډگر ته دنگلي
وو - دخدای(ج) په لارکې
دجهاد له رښتینی جذبې
سره وتلي وو اوهمغه (ج)
زموږ مرسته وکړه.

احمد شاه ((اوریا)) وحدت یار
Ahmad Shah Vahdat Yar

افغان له افغان سره نه جنگیږي، بلکه دروس له غلامانو، داسلام دښمنانو، هیواد پلورونکو، دملت له غدارانو او دیونیم ملیون شهیدانوله قاتلانو سره جهاد کوي.

توره غاړه فتحه شوه



نومیالی قوماندان پیر حکم خان شهید شو

دملحد دښمن اوسپینږي خولې
دمجاهدینو په ښوکې

مجاهد ینوته دمزدوررژیم
تسلیم شوی عسکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فرمان خُدا جلّ جلاله

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ، وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ، اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا .

ترجمه

پرودگار شما داناتر است به آنچه در ضمیر شماست اگر باشید شائسته پس هر آئینه وی آمرزنده رجوع کنندگان هست . وبده به صاحب قرابت حق وی را و به درویش و به راه گذر و اسراف مکن اسراف کردنی هر آئینه اسراف کنندگان برادران شیاطین هستند ، و هست شیطان نسبت به پروردگار خود ناسپاس .

الاسرا ، ۲۵- ۲۷

مؤسس : الحاج مولوي جلال الدّین حقّانی
دتأسیس کال: ۱۴۰۹ه ق / ۱۳۶۸ه ش

منبع الجهاد

علمي او جهادي میاشتی خپرونه

لومړی کال، (۸-۹) گڼه، ۱۳۶۸ه ش، دلو-حوت ۱٤۱۰ه ق - رجب - شعبان

په دې گڼه کی

عنوان

دافغانستان برېمن جهاد . . . (سرمقاله)	۲
آیا دامریکا دسیاست بدلون . . .	۷
دجهاد آداب اوفضایل	۱۳
دافغانستان مستقبل دنړیوالو . .	۱٦
موقف پروسترویکا دربرابراسلام	۲۰
آذربایجان داسلامي ولولوپه . . .	۲۸
په لاهورکی دمحترم حقانی دسفر . .	۳۹
دمحترم مولوي جلال الدین حقانی دوینا . .	٤۲
جهاد ته ضرورت او د . . .	۵٦
توره غاړه فتحه شوه	۵۹
جهاد د شعراوادب په پلوشوکې	۷۱
دساړه شمال په څپوکې (لنډه کیسه)	۷۳
دکشف اساسات	۷٦
په کابل کې کودتا وشوه	۷۹
دحق دلارې قربانیان	۸۲

دپاملرنې وړ!

درنولوستونکو!

دافغانستان غږ راډیوخبریال په پکتیاکې د مجاهدینو دوروستیو فتوحاتو، دافغانستان دجهاد نورومهمومسایلو او روانوجریانا تو په اړه د مجاهدینو له نوماند قوماندان الحاج مولانا جلال الدین حقانی سره مرکه کړې ده . د «منبع الجهاد» مجلی اداره یې دیوې ځانگړې رسالې په بڼه خپروي چې ډېر ژر به د مطالعې مینه والو ته وړاندې شي .

په درنښت

«اداره»

سر مقاله

دافغانستان بریمن جهاد

امیدونه ـ گواښونه

روانه لسیزه د بیداری لسیزه ده ، د آزادی غوښتنی لسیزه ده او خپلواکی ته درسیدلو لسیزه .

زموږ زمانه د غلامی د ځنځیرونو د ماتیدلو زما نه ده ، داسارت دزولنو د ټوټی کیدلو زمانه ده او دښکیلاك د شیطانی طلسمونو د دړی وړی کیدلو زمانه .

خو د آزادی دغه غورځنگ، د بیداری دغه ځپاندی ځپی او د مقاومت دغه توپانی بهیر د یوه تش لاسی خو با ایمانه ، یوه بی وسلی او بی وسیلی خو مؤمن او قهرمان ولس ، د یوه بیرته پاته خو مجاهد ملت د قربانی په بیه ، دوینی په قیمت او د ایثار او سربښندنی په قوت راولاړ شوی ، پیا وړی شوی ځپاند شوی ، جهان شمول شوی او پر مخ روان دی .

نړیخور کمونیزم د خپلو مظالمو او وحشیگریو جبرانولو ته اړشو او دغه وړ دا په اصطلاح شکست نه منونکی او په شانه تلونکی قوت نه یواځی داچی دنړی په یوه او بله ځنډه کی له شرمیدلی ماتی سره مخامخ شو بلکی د خپلی امپراطوری د هغه وسپنیزی کلا د ننه هم ورته خو ځښتونو او پاځونو لاره پیدا کړه او دغه ځپی ورځ تر ورځی د کرملین د جبر او استبداد د د یوالونو بیخونو ته ننوځی او مخ په وړاندی غورځی .

د آزادی غوښتنی دغه انقلابی ځپی چی د افغانستان دپټمن او مجاهد ولس د وینو توپانونو ځپانده کړی نن له اذربایجانه ونیسه تر کشمیر ، منگولیا ، بلغاریا او . . . پوری غزیدلی ـ دغه ځپانده او توپانی ځپو په ختیځه اروپاکی د کمونیزم د وحشیانه

او مستبدو نظامونو بنسټونه ونړول ـ اوس په غرغړو دی ، په غور ځنګو نو دی ، مخ په وړاندی ځی او چیری هم چی د جبر ، ظلم ، استبداد او ښکیلاك منحوسی بقایا وی وینی ، په مخه یی اخلی او په خپلو ځپو کی یی نغاړی ، له منځه یی وړی او د بشریت لاس ، پښی او ذهنونه تری آزاد وی .

زموږ پوخ باوردی چی په دویم قدم کی د دغو ځپو مخه د کاپټالیزم او پانګوالی نظام د ورستو بقایا وو په لور ده .

((وحدت))
Ahmad Shah (Vahdat)
A. K.

همدا اوس د دغوځپو اغیز د پانګوالی نظام بنیادونه وراسته کړی دی ، کیدی شی نړی ظاهر بینی سترګی بی ونشی لیدلی او د کمونیزم د شرمیدلی ماتی او رسوایی په دوړوکی پانګوالی نظام خپله بقاتضمین او ځان د میدان یکه تازو ګڼی خو د آزادی دغه نړیوال غورځنګ او جهانی تحریك به هلته هم ضرور او یوه ورځ نه یوه ورځ د خپل انقلابی دریځ له قوت سره د دوی د ناولو ارادو په وړاندی دریږی او د زولنی او زنځیرونه به هم توټی کوی .

موږ مخکی وویل چی په افغانستان کی د روسی یرغل پر ضد د افغانانو له بی سیاله مقاومت او د روسی تیری کوونکو له شرمیدلی ماتی سره د روسي په اقمارو کی د مقاومت او آزادی غوښتنی یونوی روح په چلیدو شو ، په ډیره لږه موده کی پدی اړه سیاسی بدلونونو او انقلابی غورځنګونو داسی بڼه اولوری ونیو چی ټوله ختیځه اروپایی د خپلو ځپو په غیږ کی را ونغښتله او هلته یی د کلونو کلونو د یکتاتور رژیمونه رانسکور کړل . نن سبا د حالاتو روان بهیر او د سیاسی بدلونونو چټکتیا او تجزیه نه یواځی په شرقی اروپا بلکی په ګرده نړی کی د کمونیزم د شکست پیشګویی وړاندی کوی تردی چی په روسیه کی هم د کمونست ګوند اجاره داری له ګواښ سره مخامخ کیږی او مسکو مجبوریږی چی د څوګوندیز نظام درامنځ ته کولو له اړخه خپلی رسوایی او په شاتګ توجیه کړی .

د کرملین واکمن په رڼو سترګو د خپلی استعماری ایډیولوژی د جنازی ایستلو ننداره کوی اولګیادی په خپلو غلطیو اعترانونه کوی او په خپل‌تیری کوونکی سیاست لعنتونه وایی .

ښکاره خبره ده چی لدغو چټکو او انقلابی بدلونونو څخه د روس دننه ښکیل شوی

پاټکی (طبقات) او ولسونه بی اغیزی نشی پاتی کیدلی ـ ځکه خو هلته هم ډیر ژردایللو ولسونو د مبارزی غوښتنی لیکی سره منظمی او غښتلی شوی او یو آزادی پال غورځنگ د خپل سرمنزل او بشپړتابه پړاوونه یو په بل پسی لگیادی وهی چی د آذربایجان ارمینیا ، لیتویا ، لیتونیا ، تاجکستان او ... پیښی یی ژوندی مثالونه دی .

دغه وړ اوس د نړیوالو ذهنونه د دغه مفروضی او هیبت له منگولو څخه آزاد شول چی کمونیزم په شاتلونکی او ماتیدونکی ندی او یاهم چی روس کومه سیمه لاندی کړی هلته د آزادی لمر بیا چا په ستر گوندی لیدلی ...

د افغانستان له جهاده مخکی به اروپایی ځوانانو ویل : (کمونست شه یم نه مړ) د دوی په نظر کی د کمونیزم په مقابل کی پاڅون حتمی مرگ بلل کیده ، خو اوس پوه شول او و یی لیدل چی د قربانی په بیه او د وینو په قیمت د کمونیزم له شره هم په امن کی پاتی کیدی شی او ژوندی هم اوسیدلی شی .

د افغانستان مجاهد ولس د خپلی قربانی او همت له امله په نړیواله سطحه د آزادی یو پاروونکی پیغام او الهام وگرځید او د پاڅونونو محور او چور لیغ ـ او د همدغه پیغام او الهام په تکیه نن د نړی ایل کړی ولسونه خپلو حقوقو او آزادی ته درسیدو په درشل ولاړدی .

د فلسطین روان غورځنگ د همدغه د روان جوړوونکی مقاومت د پیغام ازانگو خوځند او پیاوړی کړ او له یوی پخی عقیدتی پشتوانی څخه برخمن شو .

د صهیونستی استبداد پر ضد د فلسطینی ځوانانو روان جهاد په همدغه پله پل ایښی ـ موږ گورو څومره چی په تیرو دوو دریو کلونو کی د صهیونستی استبداد پر ضد مبارزی صفونه سره منظم او اغیز من شویدی په تیرو څلویښتو کلونو کی یی مثال ډیر لږ میندل کیږی .

د دغه قیام مهمه او حیاتی تکیه د هغی عقیدتی بنسټ دی ـ ځکه د فلسطین ځوان نسل ولیدل چی د هغوی آزادی او عزت په اسلام کی دی ـ دوی ولیدل چی پر شرق او غرب باندی تکیه کول هغوی له څه وړ مصیبتونو او ربړوسره مخامخ کړل ـ له همدی ځایه د افغانستان د قهرمانو مجاهدینو د وینو په تیلو د بلوشویو ډیوو په رڼا کی د فلسطین روان غورځنگ مخ په وړاندی پل اخلی او د دغه مقاومت په کالبوت

کی د اسلامی عقیدی روح ټوپونه وهی او زموږ باور دی چی انشاءالله دغه مقاومت به د خپلی عقیدتی پشتوانی په تکیه ډیر ژر د بریالیتوب سر منزل ته ورسیږی .

همدغه وړ د کشمیر مسلمان ولس د هندوستانی استبداد پر خلاف راولاړ شو او د یوه بریمن مقاومت لار یی خپله کړه .

هغوی ولیدل چی که اوس هم د خپلواکی د دغه بریمن کاروان له جرس سره راپورته نشی او خپلی وینی د آزادی د پسرلی په هیله دوینو لدغه ځپاند بهیر سره یوځای نه کړی او د غلامی او اسارت د ماتولو له هنگامې سره د قربانی پرواټ مله نشی نو بیا به د ولسونو د آزادی له روان او ژغورنده غور ځنگ څخه بیرته پاتی شی او دغه بیرته پاتی کیدل به د تل له پاره د غلامی کړی د هغوی غاړی ته واچوی .

موږ مخکی د خپل قهرمان او مجاهد ولس د بې سیاله جهاد او مقاومت خبره کوله ، د هغه مقاومت او قربانیو خبره چی نژدی د نیمی نړی له پاره د آزادی د پیغام او الهام منبع وگرځید او په نړیواله سویه د خپلواکی غوښتنی او آزادی گټنی د سر خیل او مخکښ په توگه و پیژندل شو او ومنل شو او دغه وړ د دغه اتل ولس په وینو نښه شوی لاری د نور محکومو ملتونو له پاره د لاری مشال وگرځیدی .

افغان مجاهد ولس د خپلو بی دریغه قربانیو له لاری نورو ته خو د آزادی گټلو لاری او گودرونه په نخښه کړل او د خپلو وینو په تیلو د بلو مشالونو په رڼاکی یی هغوی ته د آزادی سرمنزل ور په گوته کړ او لکه شمعه د نورو تیاری یی رڼا کړی او سره لدی چی د نړی له پاره د آزادی پیغام او الهام وگرځید او دادی د قربانیو له برکته یی نژدی نیمایی نړی د آزادی نعمت ترلاسه کړ خو افغان مجاهد ولس لا تر اوسه هم د خپلو وینو او قربانیو له ثمری څخه په بشپړه توگه ندی برخمن شوی .

د دوی په وینو او قربانیو له یوی خوا د شرق او غرب داړه ماران د ساز شونو او توطئو له لاری د تجارت او سودا بازی ناولی هیلی لری او له بلی خوا د قیادتونو او زعامت اختلافاتو د افغانستان گټلی جنگ خدای مکړه د ناکامی له گواښ سره مخامخ کوی موږ یوځل بیا په ډاگه کوو چی د افغانستان مسلمان ولس خپل فرض او دَین په پوره میړانه ترسره کړیدی د سر ، مال اولاد بی دریغه قربانی یی ورکړی ـ د جهاد

قومندانانو په ډیرو سختو شرایطو کی د یوه ډیر ناانډوله جنگ قومانده او ستراتیژی په بریالی او معجزآسا توگه پر مخ بیولی او له یوی لسیزی څخه زیاته موده یی دولس له منځه د دښمن پر ضد د جهاد لیکی منظمی او سوبمنی گرځولی او دغه طاقت فرسا جنگ یی له یوه ستر مادی او نظامی بلاك څخه په نره گټلی دی .

اوس د دی وخت دی چی د دغه گټلی جنگ ثمره د سیاست او دیپلوماسی په کرشمو او د اقتدار په نشو کی د بل چالاسونو ته ونه لویږی او په کمین کی ناست بین-المللی اوسیمه ایز گنګپان پری ډاکه ونه غورځوي .

د جهاد دلاسته راوړنو د ساتنی او وروستی بری ته درسیدو یوازینی لار د اتحاد او د مجاهدینو د یوه منل شوی حکومت ټینگول دی ـ که د جهاد مشران پدی متفق شول او دیوه سرتاسری اتحاد له لاری یی یومنلی حکومت ټینگ کړ بیانو لکه څنگه چی د جنگ په ډگر کی زموږ مجاهد ولس او قهرمانو قومندانانو د روس جنگی پلانونه او پوځی ستراتیژی دړی وړی کړه ـ همدغه وړ به یی بیا شیطانی دسیسی او سیاسی مانوری هم له غوځی ناکامی سره مخامخ کیږی .

اوس هم وخت دی چی د دغه سرنوشت ټاکونکو او نازکو شیبو څخه موږ د خپل ولس د مقدس اسلامی ارمان د ترسره کیدنی په لار کی پوره گټه پورته کړو .

موږ یوځل بیا رأیو چی مجاهدینو خپل مسؤولیت په ښه توگه سرته رسولی او زموږ جنگی حکمت عمله او بهیر دډاډ وړدی خو داد زعامتونو یو دروند او تاریخی مسؤولیت دی چی د خپل درایت ، کفایت ، خود گذری او اسلامی اخوت له مخی د مجاهدینو گټلی جنگ او لدی اړخه نړیوال و یاړ د بین المللی لاره وهونکو او اوباشانو له گواښ او سازشونو څخه خوندی کړی او خپله دغه فریضه ترسره کړی .

وماعلینا الا البلاغ

(اداره)

سیاسی
تبصره

هدایت الله «هجرت»

آیا د امریکا د سیاست بدلون
نوی خبره ده؟

مسکو ته دسلواغی پر ۱۹ مه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر «جیمز بیکر» تر سفر څو ورځی د مخه د نړی په مطبوعاتی او سیاسی حلقو کی دا خبره توده زمزمه شوه چی د بوش حکومت د افغانستان دقضیی په باب د خپل پخوانی سیاست بدلون او نوی ستراتیژی راوړاندی کولو ته دوروستي شکل په ورکولو بوخت دی .

هسی خوله ډیره وخته راهیسی دا خبره کیده چی د امریکا واکمن د افغانستان د بحران په وړاندی پرخپله تګلاره بیا کتنه اونوی فکر کوی . مگر دهغو عواملو له مخی چی د دی مقالی په پای کی به پری و غږیږو دامریکا مسئولو مقاماتو نوموړی خبره نا سمه ښوده او تکذیبوله ئی .

نږ دی یوه میاشت مخکی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال «رابرت کومیت» پاکستان هند او سعودی عربستان ته په یوه خورا مهم ماموریت سفر وکړ . که څه هم د نوموړی دیپلومات سفر او ماموریت په پورتینو هیوادو کی د امریکا په سیاست او ګټوپوری د تړلیو بیلابیلو مسئلو او موضوعاتو په اړوند ښودل کیده خو واقعیت دادی چی د کومیت د سفر یواځینی هدف د افغانستان د قضیی په برخه کی دامریکا د نوی سیاست ، ستراتیژی او طرحی د وروستی بڼی په باب ددی هیوادونو واکمن خبرول او موافقه ئې ترلاسه کول وو .

تردی وروسته دامریکا د جمهور رئیس جورج بوش

ځانګړی استاځی پیترتامسن دا خبره وکړه چی : «په ښارونو باندی د مجاهدینو د بریدونو له امله بی ګناه کسان وژل کیږی او پر موږ فشار دی چی مجاهدینو ته د داسی راکټونو له ورکولونه ډډه وکړو چی ښارونه پری وولی ...»

ورپسی «نیویارک ټایمز» ورځپانی چی د امریکا حکومت د سیاسی کرښی په ټاکلو او د امریکا د رسمی سیاست او ګټو په رڼاکی دخپل نشراتی خط په تعیین کی نړیوال شهرت لری په خپله یوه سرمقاله کی دا خبره خپره کړه چی : «مجاهدینو د نجیب رژیم نسکور نکړای شو ، په خپلو سیاسی او پوځی اهدافو کی ناکام شول ـ د امریکا او نوری نړی اټکلونه ئی پوره نکړای شول ، جګړه په ټپه ولاړه ده له دی امله امریکا مجبوره ده چی په خپل سیاست کی تجدید نظر وکړی او نوی ستراتیژی خپله کړی ...»

له دی سره جوخت د افغانستان د بحران د حل لپاره د امریکا د حکومت دری پړاویزه طرحه اعلان شوه او د جیمز بیکر رسمی نطاقی د امریکا د پخوانی سیاست چی په اصطلاح د مجاهدینو په مرسته او ملاتړ او دافغانستان دقضیی داواری په جهت کی ئی د نجیب په نسکورید و د لومړی شرط په توګه ټینګار کاوه پریښودل او دنوی دری پړاویزی طرحی په بڼه کی یی د نوی سیاست تعقیبول اعلان کړل . او جیمزبیکر ددی نوی سیاست له نویو پیغامونو سره د مسکو په لوری روان شو .

موږ پدی مقاله کی دامریکا د نوی سیاست پرجزئیاتو باندی بحث او پردی خبره غږیدل بل وخت ته پریږدو چی دهغه عواقب او له روسانو سره به ئی د خبرو اترو اوتفاهم نتیجی څه وی دلته یواځی دا مسئله څیړو چی آیا د امریکا د سیاست بدلون رښتیاهم کومه نوی او اوسنی خبره ده اَو که څنګه ؟

مخکی له دی چی زموږ دقضیی په باب د امریکا د سیاست او دلچسپی په اړولو و غږیږو باید دا خبره روښانه کړو چی اصلاً د کومو عواملو له مخی امریکا د افغانستان له قضیی سره دلچسپی درلوده او د روسانو پرضد ئی د مجاهدینو د مقاومت ملاتړ ښود .

کله چی روسانو پر افغانستان یرغل وکړ په وړاندی ئی د امریکا عکس العمل خو را کمزوری و ـ یواځی ئی پړی اکتفاء وکړه چی داولمپیک لوبی تحریم او مسکو ته د یوی اندازی غلی لیږل بند کړی . اصلاً امریکایانو

دروسیی د پوځی تهاجم په نتیجه کی د افغانستان قضیه حل او ددی هیواد اشغال ئی یو انجام شوی عمل گانه پدی رابطه لاندینی دوه خبری د ښه تاریخی سند په توگه کفایت کوی : لومړی دا چی د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس جیمی کارتر وویل چی : «که روسانو د تورخم له کرښی او د خیبر له غاښی پښه راواړوله زموږ له مقاومت او مقابلی سره به مخامخ شی» .

د وهم دا – کله چی دروسانو تریر غل یوه میاشت وروسته په امنیتی چارو کی د کار ترسلا کار بریژنسکی اسلام آباد ته راغی نو د پاکستان له شهید جمهور رئیس جنرال محمد ضیاءالحق سره ئی په کتنه کی هغه ته وویل چی : «ښاغلی جمهور رئیس د افغانستان دوسیه وتړه ، داووایه چی د پاکستان د دفاع لپاره څه کولای شو ...!» په مقابل کی شهید جنرال ورته په مجاهدانه ولوله ځواب ورکړ چی : «زه به له خپلو محدودو امکاناتو سره په بشپړه توگه د مجاهدینو تر څنگ دریږم او انشاءالله روسانو ته به ماتی ورکوو ...

خوچی کله امریکایانو محسوس کړه چی افغانان په ریښتیانی معنی د ایلید وخلك ندی او دروسانو په وړاندی دښه مقاومت او مقابلی استعداد لری نو بیائی د خپلو لاندینو گټو لپاره د مقاومت د ملاتړ سیاست غوره کړ :

الف : د هغو جدی خطرونو دفع کول چی د افغانستان په پوځی اشغال سره د هند په نیمه و چه او د فارس خلیج په سیمه کی د امریکا منافعو ، مصلحتونو او اهدافو ته راولاړیدل .

ب : د امریکا په نسبت چی په نړی کی د روسیی د پوځی او تهاجمی ځواك دهیبت او قوت کوم ریکارډ او ذهنیت ټینگ وُ د هغه ماتول

ج : روسانو د تاریخی شرایطو او خپل ځانگړی تحرك له امله تل ځان د لویدیځو

زموږ دمسلمان ملت تصمیم او آرمان ثابت دی، انشاءالله نه یې دبل چا دسیاست بدلون بدلولای شي اونه هم دچاد تصمیم اوښتل. چې دروسانو فیصلو اودسرولبنکر و تصمیمونو داولس اراده اوخط بدل نکړای شو، نوانشاء الله دامریکا سیاست او فیصلې بهٔمي هم وانه ړولی شي.

طاقتونو په وړاندی د آزادی غوښتونکو ملتونو او غورځنګونو اُن د طبیعی دوست او پلوی په توګه ځان ښودلی ؤ خو دا لومړی ځل ؤ چې امریکا ددی چانس ترلاسه کاوه چې په نړیواله سطحه د روسیی په مقابله کی د یوه مضبوط او عادلانه آزادی بښونکی غورځنګ او مقاومت دپلوی او ملاتړ موقعیت ونیسی .

د : له روسیی نه په ویتنام کی درسوا ماتی غچ او کسات اخیستل .

هـ : د اسلامی نړی او دریم جهان پاملرنه ځان ته را اړول .

و : په سیمه کی د لازیات نفوذ او په راتلونکی افغانستان کی د ځان لپاره د رسوخ لاری پرانیستل ....

له افغانستان نه په وتو د روسي پوځونو تر مجبوریدو وروسته امریکا خپل ټول هغه اساسی هدفونه چې دروسانو پرضدئی د مقاومت له ملاتړ نه درلودل پوره ولیدل، له دی امله ئی د روسی پوځونو دوتو په صورت کی د افغانستان له جګړی او قضیی سره خپله دلچسپی او تګلاره بدله کړه .

پردی سربیره یو بل مهم بنسټیز فکتور هم ورزیات شو هغه داچی د جهاد او جګړی په اوږ دوکی مؤمن او متعهد مجاهدین چی د خدای (جل جلاله) د کلمی لوړول او د اسلامی عدل او الهی حکومت ټینګښت ئی د ژوند او مبارزی لومړی او وروستی شعار دی په افغانستان کی یو فعال پراخ ، مؤثر او مضبوط سرتاسری ځواك او مسلم واقعیت تثبیت شو که د روسانو تروتو وروسته هم جګړه په هماغه زور او پرتم روانه ساتله شوی وای او د غرب او په سرکی ئی د امریکا لخوا پدی باب ستونزی او توطئی نه وای راولاړی شوی نو ډیر ژر به د روسانو له وتوسره جوخت د نجیب رژیم نسکوریده اوپرځای به ئی د مؤمنو مجاهدینو په لاسونو اسلامی حکومت جوړیده ـ او پدی کی خو اصلاً د شك او پوښتنی ځای نشته چی امریکا ته د یوه مضبوط اسلامی حکومت زغمل ډیره ګرانه خبره ده .

د پور تینو مسایلو په پام کی نیولو سره امریکا آن له هغی ورځی د افغانستان په باب پرخپل سیاست تجدید نظر پیل کړ چی ګورباچوف له افغانستان څخه د خپلو پوځونو د ایستلو په باب امریکائی واکمنوته ډاډ ورکړ .

بیا د ژینو د تړون ترلاسلیك وروسته د روسیی او امریکا ترمنځ یوه پټه معاهده هم امضأ شوه که څه هم ددی معاهدی محتوی تر اوسه نده افشاء شوی خوله وروستیو معاملو، جریانونو او موضعګیریو څخه په پوره توګه څرګندیږی چی د

مجاهدینو د بشړی او وروستی فتحی د مخنیوی ، داسلامی حکومت د نه جوړیدو او بالاخره د دوارو لویو طاقتونو د خوښی او سازش د پلان د تطبیق پر اصل ولاړه ده .

د دی خبری یادونه لازمی گڼو چی د دی شو می او ظالمانه معاهدی لومړنی قربانی جنرال محمد ضیاءالحق شو . امریکایان پدی ښه پوهیدل چی په پاکستان کی د یوه داسی شخصیت د مضبوط او پیاوړی حکومت د موجودیت په صورت کی چی هغه د مجاهدینو د وروستیو اهدافو او آرمانونو په ترسره کیدو او تحقق متعهد او معتقددی ، گرانه ده چی دوی خپل پلان عملی کړای شی . واقعیت دادی چی د شهید ضیاء شهادت هغه تکی دی چی زموږ د مظلوم ملت دو روستی سوبی پر درشل ولاړ لښکر ئی له شدید او نه جبرانیدونکی تکان او ضربی سره مخامخ کړ .

اوس به راشودی خبری ته چی د امریکا واکمن چی اوس د افغانستان په باب د خپل سیاست بدلون اعلانولای شی نو هغه وخت ئی ولی داکار نشوای کولای ؟ تر کومه چی فکر کیږی دې دوه علتونه درلودل : لومړی : له امریکایانو سره دا سوچ ؤ چی ممکن د روسانو له وتو سره جوخت د نجیب رژیم نسکور شی او دوی د خپل شوم پلان د تطبیق له مخی د مجاهدینو د نظامی فتحی دځنډولو او د جگړو پرړگرونو د افغانستان د قضیی د حل د مخنیوی چانس او فرصت ترلاسه نکړی . پدی صورت کی خو د خپل سیاست د بدلون اعلان ورته هسی بی ځایه او بی گټی د مجاهدینو د دشمنی اخیستل وو .

دوهم : پر هغه وخت امریکایانو د خپل سیاست د بدلون لپاره داسی توجیه نه درلوده چی په ظاهری او سطحی توگه دی پری خلک وغولوی ـ خو اوس ئی چی دروسی پوځونو دوتوله پیل او بیا بشپړیدو راهیسی د مرستود بندولو او نورو لارو چارو او فعالیتونو په وسیله د مجاهدینو پوځی بری ښه کافی وځنډاوه له بلی خوا روسانو د نجیب مزدور حکومت ته د مرستو سیلاب روان وساته نو په طبیعی ډول زموږ دقضیی په جریان کی ستونزی ، خنډونه او ځنډ رامنځ ته شو او پردې ئی د «تپ دریدو» نوم کیښود . او پدی ډول ئی له روسانو سره د قبلی تفاهم او تړون او خپلو بی دریغه منفی هلو ځلو په نیتجه کی ځان ته د خپل سیاست د بدلون او نوی ستراتیژی د خپلولو ظاهری پلمه او توجیه پیدا کړه، داسی چی گویا مجاهدینو د نجیب د حکومت مقابله ونکړای شوای ، له دی امله امریکا په خپل سیاست کی بدلون ته

مجبوره شوه !!!

په هر حال د دی خبری کول لازمی گنم چی زموږ د مسلمان ملت تصمیم او ارمان ثابت دی انشاءالله نه ئی د بل چا د سیاست بدلون بدلولای شی او نه هم د چا د تصمیم او پلان اوښتل چی د روسانو فیصلو او د سرو لښکرو تصمیمونو دولس اراده او خط بدل نکړای شوءنو انشاءالله د امریکا سیاست او فیصلی به ئی هم وانه ړولی شی . د خدای (جل جلاله) چ فیصلی ثابتی او نه بدلیدونکی دی ـ خدای (جل جلاله) د حق پالونکو او مظلومانو په لوري دی ـ له چا سره چی د هغه (ج) مرسته او نصرت وی وروستی بری او سوبه دهغه طبیعی مقدر دی

والله یقضی بالحق وهو علی کل شی شهید .



مولوی نظرمحمد

د جهاد د اداب او فضایل

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمد لله رب البریة وصلوة علی محمدن المبعوث بالحجج القطعیه وعلی اله واصحابه الغائزین بالسعادات الدینیة والدینویة. امین اما بعد فاقول عدة اسطور فی اداب الجهاد وفضلته» جهاد د الله جل جلاله له فرایضو څخه یوه لویه فریضه ده تر هر څه لومړی هر مسلمان ته په کار ده چی د جهاد معنی وپیژنی ځکه چی ځینو جاهلانو ته له کفارو سره جنګ داسی معلومیزی لکه یوقوم مسلمان چی له بل قوم سره په ځمکه یا پرغره جنګ کوی نوله دی جهته د افغانستان جهاد ته دوی قومی جنګ وایی او دا ناری وهی چی له نجیب سره دی صلحه وشی. د جهاد لغوی معنی کوښښ مشقت او تکلیف دی او شرعی معنی یی جهاد بذالوسع والطاقة بالقتال فی سبیل الله غزوجل بالنفس والمال واللسان او غیر ذالك وروسته لدی په هر مجاهد د جهاد د ادابو زده کول او پیژندل فرض دی. یو د جهاد له ادابو څخه اخلاص دی او د اخلاص معنی داده چی جهاد به د خدای جل جلاله د رضا مندی او د اعلای کلمته الله لپاره کوی او بل دا چی تصفیه د عمل به له ریا او نسمعة څخه کوی لکه چی په حدیث شریف راغلی دی: وعن ابی موسی قال جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للزکر ای مشهورةً والرجل یقاتل لیری مکانه فمن فی سبیل الله، قال من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا فهو فی سبیل الله متفق علیه.

او بل د جهاد له ادابو څخه دادی چی مجاهد به د جهاد په هرمرکز او سنګر کی چی وی له نورو مجاهدینو سره به ډیر اخلاص او شفقت کوی او د بیت المال په مال کی به خیانت نه کوی او الله

تعالی جل جلاله به همیشه له خپل ځان سره حاضر او ناظر ګڼی د جهاد له ادابو څخه صبر او اطمینان هم دی پر مجاهد چی هر وخت هر ځومره تکلیف راشی که هغه د دښمن له جانبه وی او یا دیخنی او ګرمی یا دی لوږی او یاتندی څخه وی باید په ټولو حالاتو کی مجاهد صابروی ځکه چی الله جل جلاله خبر راکړی دی: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم الله الذین جاهد وامنکم ویعلم الصبرین الایة ولقوله تعالی: ان الله مع الصابرین . او بل د جهاد له ادابو څخه تواضع ده باید مجاهد ډیر متواضع وی ، په الله تعالی اعتماد ولری په اسلحه او نفرو باندی اعتماد ونکړی ځکه چی الله جل جلاله له دوی سره د نصرت وعده کړی ده . (ان ینصر کم الله فلا غالب لکم وان یتخذلك فمن ذالذی ینصرکم من بعده وعلی الله فلیتو کل المؤمنون الایة)· بل له ادابو د جهاد څخه تقواده باید مجاهد متقی وی لمونځ پخپل وخت وکړی ، که جمعه پیدا کیده باید په جمعه لمونځ وکړی او که جمعه نه وی باید په یوازی توګه په ډیر عجز او وقار سره لمونځ اداء کړی د دی لپاره چی په کامل لمونځ سره چی مشتمل په خشوع اوعاجزی وی الله جل جلاله به ده ته له جهنم څخه نجات ورکړی لکه چی الله جل جلاله وعده کړی .

(قدافلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون . والذین هم علی صلواتهم یحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خلدون) او بل مجاهد باید له نورو مجاهدینو سره حسد او کینه ونکړی او د غنیمت په مال کی دی له نورو مجاهدینو سره دوکه ونکړی . ځکه چی الله (جل جلاله) پدی باب خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسی حکم کوی : وما کان لنبی ان یغلّ ومن یغلل یأت بماغلّ یوم القیٰمة) . باید هر مجاهد پدی ادابوکی فکر وکړی او عمل پری وکړی د دی لپاره چی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم وخت صحابه (رض) جهاد ته لیږل ده به وصیت ورته کاوه : (وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا أمر أمیر علی جیش او سریة أوصاه فی خاصة نفسه بتقوی الله وبمن معه من المسلمین خیرا ثم قال اغزوا باسم الله)

هر مجاهد چی پدی ادابو عمل وکړی د هغه لپاره په دنیا او اخرت کی بشارت دی او الله جل جلاله د ده په کور او مال او اولاد برکت نازلوی او دی د غنیمت په مال غنی کوی ، معزز یی ګرځوی لکه چی دا خبره قرآن کریم نبوی احادیثو او دصحابه وو کرامو تاریخ ثابته کړی ده او نن ورځ هم مونږ ته په تجربه سره دا خبره ثابته شویده . مجاهد ته اخروی بشارت ورکړی شویدی چی په کومو قدمونو باندی چی هغه ګرځی او ګردپری لویږی په ده جهنم اور حرام دی لکه چی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی : ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل الله ودُخان جهنم) او بل

که مجاهد د جهاد په لار کی شهید شی ده ته خدای (جل جلاله) شپږ برخی ورکوی، اول د وینو د لومړی څاڅکی په څڅیدو سره له ټولو گناهونو څخه ورتیریږی او خپل ځای په جنت کی وروینی بیایی روح له بدنه وزی. دویم د قبر لـــه عذابه خلاص دی، دریم د حشرگاه له شرمندگی څخه به په امن وی. څلورم د قیامت په ورځ به د عزت تاج د هغه په سروی چی له یاقوتو څخه به وی او دهغی یویاقوت به له دنیا او مافیها نه غوره وی.

پنځم: اللّٰه (جل جلاله) به ده ته په جنت کی دوه اویا (۷۲) حوری ورکوی.

شپږم دی به د خپلو اقاربو څخه د اویا تنو له پاره شفاعت کوی.

پدی باره کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: للشهید عندالله ست خصال یغفر له فی اول دفعة ویری مقعده من الجنة ویجار من عذاب القبر ویاءمن الفزع الاا کبر و یو ضع علی راسه تاج الوقار الیاقوتهَ واحد منها خیر من الدنیا وما فیها ویزوج ثنیتن وسبعین زوجة من الحورالعین ویشفع فی سبعین من اقربا ئه، رواه الترمذی وابن ماجه.

په اخر کی خپله لیکنه په دی دعا ختموم چی: ارجو ممن اطلع علی خطائی فیه ان اصلح بالخلق حسنة اللهم اغفرلی وله امین.



تبصره:

عصمت قانع

دافغانستان مستقبل دنړیوالو تحولاتو په هنداره کې

د افغانستان د سیاسی او ضاع اوسنی موقعیت او د هغی په چاپیریال کی وروستی پیښی که هر ډول څیړل کیږی خو په دی کی شك نشته چی درویدادونو او قضایاوو د غه جریان یو ډول منفی رجحان په متوازی توگه مخ په وړاندی وهی چی په هر حالت کی زمونږ د جهاد او د هغه دارمانونو لپاره مثبت اثرات نه لری ، بلکه ویلای شو چی یو ډول منفی اغیزی ورځ په ورځ له خطرونو او گواښونو سره عمل کوی پدی کی هیڅ شك او شبه نشته چې د افغانانو قیام او جهاد زمونږ د عصرله هغو سترو پیښو څخه دی چی د خپل ځانگړی خصلت او ایډیالوژیك موقعیت له مخی ئی تر اوسه پوری داسی متبادل او متوازی مثال نه موندل کیږی چی هغه ورسره مقایسه اوپرتله شی. مونږ په دی خبره کی تر زیاتی اندازی پوری حق په جانب یو چی د دنیا اوسنی قیامونه او اولسی خوځښتونه د افغانستان د جهاد تر اغیزی لاندی را پورته شوی دی . او دا ډول اغیزی د هر بریالی انقلاب او اجتماعی بدلون فطری خاصیت دی . خو ددی ترڅنگ ډیر ځله داسی لیدل شوی چی د تاریخ اغیزناك سیاسی او اجتماعی تحولات د کامیابی په اوج کی له سقوط اوُ رکو د سره مخامخ شی . پدی هکله موږ کولی شو چی د الجزائر، فلسطین ، ایران او مصر د خلکو مبارزاتی خو ځښتونه د مثال په توگه وړاندی کړو .

دالجزایر خلکو دیوی عقیدوی پشتوانی په زوو سره وکولای شول چی د خپل وخت ډیر مستبد قدرت ته د شکست زهرور و څښی او فرانسه په هر محاذ او هره جبهه کی له یوی ملاماتونکی ماتی سره مخامخ کړی .

خو کله چی د الجزایر مسلمان ملت د بری او کامیابی عروج ته ورسید په سمدستی توگه جریانونو ، قضایاوو او وریدادونو دالجزایر د خلکو دانقلابي آرمان په مخالف مسیر کې حرکت وکړ او

نتيجه دا شوه چې دالجزاير خلك د خپلو بی شميره قربانيو ګټه وانخلی او هلته د اسلامی نظام د تطبيق خوب بی تعبيره پاتی شی .

د مصر خلكو د شاه فاروق د تخت اوړيدلو لپاره د قربانيو بهير پيل كړ .

په مصر كی كه د شاه فاروق د رژيم سقوط په يوه ولسی ارمان بدل شوی ؤ .

نو ورسره دی ارمان هم متنازع موقعيت نه درلود چې په مصر كی دی اسلامی نظام قايم او تطبيق شی .

په افغانستان کې اوس دامريکايانو دلچسپي له يوغربي نظام سره ده چې هلته په اصطلاح دډيموکر اسۍ اوسيکولريزم پربنياد يونظام جوړشي، دامريکاهمد غه دلچسپي ديو اسلامي حکومت لپاره دافغانانودجهادله آرمان سره په راتلونکي وخت کې له خپل ګريوان څخه په خصومت اوضديت کې سرراپورته کوي.

په هغه هيواد كی د دغه اسلامی خوځښت دزعامت په سركی په فكری لحاظ ډير مستحكم قوت د «اخوان المسلمين جماعت» موجود ؤ .

خو بياهم د جرياناتو او قضايا وو د جهت د بدلون لپاره په پلانيزه شكل سره داسی زمينه برابره شوه چی د اسلامی حكومت لپاره د مصر د خلكو ارمان د جنرال نجيب ، ناصر او سادات د حكومتونو په وجه نيمګړی پاتی شی . او لاتراوسه پوری نيمګړی او نيمه خوادی .

د ايران خلك د رضا شا د تخت او بخت په اوښتلو كی تردی شعار لاندی را پاڅيدلی وو . چی «نه شرقی او نه غربی . جمهوری اسلامی»

خو متأسفانه د پادشاه تر تخت اوښتلو وروسته د نه شرقی او نه غربی شعار لاره داسی كږه شوه چی د عالم اسلام ترمينځ د تفريق ، بدلون او نفاق كرښه تری جوړه شوه .

فعلاً په دی كی هيڅوك شك نه لری چی د ايران او عراق جګړه د اسلام او مسلمانانو پرخلاف يو ناروا او ناجايزه جګړه وه ، چی له مسلمان وژنی څخه پرته يی هيڅ ډول بل هدف نه درلود او نه خوئی بله نتيجه وركړه .

ايرانی قيادت همدغه جنګ چی د وخت د شيطان ضرورت وو جاری وساتلو ، د شيعه اوسنی ترمينځ ، د عرب او عجم ترمينځ ئی يوه اختلافی لانجه تری جوړه كړه او بی تيتجی ئې پای ته ورساوه . د جنګ نه راولاړ شوی حالت ايران د نه

شرقی او نه غربی شعار په وړاندی بی وسه کړ او اوس هیڅوك له دی حقیقت څخه انکار نه شی کولای چی ایران شرقی تمایلات لری او سیاست ئی ترزیاتی اندازی پوری د اسلامی امت د توحید پرځای دهغه د تفریق په مسیر کی حرکت کوی .

تر څو پوری چی د فلسطین د ملت هڅی او خوځښتونه تر یوه عقیدوی پلاټ فورم لاندی روان وؤ او هلته د خوځښت تر شا نظریاتی همآهنگی پر ځای وه نو د فلسطین قضیه هم یوه ژوندی قضیه وه خو کله چی د فلسطین قیادت د ماسکو او واشنگټن ترمینځ د سیاسی مصلحتونو په وړاندی ایډیالوژیك مورچل پریښود دقضیی جریانات په غیر فطری شکل سره په مخالف سمت کی وخوځیدل چی لا تر اوسه پوری حرکت لری او اسلامی امت په هره لحظه کی د خطرونو او گواښونو له یوه نوی پړ او سره مخامخ کوی !

اوس به وگوروچی د پورته مثالونو په نظر کی نیولو سره د افغانستان د جهاد په وړاندی نړیوالی توطیی او د سیسی په کوم سمت کی حرکت کوی . او دسیمی او نړی د نور و تحولاتو ، سیاسی انکشافاتو ، قومی ، ملی اوژبنیو شخړو جهت ته په کوم لور میلان ورکول کیږی .

د افغانستان جهاد اوس د نړی په ډله ایزو نشراتی وسایلو کی د شرقی اروپا سیاسی تحولاتو تر زیاتی اندازی پوری د حاشی او څنډی خواته کش کړی دی . او دنیا ورځ په ورځ د هغه به نسبت بی خبره پاتی کیږی .

په سیمه ایزه سطحه د افغانستان د جهاد ترټولو ستر حامی «پاکستان» ته په ډیر نازك وخت کی د کشمیر ستونزه د خپل پړاو ډیر گرم سرحد ته رسیدلی ده .

له بلی خوا څخه د اسلامی دنیا د پاملرنی داوړیدلو لپاره د روس په سلطه کی دراگیر شوی آذربایجان موضوع د دنیا د ډله ایزو اطلاعاتی وسایلو په گرمه اوتوده موضوع بدله شوی ده . لکه څرنگه چی مخکی مو وویل چی د دغو نړیوالو حوادثو جریانات پر داخلی انگیزو برسیره دافغانانو له ستر جهادی خوځښت څخه بی اغیزی او بی اثره نه دی .

خو د جریاناتو جهت ئی په داسی ډول سره د سترو قدرتونو لخوا چورلیږی ترڅو په افغانستان کی دیوه آزاد اسلامی حکومت د جوړیدو مخه پری ونیول شی او د کامیابی په اوج کی د افغانستان جهاد له یوه مطلق سقوط او رکو د سره مخامخ کړی .

د پورتینو پیښو له جریاناتو سره په متوازی توگه د دښمن دښمنانه هلی ځلی هم په ډیره آسانی سره د درك او پوهیدلو وړدی .

په تیره عیسوی میاشت کی د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزارت دوهم معین (رابرت کمیت) پاکستان ته په خپل سفر کی دا تأثر په څرگند ډول ښکاره کړ چی امریکا د افغانانو دارمان په

نسبت چندان خوا خوږی نه لری . ـ بلکه دامریکا اساسی هدف له افغانستان څخه د روسی عسکرو په وتلو کی نغښتی ؤ . او په افغانستان کی اوس د امریکا یانو د لچسپی له یو غربی نظام سره ده چی هلته په اصطلاح د دیموکراسی او سیکولوریزم پر بنیاد یو نظام جوړ شی د امریکا همدغه دلچسپی د یوه اسلامی حکومت لپاره د افغانانو د جهاد له ارمان سره په راتلونکی وخت کی له خپل گریوان څخه په خصومت او ضدیت کی سر راپورته کوی او له بله پلوه په شرقی اروپاکی د غربی هیلو او ارمانونو په اینه کی د تحولاتو څیره مثبته ښکاری دایو حقیقت دی چی د افغانستان تر اسلامی ټولنی د واشنگټن دګټو رجحانات د اروپا په عیسایی جامعه کی د ودی او انکشاف مساعد حالات لری ، له همدی امله د اسادگی د قبول وړنه گرزی چی امریکا به د افغانانو د ارمان په نسبت د دنیا د نوو پیښو او سیاسی جریانونو په تناضر کی د خپلو ګټو د آمرانه حکم په بنیاد مساعد نظر ولری . که لږ څه عقل او سیاسی شعور وجود و لری نو د امریکا د متحده ایالاتو راتلونکی پالیسی په سیمه او په خصوصی توگه د افغنستان د واقعاتو په وړاندی په اسانی سره د درك او پوهیدلو وړده .

دوران عیسوی کال د فبروری په میاشت کی سیمی ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت معین راتگ او دهغه هلی ځلی دا واقعیت په ډاکه کوی چی امریکایان حاضر دی ترڅو د برابری د اصولو له مخی روسانو ته امتیازات ورکړی . له افغانی قبایلی مشرانو سره د نوموړی لیدنه کتنه او ددهٔ له راتگ سره سم د یوه روسی دیپلومات دا بیان چی امریکا له روسانو سره په افغانستان کی د ظاهر شاه په راتلونکی رول باندی مساعد نظر لری په دی خبره کي د شك او شبهی ځای نه پریږدی . چی امریکایان نور زمونږ په نسبت او په ځانګړی توگه سره د افغانانو د جهادی ارمان په نسبت هیڅ ډول همدردی نه لری .

پردی برسیره که مونږ دافغانستان د جهادی قوت میکانیزم په غور او دقت سره وگورو نو په ډیره اسانی سره د دی حقیقت څیره لیدلای شو چی په اوسنی وخت کی په سیاسی او دیپلوماتیکی ډگر کی د امریکایانو او ددوی د سیاسی متحدینو هلی ځلی د افغانانو د تفریق او انتشار په جهت کی ترپخوا زیاتی گړندی دی . لهٔ بده بخته اوس د داخلی جبهو په لوری د هر ډول توجه اوپاملرنی مخه نیول شوی ده او د پیښور ټول امکانات ، دلته د حکومت د جوړیدو لپاره د ډول ډول طرحو ، او نقشو پر خوا راړول شویدی .

کله چی داخلی سنگرونه له توجه څخه ـــی او خبره دلته حکومتونو ، ریاستونو او وزارتونو پوری وتړل شی نو تردی به غټه بد مرغی بله نه وی .

پاتې په (٥٥) مخ

عبدالاحد (عشرتی)

موقف پرسترویکا دربرابر اسلام

رویدادهای که از پهلوی پیریستر ویکابرخاسته است از بزرگترین تغیرات وقضایای پنداشته می شود که پیش بینی واهی مارکس را که بحیث یك ایدیالوژی جهانی و ابدی میدانستند ، بحیث یك ادعای غیر علمی ومیان تهی ثابت می گرداند . مارکسیست ها نه تنها این نظریات میان تهی را به مرتبه (حتمیت) و (کلیت) ارتقا میدادند ، بلکه (جبر تاریخ) و ضرورت نزاع طبقاتی را نیز مطالب ثابت میدانستند و فکر می نمودند که مارکسیستی میتواند درباره همه پرسشهای زندگی پاسخ دهد و همه مشکلات را حل خواهد کرد ، اما در طول هفتاد سال دیده شد که مارکسیستی نه تنها مردم را از نان ولباس محروم گردانید بلکه انها را برهنه نمود و از بیخانگی همه را در زندان های کار اجباری سوق داد و تا آنکه خود فهمیدند که : گمان باطل و غیر علمی مارکس ولینن از روی تعصب و غرور جاهلی پیدا شده و تکیه برنظریات علمی ندارد .

مارکس همان رفیق «فروید» تصور می کرد که «تضاد طبقاتی موجب چرخش عراده های تاریخ میشود ولی گرسنگی ها و کشتار های پیهم حبس و زندانها این چرخ ها را از هم شکستاند نه تنها به جلو نرفت بلکه صد گام بعقب برداشت و محصول زیر بنای اقتصادی کتله های مردم را بخاك سیاه برابر نمود .

کلخوز های را که مارکس خط انداخته و بدست لینن هموار گردیده بود ستالین بخون مردم آبیاری نمود و از کله های بریده شده انسان ها در ان تخم پاشید و اطراف آنرا بادیوارهای آهنین بلند گردانید تا چشم بینندگان به این مزرع نفوذ نکند و از گذند زمان دور باشد ، اما برژنیف و جانشیان آنها از این مزرعه جزخون ، بدبختی ، فقر ، گرسنگی ؛ تباهی ، چیزی دیگری بدست

نیاوردند ، مادیدیم که برای توسیع این مزرعه ، مساجد ، عبادتگاه ها و کلیساها وحتی خانه های مردم را تخریب کردند و برای تسطیح ان از تانگ هاو زرهپوش ها کار گرفتند و از گوشت و استخوان بی گناهان کود زراعتی ساختند تاحاصلات کلخوزها بهتر شود ولی این کلخوزها رنج و بدبختی بارآورد تاآنکه دست غیب بحال مردم میرسد .

عبدالله خلیل شبیب (شماره ۹٤۳ - ۲۸۹ نومبر ۱۹۸۸) در مجله «المجتمع» می‌نگارد که :

خداوند افریدگار جهاد اسلامی افغانستان را خیر نصیب گرداند و به آزادی همه زوایای افغانستان یاری فرماید وان جهاد را از شر کشمکش هاناکامی ها و فتنه ها نگهدارد و مجاهدین را در اقامه دولتی چون خلافت راشدین موفق گرداند . مجاهدین توانستند تا کارنیکی از خود بجا بگذارند . آثاری که از حدود افغانستان پافراتر میگذاردو سبب آن میشودتا گورباچوف را به‌سیاست جدیدی متوجه گراند و برای حفظ ابروی امپراطوری روسیه سیاست جدیدی را بنام پیر ستیرویکا یا اعمار مجدد براه اندازد و دعوی آزادی رأی و افکار رابیمان اورد .

جهاد افغانستان سبب می گردد تا بزرگترین نیروی عسکری را بعقب نشینی وادار گرداند ، نیروی که از طرف دول اشتراکی و اعضای پکت وارسا چون چکوسلواکیا ، مجارستان ، بولیند ، المان شرقی و ..... و دیگران پشتیبانی می گردید .

جهاد افغانستان است که روحیه ازادی خواهی و استقلال طلبی را به سرزمین های اروپای شرقی صادر می کند و برای ملت های که تحت سلطه روسها بخاك و خون کشانیده شده اند قوت قلبی میدهد تا خود را بخواهند نه روسیه را ، دول حوزه بالتیك یعنی لتوانیا استوانیا ولیتویارا جرئت می بخشد تا استقلال خود را مطالبه کنند تا آنکه شیرازه اشتراکیت درین دول از هم می شکند و ستاره سرخ روسیه درین سرزمین ها افول می نماید ، داس و چکش می شکند که اکنون نوبت به مردم آذربایجان رسیده است که فردای روشنی در انتظار دیگر ممالك اسلامی است .

عقب نشینی اجباری روسها از افغانستان همانطوریکه گفته شده مقدمه است از مقدمات و نتایج که پیر ستیرویکار را براه می اندزد ، وقتی گرباچف مناظر قتال و جنگ های عساکر روسیه را در برابر مجاهدین افغان در پرده تلویزیون می بیند و خسائر انرا مشاهده می کند و شکست خود را از رسانه های خبر گذاری جهان می شنود و بالاخره احتجاج خانواده ها را به چشم خود می بیند مجبور می گردد در برابر جهان اعلان نماید که تجاوز آنها برافغانستان خطایی بوده است و می خواهد ملت داغدیده روس و اوساط حزب حاکم و دولت را به این ترتیب قناعت دهد و عقب نشینی عساکر روس را بعقب گرد عساکر امریکا از

ویتنام مشابه گرداند در حالی که این گونه تشابه صحیح نبوده ، زیرا کمك های روسیه برای حکومت دست نشانده آنان در کابل مخالف این تشابه دیده میشود و حکومت روسیه نسبت ارسال پیشرفته ترین سلاح برای انان ثابت می گرداند که روسها نمیخواهد تا فوزان خون در افغانستان قطع گردد و دوست دارند که حد امکان این خونریزی ادامه یابد و روسیه بتواند پیروزی مجاهدین را بعقب اندازد و روحیه آزادی طلبی مردم جمهوریت های اسلامی را خنثی گرداند و اعمار مجدد روسی را به نفع غیر مسلمانان قرار دهد .

جهاد افغانستان پیرستیرویکای گورباچف را براه می اندازد ولی نسبت خوفی که از ناحیه دین اسلام دارند این پیرستیرویکا بطرف کلیسا رومی اور دونصارنیت را موافق روحیه خود درمی یابد وچنان می نماید که این پروگرام اصلاحی تنها برای کمونستان شرقی و اشتراکیت بوده و طوری وانمود می گردد که تنها نصرانیان ویهودیان اند که باید از اعمار مجدد گرباچف مستفید گردند نه مسلمانانی که همه چیز خود را تحت نظام اشتراکیت از دست داده اند همین مطلب است که یهودیان میتوانند تا از این بازگشایی های شوروی استفاده اعظمی نمایند و آزادی های رانسبت به ازادی های گذشته در روسیه بدست اورند یکی از مجلاتی که به لسان عربی طبع می گردد . تحقیقات خود را درین زمینه بصورت مصور نشرنموده و علاوه میدارد که یهودیان در روسیه دارای حکومتی بوده اند در داخل حکومت روسیه و نسبت همین امر است که از سال ۱۹٤۸ تا اکنون هجرت یهودیان در سرزمین های اشغالی فلسطین ادامه داشته است و این روسیه است که مردان جنگی را در برابر مسلمانان فلسطین قرار میدهد تا خانه و دارایی مسلمانان را غصب کنند و باشنده گان فلسطین را به مرمی ببندند که اکنون درسایه پیرستیرویکا این مهاجرت ها به شدت خود افزوده است و چنین دیده میشود که پروگرام اصلاح و اعمار مجدد گورباچف دارای دو قطب مخالف از همدیگر بوده یعنی قطب غربی و قطب شرقی و به این ترتیب بهمان تناسبی که برای غرب آزادی داده میشود ممالك شرقی تحت فشار قرار می گیرند و آزادی خواهان را درسیه چالها قرار میدهند .

گورباچف وختی میخواهد که یك باب کلیسا را بازنماید ده باب مسجد را قفل می بندد وقتی نسخهٔ از انجیل را در دست یك نصرانی میدهد مصحفی را از دست مسلمانی بازمی گیرد ، گورباچف وقتی در غرب میرسد می گوید : باید استخوانهای مارکس را از قبر در اورند و در برابر سگ بیافگنند . که رویداد های امروزی نشان میدهد که تطبیق قوانین الحادی و آزادی محاربه با دین اسلام و تحت فشار قراردادن مذهب در جمهوریت های مسلمان نشین به شدد خود افزوده است این

است پروگرام اصلاحی گورباچف که دارای دوقطب مخالف دیده میشود و گورباچف میخواهد از این سیاست در ساحه سیاسی و دیموکراسی طلبی برای خود مقامی بدست آورد . تردیدی نیست که این عبارات بیرسیترویکا دارای آهنگ جدیدی است که از وسایل پروپاگندی اتحاد شوروی دانسته میشود اما پوشیده نیست که این همه به نفع یهودیان و نصرانیان انجام گردیده است ولی بیش از پنجا ملیون مسلمانانی که تحت سیطره مارکسیستی زندگی می کنند تاکنون از همه حقوق انسانی محروم بوده بلکه در عوض نصرانیها، مسلمانان به زندان تحویل داده میشوند از جانب دیگر سیاست زور گویی وفعالیت کاجی بی درمیان مسلمانان بیشتر باعث تولید خوف گردیده و پولیس مخفی شوروی از هیچگونه رویه غیر انسانی در برابر مسلمان خود داری نکرده اند ، می بینیم که دو تن از محصلین در پوهنتون دو شنبه بدون هیچگونه اتهام هریك به سه سال حبس محکوم می گردند و سه طفل را در ماه دسمبر ۱۹۸۸ م از مدرسه نمبر (۱۱) درباکو به تهمت تلاوت قرآن کریم از مدرسه به زندان می افگنند .

کریم الله یکتن از مسلمانان تاشکند در منطقه (کوکتشی) به گناه اینکه طفل خود را نماز اموخته است و به اخلاق اسلامی تربیه نموده است از زمان بریژنف تاالکنون در محبس قراردارد .

در اکتوبر ۱۹۸۸ وقتی عساکر روسی بعد از دوره خدمت جنایی در افغانستان عازم روسیه می گردند یازده نفر آنها به گناه اینکه از رویه انسانی در برابر افغانها کار گرفته اند تحویل زندان می گردند و درد وسیه اتهام آنها نگاشته

رویدادهای اخیر نشان مید هدکه درهمان هنگامی که گوربا چوف به یادبود دخول نصرانیت بعد از هزار سال درا حتفال نصرانی هادر روسیه اشتراك می ورزهدرآنطرف سر زمین های اشغالی روسیه قو ای امنیتی روس هابر مجموعه ازمسلمانان جمهوریت اسلامی دست به حمله بردند و مردم را بطرف زندان هاو اردو گاهای کار اجباری سوق میدهند و مردم رانسبت ترویج قرآنکریم و احیای عقیده اسلامی مستوجب مجازات مید انند.

میشود که آنها دیده شده اند که به ادای نماز پرداخته اند که این یازده نفر تااکنون در زندان عشق اباد محبوس اند ولی عساکری که ازهیچگونه ظلم قتل تخریب دزدی رهزنی واتش افگنی در افغانستان خودداری نکرده اند مدال صداقت و خدمت را مستحق میشوند .

عمروف قربان یکتن از همان شخصیت های است که او را در افغانستان در حالت نماز دیده اند و بهمین تهمت به زندان افگنده شد وقتی ما در او از این ظلم مقامات روسی اطلاع می یابد باسکته قلبی روبرو گردیده جان میدهد .

عبدالله یف و برادر کوچك ان که هر دو ١٨ و ١٦ سال عمر دارند در منطقه (کارا کالباك) به تهمت اینکه میخواستند قرآن کریم را فراگیرند به محبس کشانیده میشوند که تااکنون پدر و مادر این دو جوان از مرگ و زندگی آنها اطلاعی ندارند .

در تاشکند بخارا و سمر قند تااکنون ده هاباب مسجد مسد و داست که فقط برای فلم گیری و نمایش سیاحین باز می گردد ، تعلیمات مارکسیستی تااکنون در ازبکستان اجباری است وانانی که از علمایی دین تمثیل می کنند همه از کمونستهای درجه اول اند اما دیده میشود که (اسرائیلوف ابراهیم یهودی) باکمال ازادی میتواند در بخارا به نشر یهودیت بپردازد و هیچگاه دیده نه شده است که نامه (هفتگی فداودوف را مبایف) یهودی میوه فروش را نسبت نشریهودیت مصادره گردیده باشد .

در کتاب (ریلجیوزنی کلت) نوشته شده که از سال ١٩٦٢ تااکنون به مسلمانان اجازه داده نشده اند که حتی درخانه های خود به ادای نماز بپرادزند در صفحه ٨٦١ همین کتاب علاوه می گردد که برای هیچکسی اجازه آن نیست که حتی بصورت تنهایی ودوراز چشم مردم و در داخل خانه خود نماز بگزارد که اینهمه نشان میدهد که بیر تسیرویکا وگلاسنوست تنها برای نصرانیان و یهودیان و دیگر اقوامی است که تحت سلطه روس قرارداشته اند ولی مسلمانان از آن محروم اند ما معتقدیم که کمونستی و الحاد وحتی سرمایه داری نسبت خوفی که از اسلام دارند نمیخواهد طریق اسلام را باز بگذارند ، از جانب دیگر چون نصرانیت باشرك هم بستگی داشته وملحدین میدانند که نصرانیت نظام تقدم و اعتلا نیست و نمیتواند گامی به پیش بردارد برای آنها ازادی داده میشود اما اسلام چون سازنده و عنصر ارتقاء و سعادت است از ان جلوگیری میشود که باید لغت بیرستیرویکا یك جانبه حلقه است که روسیه میخواهد خود را با آن حلق اویز کند .

مجله (Aitinjiuk) در شماره ینایر ١٩٨٩ مضمونی دارد که : (میخائیل گورباچف رئیس اتحاد شوروی در محفل شرکت نمود که سالگره ورود نصرانیت را قبل از هزار سال در روسیه تجدید می کردند وروی همین مناسبت دولت شوروی به ترمیم

کلیسای ارتو دوکس می پردازد . طوریکه رسانه های مطبوعاتی در فرانسه می نویسند حزب کمونست شوروی خود را در تنگنای می بیند تا موقف کلیسا را در شوروی یکبار دیگر متوجه گردد و این موقف را در روشنی اعمار مجدد روسیه مطالعه نماید . مجله بنام (فکر روسی) که از زبان مهاجرین روس می نویسد : مطالبی را از خطابه خارتچیف رئیس کمیته شئون ادیان اقتباس نموده است که در اخیر ماه مارچ سال گذشته ایراد گردیده است وی در برابر استادان مدرسه عالی حزب کمونستی در مسکو اعتراف می ورزد که اکنون ۷۰ فیصد از مردم شوروی به خداوند معتقد بوده و در هر سال ۲۵ فیصد از مردگان خود را تحت مراسم دینی دفن می نمایند وسی فیصد را غسل تعمید میدهند اما جای سوال باقی است که کدام دین ؟!

رویداد های اخیر شان میدهد که در همان هنگامی که گورباچف به یاد وبود دخول نصرانیت بعد از هزار سال در احتفال نصرانی ها در روسیه اشتراك می ورزد در انطرف سرزمین هایی اشغالی روسیه قوای امنیتی روس ها بر مجموعه از مسلمانان جمهوریت اسلامی دست به حمله بردند و مردم را بطرف زندان ها و اردوگاهای کار اجباری سوق میدهند و مردم را نسبت ترویج قرآن کریم و احیای عقیده اسلامی مستوجب مجازات میدانند و دلیل می آورند که اینها برای بچه ها به تعلیم قرآن می پردازند و کتب اسلامی را محل خرید و فروش قرارداده اند و همان شب تاریخی یك باردیگر تکرار میشود که (قدیس بازیل) در میدان سرخ در قلب مسکو عمارت بزرگی را در زمان (ایفان) قیصری که روسیه را مقام امپراطوری بخشید اسامی می گذارند ولی در همان شب یك مملکت اسلامی را بخاك و خون می کشانند و بدست (اردوی مسیحی) قتل عامی براه می اندازند . استاد امیر طاهری می نویسد که قبه های که به شکل پیاز ساخته شده است برای آنست که ممثل سرهای برای جنرالان اسلامی باشد که در زمان دفاع در برابر صلیبی ها دستگیر و به پایه صلیب شبه شدند .

درینجا سوالی متوجه گورباچوف می گردد که این بیرستیرویکا برای مسلمانان نیز خواهد بود و یا برعلیه آنها براه انداخته میشود و یا ادعای آزادی ادیان تنها نصرانیت را شامل می گردد ؟

اینا گورباچف اجازه خواهد داد تا مسلمانان نیز مطالبه اجتماعی دینی و ثقافتی خود را شکل اسلامی دهند و یا چطور ؟ در جواب باید گفت که : تااکنون که چهار سال از قیادت گورباچوف می گذرد از پیش امد او در برابر مسلمانان

طوری و انمود می گردد که مسلمانان بحیث دشمنان اولی آنها شناخته میشوند که بیش از بیش باید محکوم باشند .

یاری اگر نقاره آزادی خواهی را که گورباچوف در

حاشیه (بیریسترویکا) نوشته است به آواز بلند تحقق بخشد وطرق فکری و سیاسی سالهای منکوب شده آزاد گردد ایجاب می کند جمهوریت های اسلامی نسبت ظلم ، تخریب وکشتارهای که آنها در طول سالها نصیبه برده اند باید در خط اول قرارگیرند زیرا همین ها اند که ثقلت پایه های ظلم کمونستی را بدوش خود می کشیدند و همین ها بودند که در ورای خطوط آهنین کمونستی قرار داشتند ، مسلمانان بودند که در اردوگاه های کار اجباری سایبریاجان میدادند و بالاخیره همین مردم اند که میتوانند هویت اسلامی خود را زنده گردانند زیرا امکانات نهضت نزد مسلمانان است به کثرت دیده میشود و در کثرت نفوس بعد از روس مسلمانان قراردارند و بیش از چهل فیصد نیروی کار نزد مسلمانان است و تقریباً پنجا فیصد از اردوی روسیه را تشکیل میدهد و همین ها اند که قدرت دارند که اقتصاد خود را از شکست باز دارند . و جنبش جوانان مسلمان بخوبی میتواند که علم اسلامی را برافرازند .

(اوسیبوف) یکتن از دانشمندان اسلامی در تحقیقات خود خصوصاً در ساحه مشاکلی که دامنگیر مقررات آزادی عقیده دیده میشود در مجله (نواکو الماریلیجیا) شماره ۱۲ ـ ۱۸ می نویسد : قانونی جدیدی که در (سوفیتسکو کوسود دار ستفوای پرافو) در شماره ۲ ـ ۸۹ طرح گردیده است و بزرگترین آزادی را برای پیروان دین بشارت میدهد اینست که در ماده (۱۹) این قانون از آزادی برگذاری شعایر و اختفالات دینی نامبرده شده است در عبادتگاه ها و یا خانه های انجام داده شده میتواند که مربوط به عبادتگاه ها باشد و یا در اماکن که برای برگذاری چنین احتفالات در نظر گرفته شده است ، چون مقابر و .... در ماده مدکور علاوه می گردد که بر گذاری چنین احتفالات وقتی صورت گرفته میتواند که از مقامات حکومت اجازه نامه بدست اورده شود ..... او سیبون می نگارد که : علت اینکه احتفالات دینی را وابسته به اخذ اجازه از حکومت قید کرده اند چه خواهد بود ؟! بعد جواب میدهد که این قید نشان دهنده آنست که حکومت حتی درا مور دینی نیز مداخله را جائز میداند (وکیست که بتواند ازيك دستگاه الحادی و ضد دینی اجازه برای برگذاری احتفالات دینی بگیرد) او سیبوف علاوه می کند باری اگر قانون همه مطالبات زندگی را در برنداشته باشد در حقیقت میان تهی بودن قانون را وا نمود گردانیده و سبب ناکامی چنین قانون در ساحه بهبود احوال اجتماعی پنداشته میشود ....

اوسیبوف می نویسد که : حکومت نمیخواهد تا اطفال مسلمان قرآن بیا موزد ولی اهل تدین ثقافت دینی را برای خود و خانواده خود لازم میداند ، در روسیه تعلمیات دینی برای اطفال هیچوقتی اجازه نبود و باآنکه فقره هفتم قانون جدید تعلیمات دینی را در خانه ها بشکل انفرادی جواز

میدهد ولی در فقره سوم همین قانون علاوه می گردد که مردم بصورت آزاد میتوانند تصورات الحادی را با تصورات دینی یکسان به نشر بسپارند . حکم این فقره نشان میدهد که این یك اخطاری است که هیچکس نمیتواند چنان مؤسسه را بنام مؤسسه دینی بمیان آورد که دین والحاد را از هم جداگرداند . در حالی که الحاد درهمه مؤسسات دینی بصورت اجباری تدریس می گردد .

او سیبوف موضوع مهم دیگری را دنبال می کند که بعضی از مناصب دولتی براهل دین حرام بوده و اجازه اشتراك آنها در انتخابات تظاهری است که برای جهانیان به نمایش گذاشته میشود .

او سیبوف می گوید که از مقترمات قانونی است که طبق تعلیمات CPSU اعضایی حزب وظیفه دارند تا برضد دین معارضه نموده و معتقدات دینی را تخریب نمایند که عینی مطلب را نشریه ماهوار بنام (ناوکنی ایتیزم) در شماره اول سال ۱۹۸۹ تائید می کند .

تعلیمات ارتباطی جوانان کرسومول همانطوریکه الحاد را برای اعضای خود تدریس می نمایند الحاد از جمله شروط عضویت در حزب کمونستی در شمولیت در کرسومول نیز پنداشته میشود که این خود اقدامی است برضد دین. نشریه مذکور علاوه می کند که جمیع مقامات دینی و منظمات وهئیات های مراکز دینی مجبور اند تا با دولت ارتباط دااشته باشد که در غیر آن هر عملی آنها مخالف قانون پنداشته خواهد شد .

روی سخن با مارکسیزم و مارکیست ها است که آنها چگونه مردم را از نگاه مادی و معنوی بدامن افلاس کشانیدندو لینن و یاران او چون چایسسکو و کاسترو و دیگر رهبران فریبکار زمان چگونه می کوشیدند تافقرا راعلیه اغنیاشورانده و از انها انتقام گیرند . فریاد ها آنها کاذب و غرض آلود و حاصل ان کشتار طبقات اجتماعی بدست یکدیگر بود ، عدالت اجتماعی درین انقلابات !! مفهوم صحیحی جز مصادره اموال والغاء مالکیت ها و بازد داشت و شکنجه ها و زندان نداشت بطوریکه دیدیم اصلاحات اقتصادی آنها به ویرانی اقتصادی منجر شد . واینك خود مجبور می گردند تا گوباچوف در کتاب خود (پیریستروییکا) اعتراف نماید که : مانتوانسته ایم طوریکه لازم دیده میشود از نیروی انباشته شده خود استفاده نمایم (ص ۹) و یا در صفحه (۱۵) کتاب خود بصراحت می گوید که ما در برابر یك خطر اجتماعی اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار داریم . و از نواقص و خلاهای بزرگی نام می برد که در ساحات سطح زندگی خدمات صحی احتیاجات اقتصادی و دستگاهای که در امور منزل بکار میرود به ملاحظه میرسد (ص ۱۹) و بالاخیره اوضعف قیادت و عدم کفایت دستگاه سیاسی وسکرتریت کمیته مرکزی حزب نام می برد (ص ۲۰) .

توریالی ځاځی

آذربایجان د اسلامي ولولو په څپو کې

د جنوری میاشتی ۱۹ او ۲۰ نیټی د نړی د مسلمانانو له پاره د ویر او ماتم ورځی وی. په نوموړو شپو ورځو کی د آذربایجان او کشمیر په محکومو ولسونو باندی دروس د کمونستی او د هند د اسلام دښمنه استبداد ګرو له خوا یو ځل بیا د وحشت او بربریت انسان وژونکی عملیات تکرار شول او دغه دواړه مسلمان ملتونه یی پخپلو وینو ولمبول.

لوستونکو ته څرګنده ده چی د افغانستان د خلکو میړنی پاڅون اوبی دریغه مقاومت نه یوازی د روس په شانه تلونکی سره پوځونه! د خپلو ماتوونکو ګوزارونو په نتیجه کی په رسوا او شرمیدلی ماتې مجبور کړل بلکی د سیمی او نړی د مسلمانانو او تر استعمار لاندی هیوادونو کی د آزادی بښونکو جنبشونو له پاره هم د الهام منبع و ګرځید.

د نړۍ د خبری اژانسونو او د جمعی مفاهمی د نورو خبری وسیلو څخه به مود روس د نړیوالی رسوایی او د کمونیزم پر ضد د ختیځی اروپا د هیوادونو د خلکو او دلتوانیا اولتویا ترڅنګ به مود منځنی آسیا د قفقاز د دنګو غرونو په لمنو کی د غیرتمنو او اسلام دوستو آذربایجانیانو په

اسلامی ولولود متکی پاڅون خبزونه هم اوریدلی وی . خو په دی تفاوت چی د ختیځی اروپا په کمونستی هیوادونو کی د سیاسی بدلونونو او انقلابی خوځښتونو په وړاندی روسی واکمنو څه عکس العمل و نه ښود خو د قفقاز په سیمه کی د مسلمانانو برحقو او روا غوښتنو ته نه یوازی دا چی د بشری موازینو او معیارونو مطابق مثبت ځواب نه ورکوی بلکی د روسی ملت دعا مه رایی او ذهنیت پر خلاف په درنو او پرمختللو مدرنو وسلو سنبال پوځونه ورلیږی او له هوا څخه د هلیکوپټرونو او جیټونو سیلونه پری گرځوی څو ددی جنگیالی او مبارز ولس د اسلام او وطن غوښتنی غږپه ستونی کی له منځه یوسی او پری نه ږدی چی د منځنی آسیانور محکوم ولسونه یی واوری او چیری نه چی د دغو ولسونو محکومیت ځپلی زړونه یوځل بیا د اسلام د آزادی بښونکی لمر په روښانه وړانگو بیرته تازه شی او د آزادی روح پکی غزونی وکړی . خو دا یو مسلم حقیقت دی چی روسی ټانکونه به ډیر کلی او کورونه ړنگ کړی، د ډیر ومسلمانو ځوانانو ځوانی به تر خاورو لاندی کړی . په دین دوستو او وطن دوستو مبارزینو به د خپلو جیلونو او شکنجه ځایونو تیاره گوټونه ډك کړی، ډیری میندی به بوری، ډیر خویندی به وراری او ډیری ناوی به کونډی کړی . یتیمان به د خپلو پلرونو په شهادت وردروی خو کوم کار چی د روس د وینو څښونکو او خونړیو پوځونو له وسه پوره نه دی او هغه سرته نه شی رسولای دادی چی د آذربایجان د مسلمانانو اسلامی ولولی او د ازادی غوښتنی احساسات به مات نه شی کړی ځکه چی د دی سیمی د مسلمانانو اسلامی غورځنگ ډیری ژوری ریښی لری او د روسی کمونیزم د استبدائه په ډیرو کړاو جنو شرایطو کی یی خپله بقا له لاسه نه ده ورکړی نو اوس چی کمونیزم له خپل ټول ساز وبرگ سره مخ په ځوړ روان دی او خپله په روسیه کی د کمونیزم په وړاندی د خلکو احساسات څپاند ښکاری ځنگه به وکړای شی چی د آزادی دغه غوغا په چوپتیا بدله کړی .

د اذربایجان او منځنی آسیا تاریخی عظمت ته لنډه کتنه :

د منځنی آسیا محکوم جمهوریتونه د اسلام په تاریخ کی وتلی او ځلانده نوم لری . کومی هڅی او تلاشو نه چی د دی سیمی مسلمانانو د اسلام د خپراوی له پاره کړی دی هغه په هیڅ صورت د نړی د نورو اسلامی هیوادونو څخه کمی نه دی ، د منځتی آسیا دین دوستو خلکو د هغی مینی له مخی چی د اسلام له مقدس دین سره لږله پخپل هیواد کی یی لوی لوی جوماتونه او ستری مدرسی جوړی کړی وی چی د هغوی مصرف ټول پخپله د ملت لخوا ورکول کیده او په همدی ترتیب اداره یی هم د ملت په لاس کی وه . د دی سیمی دینی مدارس او د دینی علومو اکاډیمی

دومره مشهوری وی چی د شرقی اروپا، چین، افغانستان، تبت او کشمیر څخه خلك د تحصیل لپاره ورتلل. دی ولس او دغو خلکو د بخاری ترمذی، نسایی، سرخسی، فارابی، ابن سینا، زمخشری، خوارزمی، جوهری، سکاکی او داسی نورو په شان په سلگونو پوهان او دانشمندان لرل چی نه یوازی د منځنی آسیا بلکی د ټولی اسلامی نړۍ د ویاړ او افتخار باعث دی. همدغه راز په تاشکند، فرغانه او ثمرقند کی په زرگونو داسی کتابخانی، مدرسی، طبی مرکزونه او د انجینری مؤسسی موجودی وی چی په نړۍ کی یی هغه وخت ساری کم پیدا کیده. چی هغه ټولی د کمونیزم د وحشت لمبوایری ـ ایری کړی.

په نړۍ کی بل هیڅ یو سیاسي نظام اویا ایډیولوژیك سازمان له اسلام سره دومره ظالمانه اوناروا چلندندی کړی لکه چي کمونیزم له اسلام او مسلمانانو سره کړی.

د منځنی آسیا په محکومو سیموکی یوهم د آذربایجان سیمه ده. آذربایجان د قفقاز له هغو سیمو څخه گڼل کیږی چی اوسیدونکی یی له اسلام سره له پیړیو راهیسی ژوره مینه لری. او ددوی همدغه ځانگړتیا د دی لامل گرځیدلی دی چی دبی دنیه او د هری استعمارگرانو په وړاندی د غلامی سرنه ټیټوی، بلکی د خپل دین آزادی او وطن په خاطر دوامداره مبارزه کوی اوپر له پسی قربانی ورکوی. په قفقاز کی دری سیمی شاملی دی چی د گرجستان آذربایجان او چرکس په نامه یادیږی. دغه سیمی د خپلی طبیعی ښکلا له امله د خلقت شاهکار گڼل کیږی. په عمومی توگه د کرنی پراخی ځمکی لری. شنی او زرغونی وادی گانی یی زړه وړونکی دی چی د دریابونو اونهرونو زیاتوالی د دی سیمو ښکلا یو په دوه زیاته کړی ده. په دغو سیموکی آذربایجان یو ځانگړی امتیاز لری، هغه دا چی اوسیدونکی یی ټول مسلمانان دی چی د تاریخ په اوږدوکی یی د خپل دین او عقیدی له پاره زیاتی قربانی ورکړی دی.

د اسلام مقدس دین په لومړۍ هجری پیړۍ کی دغی سیمی ته ورسید او خلکو یی پخپله خوښه اسلام قبول کړ. کله چی اسلام د آذربایجان په ټوله سیمه کی غزونی وکړی او استقراریی پیداکړ، نو په آذربایجان کی یی یولوی تمدن منځ ته را وړاو د اسلام په رڼاکی ستر پوهان او شاعران لکه خاقانی، نظامی، فلکی او نور منځ ته راغلل. د اسلام مقدس دین په دی سیموکی ځای په ځای و نه دریده بلکی د منځنی آسیا په نورو سیموکی چی مځکی مویادونه وکړه په دیری چټکی سره خپور شو.

هیڅ یو ښار که هغه لوی وی او که کوچنی اویا کلی نشته چی په هغه کی یو جومات نه وی جوړ شوی که څه هم روسانو د تزاریانو له وخته د منځنۍ آسیا اسلامی هیوادونو ته د طمعی سترگی نیولی وی . خو کله چی کمونستانو په زور او جبر سره د روسیی په خلکو خپل قدرت تحمیل کړنو سمدستی د منځنی آسیا اسلامی سیموته هم متوجه شول او د اسلامی هیوادونو د خلکو په وړاندی یی په نه پخلاکیدونکی ډول سره خپلی دښمنی او تشدد ته دوام ورکړ . او دغه سیمی یی د خپلو وحشیانه یرغلونو په نتیجه کی چی په سلگونو زره مسلمانان د هغوی قربانی شول یوه په بله پسی ونیولی . ځکه کمونستان پوهیدل چی یوازینی قوت چی د کمونیزم په مقابل کی په دوامداره توگه د ریږی هغه اسلام دی . په رښتیا سره چی اسلام او کمونیزم دوه نه پخلا کیدونکی دښمنان دی او دا موجوده تراژیدی د دی دښمنی ښکاره مثال دی .

د روسیی کمونیزم اسلام دښمنی:

لنین د خپلو اثارو په کلیاتو کی چی په ۱۹٤۷ م کال کی چاپ شوی په ۳۷۲ مخ کی لیکی چی : «کمونیزم په هیڅ صورت سره خدای نه منی او دادیانو سخت دښمن دی .»

دغه راز مارکسیزم ټول معبدونه او دینی مرکزونه چی په هردین پوری تړلی وی ارتجاعی مؤسسی گڼی .

د اسلام یوبل سرسخت دښمن او د کمونیزم مشهور سرد مدار استالین وایی : «موږ د دین ضد یو . د کمونستی گوند لپاره دا امکان نشته چی ددین په مقابل کی بی طرفه پاتی شی ، بلکی دادیانو په خلاف باید خپلی مبارزی ته تر وروستی پړاوه ادامه ورکړی» .

د «شوروی علمی مجمع» په ۱۹۵۰ م کال کی د «ادیانو تاریخی مسایل او بی دینی» ترعنوان لاندی یولړ تبلیغاتي خپرونی چاپ کړی دی چی په نوموړو خپرونو کی راغلی دی ، «په شوروی اتحاد کی چی هرسازمان جوړیږی په مقابل کی په همغه اندازه د دین ریښی غوڅیږی ځکه چی په شوروی اتحاد کی د ژوند شرایط د دین د تبلیغاتو په مقابل کی حتمی کیږی . لکه چی نن ورځ له دینی تبلیغاتونه د ناچیزو پخوانیو اثارو څخه بل څه نه دی پاتی» .

دا نمونی چی تاسی ولوستی په رسمی توگه د کمونستانو موقف د دین په وړاندی څرگندوی . نو په نتیجه کی ویلی شو چی دین او کمونیزم دوه نه پخلا کیدونکی دښمنان دی .

د همدغو نه پخلا کیدونکو تضادونو په نتیجه کی د روس کمونستی استعمار د منځنۍ آسیا په تیره بیا د قفقاز په مسلمانانو باندی زړه بوگنوونکی فشارونه واړوکړل خو ددی سیمی مسلمانان دغره په شان کلك ودریدل او د کمونیزم په مقابل کی له کینی ډکی دښمنی ته دوام

ورکوی .

د اکتوبر له خونړۍ کودتا څخه چی په ۱۹۱۷ م کال کی دلنین په مشری ترسره شوه څه کم یو کال وروسته د ۱۹۱۸ م کال په مارچ کی څه د پاسه ۱٤ زره مسلمانان د خپل مقدس دین سره د ژوری مینی په جرم په ډیره بی رحمانه توګه ووژل شول . د «او رالف» په قول په مظلوم اذربایجان کی د ۱۹۲۹ م کال څخه تر ۱۹۳۸ م کال پوری ۱۲۰۰۰۰ با سواده متدین مسلمانان د روسی کمونیزم د وحشت قربانی شول . د مسلمانانو دغه شمیر د کمونستی جنایتکارانو پواسطه د وژنو په بیلو بیلو طریقو سره چی زیاتو یی د بی رحمانه شکنجوا و ځورونو په نتیجه کی خپل ژوند له لاسه ورکړ شهیدان شول که چیری پورتنی رقم ته په غور سره ځیر شو راته څرګندہ به شی چی دغه شمیر د دی سیمی د نفوس یوه عمده برخه وه چی اکثریت یی تعلیمیافته خلك وو ،

او د دوی په له منځه وړلو سره روسانو غوښتل چی په دی سیمه کی مسلمانان دا بد له پاره سرکوب او اسلام په بشپړ ډول له منځه یوسی .

نن چی روسان څومره له افغانانو ویریږی همدومره د آذربایجان له مسلمانانو څخه هم په وېره کې دي او د ایوازې نن ورځ نه ده چې د باکو محکوم ښارته په حقیقت کی د روسی کمونیزم په خلاف د مبارزی په یو غوره سنګر بدل شوی دی شوبلی او نوری زغره والی وسیلی او تباه کوونکی درنی وسلی لیږی بلکی ډیر پخوا د کمونستی رژیم په لومړیو کالونو ۱۹۲٤ ـ ۱۹۲۵ م کی روسانو د باکود او سیدونکو په تیره بیا د پیغلو او ځوانانو لپاره د بی لاری کولو او ګمراهی پلانونه تر اجرأ لاندی نیولی وو .

دچکو سلوا کیا دخونړی پیښی په شان په اذر بایجان کې هم زغره لرونکې شوبلې دبې دفاع مسلمانا نوپه ککریو تیر شول اود ګورباچوف له مخ څخه د تزویز نقاب لیرې کړ.

د اسلام پر ضد د الحاد تبلیغ:

د «باکنسکی رابوچی» د ورځپانی په قول په دغه تاریخی ښاروباکوکی د «خدای دښمنو ځوانانو تنظیم» د دی لپاره جوړ شوی ؤ چی د مسلمانانو ځوان نسل د اسلام د مقدسی او روښانه لاری څخه را وګر ځوی او د ماده پرستی او دهریت په تورو تیارو کی یی داسی ډوب کړی چی خپل ځان او خدای جل جلاله دواړه ځینی هیر شی او د یونا معلوم هدف په لور یی مخه شی . څو په دی توګه و کړای شی چی دغه جنګیالی او سرتیری ولس

ایل کاندی او د خپلو ناروا کتو او شومو هدفونو د ترلاسه کولو په مقصد ورځخه کار واخلی . په نوموړی ورځپانه کی د نوموړی تنظیم مرام داسی بیان شوی دی :

الف : د الحاد اوبی دینی تربیرغ لاندی د کارگرانو او نورو خواریکښانو تنظیمول .

ب ـ د مذهب له افیون ځخه (د دوی په قول) د زیار کښانو خلاصول . .

ج ـ د طبیعت په اصولو باندی د مادی عقاید تعمیر .

په نړۍ کی بل هیڅ یو سیاسی نظام اویا ایډیا لوژیك سازمان له اسلام سره دومره ظالمانه او ناروا چلند نه دی کړی لکه چی کمونیزم له اسلام او مسلمانانو سره کړی دی .

د ١٩٢١ او ١٩٢٧ م کالونو ترمنځ د روس د کمونستی رژیم سروپو ځونو د مسلمانانو په وړاندی د دښمنی ډك چلند په ترځ کی یوازی د قفقاز د سیمی ١٩٢٠ جوماتونه وران کړل او پاتی یی د نڅاپه کلپونو ، ورزشی مرکزونو او وړکتونونو باندی بدل کړل . کله چی د اسلام دښمنه عملیاتو دغه بهیر سرته ورسید ، نو په پای کی د ١٩٢٩ م کال د فبروری په ١٣ نیټه د آذربایجان د پایتخت «باکو» په کمونست نومی ورځپانه کی په ډیر و یاړ او افتخار سره ولیکل شول چی : «دا عملیات د هغه غږ په ځواب کی وشول چی موږ خدای (جل جلاله) او دهغه کورونه (جوماتونه) نه غواړو . ټول جوماتونه باید ړنگ شی او دهغوی په ځای وړکتونونه، کلپونه او ... جوړشی . دا دی له اسلام او مسلمانانو سره د کمونیزم او کمونستانو له دښمنی ډك او خصمانه چلند . ټول کمونستان د عقیدی له مخی ماټریالستان دی . له اسلام سره ایډیالوژیك اختلاف لری او اسلام دبشری ټولنی لپاره افیون او د ټولو ټولنیزو بدبختیو عامل گڼی . همدغه سبب دی چی په روسیه کی روسیی دولت وړو ماشومانو ته دینی زده کړه منع کړی ده . د ١٩٢٩ م کال د پاس شوی قانون یوه ماده داسی وایی : «هر څوك چی په ښکاره او یا په پټه خپلو ماشومانو ته دینی زده کړه ورکړی هغه قانونی مجرم گڼل کیږی . او په شاقه او سختو کارونو به په جزایی ډول گمارل کیږی» . د روسیی دایرة المعارف د ٢٢ جلد په ٥٦٤ مخ کی د قرآن پاك تعریف داسی شوی دی : «قرآن د مرتجع او استثمار گرو دینی رهبرانو په لاس کی د خلکو د ویرولو یوه آله ده» (العیاذ بالله) څو کاله د مخه په ١٢٦٥ لمریز کال کی د باکو د ښار د کمونست گوند رسمی ارگان کمونست ورځپانی لیکلی ووچی :

«دلته په آذربایجان کی چی باکو یی مرکز دی (٣٧٦١) د سیاسی معلوماتو ملحد گروپونه ، ٦٩١١ د دین ضد تبلیغاتی مرکزونه او ٣٢٢٥٠ تنه کمونستان چی په دینی ضد فعالیتونو کی په خاص ډول روزل شوی دی فعالیت کوی» .

د مسلمانانو سره د کمونستی مشرتابه دوه مخی چلند :

هغه وخت چی لنین په روسیی کی داکتوبر د خونړی کود تا په کامیابو لو سره د خپل هیواد سیاسی واگی په لاس کی ونیوی خود روس بلشویك گوند په سیاسی اوضاع لاپوړه مسلط شوی نه ؤاو له بلی خوا د مسلمانانو زور او قوت هغه ته څرگند ؤ او پوهیده چی که چیری یی له مسلمانانو سره ټکرراغی نو خواه مخواه به یی را وپرزوی . له همدی امله د مسلمانانو د اغفال په فکر کی شو او د سازشونو له لاری ورته را د مخه شو . لنین دا هم غوښتل چی د مسلمانانو په مټ سره د تزاریانو او کرنسکی د رژیم په پلویانو غوڅ بری ترلاسه کړی . نو هغه ؤچی د خپل کمونستی دولت د تأسیس په لومړیو وختو کی یی یوه اعلامیه خپره کړه چی په هغی کی یی د منځنی آسیا او قفقاز مسلمانانو ته د چاپلوسی او تملق په لهجه وویل :

«زه په ډاگه اعلانوم چی له دی لحظی وروسته به ستاسی آزادی ستاسی په واك کی وی .

د جوماتونو او نورو دینی معبدونو په جوړولو او د هغوی په ساتلو کی آزاد یاست . د فرهنگی او ملی مؤسسو په جوړولو کی آزادی ستاسی طبیعی حق دی . او .....» خوکله چی کمونست گوند په سیاسی قدرت قابض شونو بیا نه هغه پخوانی لنین ؤ او نه هم دده هغه غوړی وعدی . د منځنی آسیا او قفقاز سیمی یی چی مسلمانان پکی اوسیدل په ډیری بی رحمی وځپلی او د یو مخیزو عامه وژنو او دلویو ـ لویو کلیو په سوځولو اوړنگولو سره یی داسیمی یوه په بله پسی ونیولی . د ځینو مؤر خینو په قول بلشویکانو د خپل بشپړ تسلط تر وخته لس ملیونه بی گناه انسانان د کمونیزم څخه قربانی کړل . هغوی چی نورو هیوادونو ته تبعید او یا مهاجر شول یا د آمو په سنید کی غرق شول او یا هم توری بحیری او د کسپین بحیری ډوب کړل د هغوی شمیرنه دی معلوم . د کمونیزم د تسلط په نتیجه کی د مسلمانانو په سیمو کی ظلم او وحشت دومره زیات شو چی یوه ورځ د یو کلی څو تنه مشران یوازی په دی جرم چار ماری شول چی په نوموړی کلی کی یوماشوم د کمونست گوند له اجازی پرته ختنه شوی ؤ .

کله چی دوهمه نړیواله جگړه پیل شوه نو د روس بلشویکی گوند د دی لپاره چی د هیواد په داخل کی یی د مسلمانانو په پار یدلو ولولو د سازش او به تویی کړی وی . او په دی توگه یی له داخلی کشمکشونو ځان ژغورلی وی د اسلام او مسلمانانو په وړاندی یی په خپلو کړو وړو کی څه ناڅه بدلون راوست مسلمانانو ته یی د خپلو دینی فرایضو دا داء کولو په برخه کی څه نسبی آزادی ورکړه . په دینی مراسمو لگول شوی بندیزونه یی بیرته لغوه کړل جوماتونه او نورو دینی مبارکو

اماکنوته ورتګ آزاد شو، ماشومانو ته د دین زده کړی په اړه د دوی میندی او پلرونه له تعقیب څخه آزاد شول او د علماء کرامو له آزار څخه لاس واخیستل شو، خو کله چی جګړه پای ته ورسیده او د خطر زنګ د بلشویکی کمونستانو له غوږو څخه ووت بیرته هماغه پخوانی وحشت او بربریت بیا پیل شو. د مسلمانانو سپکاوی او د دینی علماوو د ترور او له مینځه وړلو منصوبی او پلانونه بیا تر کار لاندی ونیول شول. په ۱۹٤٤ م کال کی د جمعی مفاهمی ځانګړو منابعوته وظیفه ورکړل شوه چی د اسلام د مقدس دین پرخلاف خپلو پروپاګندوته زور ورکړی. د مسلمانانو کلیوالی مشران او روحانیون تر کړاوونو او شکنجی لاندی ونیول شول جوماتونه او نوری دینی مؤسسی وتړل شوی. دی اختناق تردی وروسیتو کالونو پوری دوام وکړ او پدی اوږده دوره کی په زرګونو خلکو د روس د کمونستی جنایتکارانو د شهادت جامونه وڅښل. په افغانستان کی د روسی تیری او د دوی د کمونستی ملحدو لاسپو څو په وړاندی د افغان

آذربائیجانی مبارزین له خپلو ایراني مسلمانو وروڼو څخه د اسلامي خواخوږی او همدردی غوښتنه کوی .

مسلمان ملت بی دریغه قهرمانانه مقاومت د روس کمونستی گوند یوځل بیا په دی مجبور کړ چی په منځنی آسیا اوقفقاز کی د محکومو مسلمانانو په سیمو کی خپل دریغ ته څه نا څه تغییر ورکړی .

د مسلمانانو د غولولو په مقصد یی د اسلام او مسلمانانو په مقابل کی پخپله وحشیانه او جنایتکاره پالیسی تجدید نظر پیل کړ . او د مطبوعاتو راډیو او تلویزیون له لاری یی له خوشامندو ډك پروگرامونه شروع کړل . آن تردی چی په ۱۳٦٥ لمریز کال کی یی د آذربایجان په مرکز باکو کی اسلامی کنفرانس جوړ کړ . په داسی حال کی چی د روس د کمونست گوند تر قوماندی لاندی د همدغه کنفرانس د دایرولو په ورځو کی په زرگونو مسلمان افغانان د هوایی بمباریو ، زغره والو ټانکونو او نورو جنگی ماشینونو او افزارو پوسیله وژل کیدل .

پدغه کنفرانس کی د نړی د ٦٠ هیوادونو د دینی مؤسسو او یاسازمانونونماینده گانو چی زیاترو یی د دوی سره پخوانی اړیکی لرلی گډون کړی ؤ . خو په دغه کنفرانس کی په مسلمانانو باندی د کمونستی تیری او مظالمو په باب چا یوه مقاله هم ونه لوستله . په اغلب گمان سره سړی ویلی شی چی دا کنفرانس یوازی او یوازی د آذربایجان د مسلمانانو دغو لولو په مقصد د روس د کمونستی دولت له اجیرانو څخه جوړ شوی و اوبس . او که داسی نه وی نونن ولی د آذربایجان په مرکز (باکو) کی د مسلمانانو د تکبیر غږته د توپونو او مشینگنو په گولیو ځواب ورکوی ؟

د اذربایجان روان غور ځنگ ـ او د گورباچوف شیطانی سیاست :

لوستونکو ته څرگنده ده کله چی د افغانستان د میړنیو خلکو برمیال پاځون د روسیی د کمونستی رژیم سره پوځونه په ماتی مجبور کړل نو د دغی ستری تاریخی کارنامی په څنگ کی د روس د کمونستی استعمار په مقابل کی د شرقی اروپا ولسونه هم را و پاریدل چی د دغو ولسونو د سترو ملی قیامونو په ترڅ کی د برلین دیوال ړنگ کړی شو ، د پولینډ کمونستی رژیم مات شو په چکوسلواکیی کی دوبچك د ولس په غوښتنه بیرته د یوولسی او آزادی غوښتونکی رهبر په حیث ډگر ته را ووت او په رومانیاکی د چایسسکو کمونستی دیکتاتور شپ را وپرزول شو . دا لړۍ په دی ځای پای ته ونه رسیده بلکی د روسیی په داخل کی هم دلتویا او لتوانیا محکوم ولسو نه د خپلو ملی غوښتونو په خاطر راپور ته شول او په آذربایجان کی هم دهغه ځای د مسلمانو خلکو اسلامی جذبات را و پاریدل .

دغه پاځون په ظاهر کی د ۱۹۸۹ م کال د دسامبر د میاشتی د وروستی اوونۍ څخه راپدی خوا له ارمنستان سره د سرحدی اختلافاتو په نتیجه کی پیل شو . خو واقعیت دادی چی آذربایجان د یو مسلمان ولس په حیث له ۷۰ کالو

راپدی خوا د خپلی خاوری او هیواد د آزادی له پاره مبارزه پیل کړی ده . دغه مسلمان او جنگیالی ولس د روس د کمونستی دولت د بیرحمانه استبداد او وحشیانه ځپنې سره سره بیاهم خپل اسلامی شعایر ژوندی ساتلی او په سر او مال ور ځخه دفاع کوی . مونږ ولیدل چی په ډیره کمه موده کی ددی پاڅون لمن دومره پراخه شوه چی حکومتی عسکر ، ملیشه او د آذربایجان امنیتی قوتونه هم پکی را گوشول . د جدی او دلوی میاشتی د آذربایجان دژمی ترټولو سړی اویخی ځیلی گنل کیږی ، خود آذربایجان د ایماندارو خلکو زړونه د خپل دین او آزادی په مینه دومره تاوده او گرم وو چی د سپینو وا ورولـه پاسه یی د ژمی اوږدی اویخی شپی سباکولی خو له خپل هدف ځخه نه په شاه کیدل .

د روان کال د جدی په ٣٠ او ٣١ نیټه د روسیی مرکزی حکومت ځه د پاسه شپیته زره روسی عسکر چی په درنو توپونو زغره والو ټانکونو او جنگی هلیکوپټرونو سنبال وو د آذربایجان په محکوم او بی دفاع ولس باندی ور مارش کړل .

د لاهور د جنگ د ورځپانی په قول د روسیی د خونړیو لښکرو له خوا ځه د پاسه ځلور زره آذربایجانیان چی په هغوی کی ښځی ، سپین ږیری ، ماشومان او ځوانان شامل وو د خپل دین او آزادی غوښتنی په جرم قربانی شول . دا کار د هغه چاپه امر او قومانده سرته ورسید چی ځان د گلاسنوسټ د سیاست علمبردار بولی او د دیموکراسی د ټینگښت د روغجن ماسك یی پر ځیره غوړولی دی . د روان کال د جدی په ٣٠ او ٣١ نیټو د روس د خونړیو سرو پوځونو د سولی او آزادی د دغه دوه مخی او د رواغجن مدافع گرباچوف قومانده د بشری ټولنی لپاره د چکوسلواکی له ویره ډك تراژیدی یوځل بیا تکرار کړه . د چکوسلواکی د خونړی پیښی په شان په آذربایجان کی هم زغره لرونکی شوبلی او نور جنگی ماشینو نه د تش لاسو اوبی دفاع مسلمانانو په ککریو تیر شول او دغی ویرجنی پیښی یوځل بیاد مکار گرباچوف له مخ ځخه د تزویر نقاب ایسته وغورځاوه .

د روان کال د دلوی په دوهمه نیټه د هغو ٦٠ تنو آذربایجانیانو په جنازه کی چی د روس د جنایتکارو پوځیانو پواسطه وژل شوی وو له یو ملیون ځخه زیاتو آذربایجانی مسلمانانو برخه واخیسته . آذربایجان ته د روسیی پوځ استول په مسکو کی د روسیی د خلکو له شدید مخالف سره مخامخ شول . ان تردی چی هغو میندو چی زامن یی په نوموړی پوځ کی آذربایجان ته لیږل کیدل په گرباچوف او د هغه په حکومت سخت احتجاج وکړ . خوسره له دی د گرباچوف رژیم آذربایجان ته د مسلمانانو د وینو د تویولو او د دوی د اسلامی ولولو د ماتولو له پاره پوځ ولیږه او ځه

یی چی غوښتل هغه یی سرته ورسول . هغه خلك چی د دغه خونړی تیری او یرغل په وخت کی له سرحد څخه تیر شوی وو د بیرته را ستنیدو په وخت کی ټول ونیول شول او د تحقیق لپاره ځانګړو مرکزونو ته ویوړل شول .

داسی ښکاری چی د روس دغه مکار سرد مدارد مسلمانانو په وړاندی لاتر اوسه د بریژنف په پل روان دی . په ختیځی اروپا او په روسیه کی دننه د غیر اسلامی سیمو او ولسونو لپاره د ګرباچوف سیاست له پخلاتوب او روغی جوړی څخه برخورداردی په داسی حال کی چی د مسلمانانو په وړاندی لاتر اوسه پوری له دښمنی ډك چلند پرمخ بیایی . رښتیا هم دده دغه دوه مخی رویه او له دښمنی ډك چلند په افغانستان او آذربایجان دواړو کی ډیر ښه صدق پیدا کوی . په افغانستان کی له ډاکټر نجیب څخه چی له خلکو او ولسونو څخه ګو ښه په کابل او څو ګوتو په شمار ښارونو کی بندی دی د سکایډ مزایلو او د مګ ۲۹ ډوله الوتکو پواسطه ملا تړکوی او هره ورځ په سلګونو مسلمان افغانان شهیدانوی او په آذربایجان کی د اسلامی غورځنګ د دینی آزادی بښونکو ولولو او احساساتو ته په ټوپونو او ماشینګنو ځواب ورکوی او په وینو یی لمبوی . خو سره د دی ټولو جنایاتو نړۍ د ګرباچوف په غدارۍ سترګی پټوی او د نوبل د جایزی لپاره یی کاندیدوی !!

نتیجه :

الف ـ روسی منابع او د غربی نړۍ خبری اژانسونه د آذربایجان د خلکو اسلامی غورځنګ ته د خپلو پلیدو هدفونو له مخی نشنلستی رنګ ورکوی او داد دی لپاره چی د منځنۍ آسیا او د نوری نړۍ د مسلمانانو له ملاتړ څخه یی لیری وساتی.

ب ـ د روس کمونست ګوند او د دغه ګوند مشرانو د منځنۍ آسیا او د قفقاز د مسلمانانو په وړاندی له هیڅ ډول ظلم ، بی عدالتی ، زندانی کولو او عامه وژنی څخه دریغ نه دی کړی او اوس یی هم نه کوی .

ج ـ کمونیزم له اسلام سره نه پخلا کیدونکی دی خو کله کله د خپلی ګټی په خاطر او د دی لپاره چی خپلو نارو اهدافو ته ځان ورسوی له مسلمانانو سره له سازش څخه کار اخلی .

د ـ روسیی پوځونه به د آذربایجان خلك ووژنی ، زندانونو ته بی ورټیل وهی، تر اقتصادی فشار لاندی به یی ونیسی . خود آذربایجان ولس به له دی ټولو ناخوالو سره د یو مسلمان ملت په حیث ژوندی پاتی شی او د دوی اسلامی ولولی څوك نه شی وژلای .

هـ ـ په روسیه کی د مسلمانانو په وړاندی د ګرباچوف دریځ په دښمنی متکی دی او مسلمانان باید په دی مورد کی پخپل مسئولیت پوه شی او خپل تاریخی رسالت وپیژنی .

له بیدار ډایجسټ څخه ژباړه



په لاهور کې د محترم حقاني صاحب د سفر لنډ راپورتاژ

په لاهور کی د افغانستان د مجاهدینو دستر قومندان مولوی جلال الدین حقانی د مینه والو شمیر زښته ډیر دی. د تیر میلادي کال د نومبر په درېیمه چی کله لاهور ته خبر راغی چې حقانی صاحب د نومبر په پنځمه هلته تشریف راوړی نو د هغوی خوښۍ او د حقانی صاحب دلیدلو تلوسه نوره هم زیاته شوه. د لاهور خلکو د تیر یو کال نه قوماندان حقانی صاحب ته د راتللو بلنه ورکوله او ورته سترگی په لاره وو، خو د حقانی صاحب د جهادی مصروفیتونو له امله دغه سفر تردې وخته وځنډیده. ان د جمعی په ورځ په لاهور کی د حقانی صاحب مصروفیتونه او پروگرامونه مرتب کړی شول. ډاکټر محمد احسان د دغو ټولو کارونو مسئول ؤ. د پاکستان د انصار المسلمین د مرستیال شیخ نعیم او د ښاغلي اسلم ترین په سلا ښاغلی آصف احمد ته د میلمه پال مسئولیت ورپه غاړه شو او کامران منور خان یی دهغه مرستیال و ټاکه.

د اداره امور پاکستان عمومی منشی ښاغلی الطاف حسین قریشی هم داداری ترسیوری لاندې پروگرام جوړول غوښتل چی د هغی تیاری هم شروع شو. د یکشنبې په یوه بجه چی کله الحاج حقانی صاحب د لاهور هوائي ډگر ته راورسیدنو د ښاغلی آصف احمد خان، ډاکټر محمد احسان، ملك احمد سرور، کامران منور خان او د تحریك انصار المسلیمن نورو غړویی تود

هر کلی وکړ. د ښاغلی حقانی صاحب سره د پکتیا ولایت نور مهم قوماندانان او شخصیتونه هم و چی په هغوی کی مجاهد ور ور مولوی عبید الله، مولوی، محمد حسن له تنیو نه قوماندان حنیف شاه، ضابط عمر خان او نور مجاهدین هم شامل وو. د اطلاعاتو او خبرونو څانګی نه ښاغلی سردار محمد صافی او محمد زمان ذکی هم ورسره ملگری وو.

د ماز دیگر تر لمانځه وروسته په منصوره کی د پاکستان د اسلامی جماعت دامیر ښاغلی قاضی حسین احمد سره د لیدلو پروگرام ؤ. دغه خبری اتری د ماښام تر لمانځه وروسته هم روانی وې او دواړو مشرانو د افغانستان د جهاد په بیلا بیلو اړخونو مفصلې خبرې وکړې. حقاني صاحب د اسلامې جماعت له خواله مجاهدینو سره د مرستې او پلوۍ له امله د هغوی مننه وکړه ښاغلي حقاني صاحب په منصوره روغتون کی د افغان ټپیانو پوښتنه هم وکړه. د ټپیانو د قربانیو ستاینه یی وکړه هغوی ته یی ډاډینه ورکړه او په ټپیانویې ډالۍ هم وویشلې.

دماښام تر لمانځه وروسته یی د گلبرگ په شان اسلام جومات کی د «جهاد او شهادت فضلیت» پر موضوع باندې مهمه وینا وکړه. د دوی تر وینا د مخه د تحریك انصار المسلمین مرستیال شیخ نعیم او ښاغلی اسلم ترین په پرتمینو ټکو د افغان مجاهدینو د قربانیو ستاینه وکړه. او د حاجی صاحب راتگ یی د لاهور د خلکو د پاره د نیکمرغۍ موقع وگڼله. ښاغلی پروفیسر عثمان غنی پدغه پروگرام او لدی وروسته په ټولو پروگرامونو کی د ژباړن دنده ترسره کوله. تر وینا وروسته د ډوډۍ پروگرام ؤ. ټولو راغلو کسانو ته د ډوډۍ اهتمام د ښاغلی شیخ نعیم له خوا شوی ؤ.

سبا د دو شنبې په ورځ د سهار تر لمانځه وروسته په شان اسلام جومات کی حقانی صاحب د افغانستان د جهاد د اوسنۍ وضع نه خلك خبر کړل او دهغوی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. دغه پروگرام هم ډیر اغیزمن او له معلوماتو ډك ؤ. تر چای وروسته د ډاکټر اسرار احمد سره د خبر واترو پروگرام ؤ. دغه خبرې اترې هم ډیرې گټورې وې او حقانی صاحب، ډاکټر اسرار احمد د افغانستان د جهاد د تازه حالاتونه خبر کړ. د همدغې ورځی په یولسو بجو په ایوان وقت کی مرکه وه چې تریوې بجې پورې روانه وه. د "نوای وقت" ژورنالستانو د افغانستان د مسئلی د هر اړخ په باره کی پوښتنی وکړی او حاجی صاحب هغوی ته مفصل ځوابونه ورکړل. د ماسپښین ترلمانځه وروسته د شیرانواله دروازی په

جامع جومات کی د جمعیت العلمای اسلام د مشر مولانا اجمل قادری له خوا د غرمنۍ بلنه شوې وه. تر ډوډۍ د مخه دلته هم وینا و شوه. له عالمانو پرته ځوانانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی ؤ.

له هغې وروسته حقاني صاحب په لاهور کی د نورو مهمو خلکو سره هم خبرې اترې وکړې. شپی ته ډوډۍ په لاهور کی د اسلامی حزب استازی ښاغلي عبدالهادی ملاخیل کړې وه، پدغه موقع حقاني صاحب، د ښاغلي مولانا عبدالمالك صاحب د پاکستان د اسلامی جماعت د مالی منشی ښاغلی مسعود خان، ښاغلی مولانا عبدالرحمن اشرفی او ښاغلی مولانا امجد خان سره هم خبری اترې وکړی. دسه شنبی په سهار هم د ښاغلی مولوی جلال‌الدین حقانی صاحب د ځینو مهمو کسانو سره د خبرو اترو پروګرام ؤ. په دغه وخت کی ددوی د ډلې نورو کسانو د بادشاهی جومات او موزیم ته لیدنه وکړه. په څلورو بجو د قائد اعظم کتابتون په تالار کی داداره امور پاکستان تر سیوري لاندې غونډه وه. په تالار کی د حاضرینو ځایښت نه کیده. دغه غونډه دشپې تراتو بجو پورې روانه وه. تر دغه غونډې وروسته په عبدالکریم روډ جامعه رحمانیه کی د جمعیت العلمای اسلام د مشر ښاغلي مولانا اجمل خان سره د خبر واترو پروګرام ؤ. مدرسې ته په ورتللو ښاغلي مولانا اجمل خان ورته هر کلی ووایه.

د شپې ډوډۍ ښاغلی ډاکټر احمد جاوید کړې وه. د چار شنبې تر ماسپښین پورې حاجي صاحب په لاهور کې ؤ اوله هغه وروسته بیرته راستون شو. دهغوی دغه سفر له هره پلوه ډیر ګټور ؤ. د دغه سفر په ترځ کی هغوی د افغانستان د جهاد په باره کی د خلکو ډیر شکونه له منځه یوړل.

د افغانستان تر ټولو ستر مجاهدینو یو ګډ او قوي

مجاهدین له پیله په دغو دریو ټکو یوخوله او متفق دي:

۱- له هېواده د روسانو ایستل
۲- د ګوډاګي رژیم له منځه وړل
۳- په افغانستان کې د یوه آزاد اسلامي حکومت جوړول

په لاهور کی د قائد اعظم
د کتابتون په تالار کی د ستر
مجاهد الحاج مولوی
جلال الدین حقانی د وینا لنډیز

څه موده مخکې د جهاد نوماند قوماندان الحاج مولوي جلال الدین "حقاني" د پاکستان د پنجاب صوبې د علمي، سیاسي او اجتماعي شخصیتونو او ارگانونو په بلنه هلته سفر وکړ موږ د دوی د دغه سفر لند راپورتاژ چې د پاکستان په ګڼو معتبرو خپرونو کې خپور شوی د دوی له علمي او رښتناکی وینا سره ژباړلی دی. بنایی ووایو چې محترم حقاني صاحب په عربي ژبه وینا کړې چې په اردو ژباړل شویده او موږیې دا دی لنډیز له اردو څخه پښتو ته اړولی دی :

«اداره»

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسوله الکریم . اما بعد :....

درنو او خوږو انصارو !

دا د پاک خدای حکمت ؤ چی ستاسو افغان ورونه یی له دغه آزمویښت سره مخامخ کړل چی یوی خواته دنړۍ ستر طاقت روس د خپلو وسایلو او دنړۍ د نورو شپاړس او ولسو کمونستو هیوادونو د مرستی سره او بلی خواته تش لاسی افغان اولس ورسره مقابله وکړی .

ضرورت دا دی چې د حکومت موجود وي.

په افغانستان کی د مخکی نه د روس مزدور حکومت واك په لاس کی نیولی ؤ. د افغانستان ټول وسایل ددغه گوډاگی حکومت په لاس کی وو. د افغانستان له گوټ گوټ او ټولو مهمو ځایونو نه ښه خبروو. په دغسی حالاتو کی روس له خپل ټول طاقت سره او د کمونستو هیوادو په مرسته او ملاتړ او د افغانستان د حکومت د ټولو ذرائعو او وسایلو نه په گټی اخیستلو سره پر مجاهدینو یرغل وکړ. د افغانستان کمونست حکومت او پوځ خپل ټول امکانات د روس د لښکرو سره یو ځای کړل. داسی لکه څوك چی د خپل کور د ساتنی د پاره څوك څوکیدار و دروی، وسله ورکړی، هغه د کورد ټولو اوسیدونکو او هرشي







دمنبع ال



دښمن بری رانه وړی نشي ـ



هاد البم

دسرپه وینه چې دحق سنګر ساتمه

نه ښه خبر وی او بیا همغه څوکیدار د بهرنیو غلو سره یو ځای په همغه وسله او وسایلو چی د کور خاوند د کور دساتلو د پاره ورکړی وی د کور پر غړو یرغل وکړی هغوی ووژنی ، کور لوټ کړی او د ډاکوانو مقصد سرته ورسوی .

له همدغه ډول حالاتو سره ستاسو افغان ورونه مخامخ شول .

د جهاد په شروع کی زمونږ شمیر لږ ؤ . هغه وخت به ما خپلو ملګرو ته د ډاډینی او حوصلی ورکولو د پاره د خدای (جل جلاله) دغه ارشاد اورولو : چی ډیر ځله داسی وشول چی لږه ډله په ډیره لویه ډله غالب وګرځیدله . موږ په خپلو سترګو ولیدل چی زمونږ شمیر لږ ، وسله نه ، د عصری وسلی چلولو له چل سره نابلده ، خو څنګه چی د خدای پر دغه وعده موکلکه عقیده درلوده دلوی خدای په توکل او دهغه د مرستی په یقین سره موجهاد ته دوام ورکړ .

هغوی چی د ټانک د چلولو او استعمال چل یی نه وی زده ، د جنګی پلانونو زده کړه یې نه وی کړی خو په اخلاص سره د خدای (جل جلاله) د کلمی د لوړولو د پاره د جهاد ډګر ته راشی نو خدای به ورته د بری بی شمیره لاری پرانیزی . د هیواد د آزادی لاری ، پر دښمن دبری لاری ، د سوبی لاری ، دا ټولی به خدای د هغوی پر مخ پرانیزی . داسی خونه کیږی چی خدای پخپله په پوځی ښوونځی

افغانستان کی تازہ ترین جنگی حکمت عملی
مہمانِ خصوصی کمانڈر مجاہدین جناب جلال الدین حقانی
زیرِ صدارت میجر جنرل سرفراز خان ریٹائرڈ
89 11 8

کی هغوی ته ورزده کړی چی ټانك داسی چلوی او توپ داسی ، او نه خدای په کوم جومات یاښوونځی کی هغوی ته ،، سټنگر داستعمال زده کړه کوی ، خو خدای به د هغوی سره وی ، هلته به هغوی ته وروښیی چی ټانگ څنگه استعمالیږی او د جنگ پلانونه څنگه جوړیږی . د جهاد په ډگر کی به هغوی ته ورښیی چی دسټنگر د چلولو طریقه څنگه ده . پدی معنا چی که د خدای په لاره کی په سوچه نیت سره ووزی او تاسوته د څه شی چل هم نه درځی خدای (جل جلاله) به ستاسو د پاره لاری جوړوی او هغه به ستاسو سره ولاړوی . هلته به هغه ستاسو تربیت هم کوی او دجنگ سامان به هم درته را پیدا کړی .

وسلی ، د وړلو راوړلو ذریعی او د جاسوسی ټولنی آسانتیاوی زموږ له دښمن سره وی . د مجاهدینو دا حال ؤ چی د مدرسو عالمان او طالبان ، د دوکانونو سوداگر د مځکو بزگران را پاڅیدل شمیریی لږ ؤ د جنگ تجربه یې نه لرله دوسلی استعمال یی نه و زده یوه جذبه وه چی د هغی له مخی را پاڅیدل تاسو به حیران شی لومړی راکټ چی موږ استعمال کړ او پر هغی مو ټانکونه له منځه یوړل هغه مو داسی ترلاسه کړ چی یو پوځی چی موږ ته تسلیم شو و یی ویل چی په هغه موټر کی راکټ دی هغه را واخلی او ټانکو نه پری وولی . موږ چی کله راکټ لانچر ولید نو د هغه دواړه خواوی سوری وې . کومی وسلی چی موږ مخکی لیدلی وی لکه کلاشینکوف ، ټوپك او نور د هغو به یوه خوا بنده وه موږ د هغه نه پوښتنه وکړه چی دا څنگه وسله ده چی دواړه خواوی یی سور ی دی هغه وویل چی دا همداسی وی تاسو یی استعمال کړی خو د عکس العمل نه یی ځان بچ کړ ئ . په دغه ډول موږ خپل لومړنی راکټ له همدوی نه ترلاسه کړ او پرهمدوی مو استعمال کړ ، د همدوی له پوځی نه مویی چل زده کړ او دهمدوی د پوځی په لارښوونه مو په نښه کړ . ټانك ولگید ، اوریی واخیست او له منځه ولاړ . له هغه وروسته موږ دغه وسله د دښمن دټانکونو او حتی هلیکوپټرو پر ضد په گټوره توگه استعمال کړه له دی نه تاسو اټکل کولی شی چی پاك خدای (جل جلاله) څنگه پخپله لار کی دوتلو مجاهدینو مرسته کوی چی د روسی پوځیانو په لاسونو د همدوی په راکټ او د همدوی د لار ښوونی په ذریعه د همدوی د ټانك د له منځه وړلو د پاره وسیله رامنځ ته کوی . موږ د جنگی زده کړی نه پرته د جهاد ډگرته د ننگلی وو . د خدای په لاره کی د جهاد له ریښتینی جذبی سره وتلی وو او همغه زموږ مرسته وکړه .

لکه څنگه چی تاسوته به هم پته وی چی په پیل کی

مجاهدین ډیر تیت او خواره واره وو ، د هغوی ترمنځ کومه رابطه نه وه او په گډه سره کوم پلان جوړول هم دهغوی د پاره ممکن نه وو . د ټول افغانستان مجاهدین په گڼو گروپونو او گوندونو کی وو خو هغوی ټول پدغو دریو ټکو یوه خوله وو :

١ ـ له هیواده د روس ایستل .

٢ ـ له روسانو وروسته د هغوی د گوډاگی کمونست حکومت له منځه وړل .

٣ ـ په افغانستان کی د یوه آزاد اسلامی دولت جوړول :

له هغه وروسته د دغو مقصدونو د لاسته راوړنی د پاره د جنگی پالیسی مسله رامنځ ته شوه.ماتل له خپلو مشرانو سره په مشورو کی گډون کړی دی او تاسو ته په ډاگه کول غواړم چی زموږ پلان داؤ چی پر دښمن دشپی بریدونه وکړو، پر هغوی پرله پسی راکټ و غور ځوو،د هغوی پر څوکیو گولی ووشړو او د هغوی پر کاروانونو ناپامه بریدونه وکړو موږ د غرونونه راکوز شو د هغوی پر سنگرونو یر غلونه وکړو او پرله پسی ورته تاوانونه ورسوو او دومره یی په تنگ کړو چی هغوی پخپله په فکر کولو مجبور شی چی څه یی وگټل او څه یی بایلل . زموږ باوروُ چی زموږ د دغه خرپ او ترپ د عملیاتو په نتیجه کی به بالاخره روس دا فکر وکړی چی افغانستان ته په راتلو هغوی څه لاسته راوړل ؟ ماتی ، سوځیدلی الوتکی ، ویجاړټانکونه ، دوژل شویو پوځیانو مړی ، د توپونو او ټانکونو تر څنگ د بې کچه مال او دولت له لاسه ورکول او په گرده نړۍ کی سپکه او رسوایی . تاسو ولیدل چی زموږ د پالیسی په نتیجه کی همداسی وشول په ټوله نړی کی دا خبره خوره شو چی روس یو ظالم ، ښکیلاککگر او بلوسگر هیواد دی .

پدغو نهو کلونوکی له افغانستان نه روس ته مړه او ټپی پوځیان او ویجاړ ټانکونه او الوتکی ورغبر گیدی . زموږ د دغه پالیسی په نتیجه کی بالاخره روس دی نتیجی ته ورسید چی دغه خلك په هیڅ بیه هم زموږ منلو ته تیار نه دی ، دوی به د سرونو قربانی ورکوی ، مالونه به قربانوی ، کورونه به پریږدی هیواد به پریږدی خو موږ (روسان) به ونه منی . ځکه خو موږ ته یوازی یوه لاره پاتی کیږی او هغه دا چی له دی ځایه پښی و باسو . دا وه زموږ د لومړی ورځی نه پالیسی»او پدی مو په عمل کولو سره د خدای په فضل روس له خپل هیواده په ایستلو مجبور کړ . زمونږ ستراتیژی دانه وه چی موږ دی پرلویو ښارونو په واك راوستلو سره روس و باسو .

تاسو به هم دغه خبر لوستی یا اوریدلی وی چی گواکی مجاهدین په فلانی ښار

او سیمی د تسلط لاسته راوړلونه وروسته هلته د خپل عبوری حکومت مرکز جوړوی زه به تاسو ته دا ووایم چی د جهاد کوم مشران دی ، د کومو په لاس کی چی د جهاد د چارو واگی دی کله هم هغوی دا ستراتیژی نه ده جوړه کړی چی هغوی کوم ښار لکه کابل یا جلال آباد ، غزنی یا کوم بل ښار تر تسلط وروسته هغه خپل مرکز وگرځوی . موږ کله هم دا خبره نده کړی . دا خبره چی خوریږی یا خوروله شی د ځینو خلکو د خپل ذهن اختراع ده او داټول هغوی د خپلو مقاصدو د پاره کوی چی پدی وسیله د مجاهدینو د فتوحاتو اغیزه کمه کړی . کیدای شی د روسانو له وتلو وروسته ځینو خلکو د خپله ځانه دغه ډول کوم پلان جوړ کړی وی او د دغه پلان مقصد به دهغوی په ذهن کی دا ؤ چی پر جلال آباد دهغوی د برید خبر به د ټولی نړیه خبری آژانسونه خپور کړی چی فلانی ډلی یرغل وکړ ، د چارو واگی یی په لاس کی دی او هغوی د جلال آباد په نیولو کی بریالی شول او ددی سوبی کریډټ به د دوی په برخه شی . دا به د هغو خلکو پلان وی چی د جهاد سره یی اړیکی نشته . تر کومه چی د افغانستان د جهاد د مشرانو تعلق دی زه د هغوی سره وم زه په ایمان سره وایم چی نه مونږ کله د دغسې پلان د پاره ناست یو ، نه مو داسی پلان جوړ کړی او نه مود هغه اعلان کړی دی . کوم عقلمند به داسی وکړی چی هغه دی خپل دښمن ته ووایی چی موږ دوی ورځی وروسته ستاسو په فلانی مرکز یرغل کوونکی یو ؟ ښه نو د مجاهدینو د مشرانو په باره کی دغه ډول تصور ځنگه کیدی شی کوموچی د روس پر خلاف یو داسی بی ساری جنگ وکړ او و یی گاټه .

داوسنی پالیسی په اړه یوه خبره یادساتل په کاردی او هغه دا چی مخکی زموږ جنگ گوریلائی و . موږ به ناڅاپی بریدونه کول ، د شپی به مو بریدونه کول ، کله به چی د هغوی کاروان تیریدو نو هغه به

مجاهد ینوچې دتیریو کال په موده کې څومره فتوحات کړی او څومره سوبې یې کړي دي،ددښمن نه یې څومره مالونه نیولي او څومره لویې سیمې یې ترخپل واك لاندې را و ستلي دي دغرب/ ډله ایز ارتباط ذرایع دهغې نوم هم په خوله نه راوړي.

موټر گوذارونو لاندی نیوه او ددی نتیجه دا راووته چې دښمن مو وار خطا او دومره په تنگ کړ چې په وتلو مجبور شو . پدغه گوریلائی جنگ کې به زموږ ځانی او مالی تاوان هم لږ ؤ او ټپیان به موهم لږ وو ، خو د دښمن تاوان به زموږ نه شل ځله زیات ؤ .

اوس د روس له وتلو وروسته موږ د ضرورت له مخې په خپله کړنلاره کې بدلون راوستی او هغه دا چې اوس موږ لاری او سړکونه ترخپل لاس لاندی راولو چې دهغه دوه مقصدونه دی؛لومړی دا چې موږ ته دوړلو راوړلو اسانتیاوې وې ، موږ خپل ټپیان په اسانۍ سره ولیږ دوو ، سنگرونو ته مهمات ، غذایی مواد او نور د ضرورت وړ سامان په آسانی سره ورسولی شو او دا ټول په هغه صورت کې کیدای شی چې لاری زموږ په لاس کې وی او دویم دا چې لاری زموږ په واك کې وی چې د دښمن تگ راتگ محدود پاتی شی او پوځ په ښارونو کې دننه کلا بند پاتی شی .

مخکی خو به موږ د وړو وړو گروپونو په شکل کې پر دښمن ناڅاپی بریدونه کول اوس زموږ په مخکی د لارو په واك کې نیول دي او ددی د پاره د منظمو ډلو ضرورت دی چې مخامخ جگړه وکړی پدغه حالت کې د منظم پوځ او د ډیر شمیر کسانو ضرورت دی. مخکی که د ځلور ویشتو ساعتونه یو ساعت د عملیاتو د پاره په کارونو اوس ځلورویشت ساعته په کاردی . اوس دښمن زموږ له لاسه د دغو لارو دایستلو هڅه کوی چې د هغی په نتیجه کی زموږ د شهیدانو اوټپیانو په شمیر کی څوواری اضافه شوی ده .

سمدستی د ښارونو لاندی کولو پالیسی مو ځکه نه ده مخکی کړی چې د دښمن سره نوی او عصری الوتکی ، لیری ویشتونکی توپونه او سکډ توغوندی دی . د مثال په توگه که موږ کوم ښارنیسو هلته سکډ توغوندی لویږی ، د دښمن الوتکی بمونه غورځوی د هغه ځای اوسیدونکی د هغه ځای عامه شتمنی له منځه وړل کیږی ځکه موږ د خپلو خلکو ، ښاری اولس او تاوانونو د مخنیوی د پاره دغه کړنلاره مخکی کړی ده . تیرکال مجاهدینو د کندوز ښار ونیو ، د نیولو وروسته روسی الوتکی راغلی او پرله پسی یی دومره بمباری وکړه چې په زرگونو خلك چې په هغوی کی ښځی ، کوچنیان او سپین ږیری هم وو شهیدان کړل . ټول ښار په کنډوالو بدل شو ، نه کوم ښوونځی پاتی شو ، نه کوم جومات . له دغی تجربی وروسته موږ پر ښارونو د تسلط راوستلو په پالیسی کی بدلون راووست .

اوس زموږ په وړاندی داده چې په څه ډول د ښارونو د

کلابندی ترڅنګ پرلارو خپل واك پیاوړی کړو او داسی حالت رامنځ ته کړو چی دښمن ته څه مرسته ونه رسیږی که موږ په دی کی بریالی شو نوبیا دوی خبری دی : یوه دا چی کیدای شی په داسی حال کی ښاری اولس د کلابندی نه په تنګ شی او ښارونه پریږدی او د مجاهدینو سیموته ورشی کله چی ښار د ملکی خلکو نه تش شی نوبیا موږ پر ښارونو د تسلط پر پالیسی عمل کولای شو . بله دا چی لکه څنګه چی روس د دومره اوږده جنګ او بی کچه ځانی او مالی تاوانونو دزغلمونه وروسته دی نتیجی ته ورسید چی په افغانستان کی د پاتی کیدو هیڅ ګټه نشته بلکی دلته پاتی کیدل د پرله پسی تاوانونو سبب کیږی . همدغه ډول به دهغوی د ګوډاګی حکومت پر ضد هم موږ همداسی پالیسی چلوو چی هغه د پرله پسی اوږدی کلابندی نه په تنګ شی او داومنی چی نور یی دلته پاتی کیدل ناشونی دی ، وسله وغورځوی او واك مجاهدینو ته ورسپاری . د دغه نوی پالیسی ترمخه موږ د ښارونو کلابندی تنګه کړی ده او په ډیرو مهمو ځایونو د تسلط په ترلاسه کولو کی هم بریالی شوی یو . د خوست د کلابند ښار د مثال نه به زما خبره ښه روښانه شی موږ د غرونو نه راکوز د خوست په میدانی سیمه کی د ډیرو مهمو ځایونو واك لاسته راوړی او کلابندی مونوره هم ښه تنګه کړی ده . په تیرو دوو ، دوونیمو میاشتو کی د خوست په هوایی ډګر پنځه لس الوتکی له منځه تللی اوس الوتکی دورځی کښیناستی هم نشی که د شپی له مخی راځی نوهم د منځه وړل کیږی . د پراشوټ په ذریعه خوراکی مواد راغورځوی . راکټ او نور مهمات خوپدی وسیله هم نشی راغورځولی که داسی یی و غورځوی هغه خو چوی او له منځه ځی . په داسی حالاتو کی کله داسی هم کیږی چی د هغوی کوم جنرال یا پوځی مشر ووژل شی نو د هغه مړی نهه ، لس ورځی پدی انتظار پروت وی چی که کومه الوتکه راشی او هغه یوسی . الوتکه خوراکوزیدی نشی او دوی یی هملته په ښخولو مجبوریږی . مطلب داچی زموږ اوسنی پالیسی داده چی لکه څنګه موچی روس په وتلو مجبور کړ همدغه ډول د کابل مزدور رژیم په وسله ایښودلو مجبور کړو .

په اوسنی وخت کی چی زموږ په دوستانو کی د مجاهدینو په هکله کومه اندیښنه موجوده ده هغه ټوله د روس ، د روس د ملګرو هیوادو او د نجیب د رژیم د منفی پروپاګند او تبلیغاتو نتیجه ده ، دوی له پخوانه زموږ پر ضد وو ، خو اوس له دوی سره د جهاد مخالف خپل چاری عناصر او دلویدیځ د ډله ایزی مفاهمی وسایلو هم لاس یو کړی او د

مجاهدینو په باره کې له ځانه خبرې جوړوي که د مجاهدینو نه لږه غلطي هم وشي یا یې مخې ته خنډونه راپیر شي نو د هغې نه لویه خبره جوړوي،د مجاهدینو په سوبو او کارنامو پرده اچوي .

مجاهدینو چې د تیر یوه کال په موده کې څومره سوبې ترلاسه کړې دي ، د دښمن نه یې چې څومره مالونه ولجه کړې او څومره لویې سیمې یې تر خپل واك لاندې راوستلې دي د ډله ایز ارتباط وسایل خو د هغې نوم په خوله نه راوړي کومې سندرې چې دوی وایې هغه دا چې مجاهدینو په فلانې ښار یاسیمې تسلط ونشوی موندلی زه ستاسو مخې ته څو مثالونه در وړاندې کوم :

١ ـ د جلال آباد ـ تورخم ٥٩ کیلومتره اوږ د سړك د تیر کال راهیسې د مجاهدینو تر بشپړ واك لاندې دی .

٢ ـ نږ دې دلسو ولایتونو سترې سترې ولسوالۍ د تیر کال په اوږ دو کې د مجاهدینو په لاس ورغلې دي .

٣ ـ د کابل جلال آباد پرلویې لارې تل د مجاهدینو بریدونه دوام لري . دغه لار درې ځله ډېرې مودې د پاره په بشپړه توگه د مجاهدینو په واك کې وه او اوس بیاهم د مجاهدینو تر تسلط لاندې ده .

٤ ـ د ثمر خیلو ټوله سیمه هم تیر کال د مجاهدینو په لاس ورغله .

٥ ـ د خوست پراخه هواره سیمه د دښمن په واك کې وه او زموږ د پاره په غرونو تیریدل هم گران وو . اوس مو د خدای په مرسته د څلورو خواوو نه اتلس ، شل کیلومتره وړاندې تگ کړی دی او پر دغه پراخه سیمه مو واك راوستلی ده . د دښمن سره یوازې څو کیلو متره سیمه پاتې ده . د نادر شاه کوټ او درگی پوستی هم په همدغه کال ونیول شوې . پدغو سیموکې چې موږ پلې نشوی گرځیدلی اوس مو نقلیه وسیلې او موټر هرې خواته چې وغواړې تلای شي .

د هیواد په نورو ولایتونو کې موهم ډیرې سیمې تر خپل واك لاندې راوستلې او ډیرې سوبې موپه برخه شوې دي .

په دغه موده کې چې موږ څومره توپونه ولجه کړل ، څومره الوتکې او ټانکونه موله منځه یوړل، څومره پوځیان موونیول او دښمن ته موڅومره تاوانونه ورواړول د ډله ایز ارتباط په وسایلو کې به مویې چیرته هم خبر نه وی اوریدلی .

د نړۍ نږ دې ټولو خبرې منابعو د دومره لویو لویو سوبو او د دښمن د لویو لویو تاوانونو په باره کې خوله پټه کړې ده .

دلویدیځو منابعو درویې د پیژندلو د پاره زه یو بل مثال درته وړاندې کوم : دوه کاله وړاندې د (٨٨ / ١٩٨٧) په دسمبر او جنورۍ کې روسی پوځ د خوست ـ گردیز لارې دنیولو د پاره یرغل وکړ . د

دغه سړك او یا کیلومتره سیمه د تیرو اتوکالو نه د مجاهدنیو په لاس کی وه. بی شمیره روسی پوځیان چی دواوری او یخنی ضد وسلو او وسایلو سمبال وو دغه او یا کیلومتره سیمه ونیوله خو د لوید یځ د ډله ایز ارتباط ذریعو د مجاهدینو د دغه ماتی خبره چیرته هم ونه کړه ځکه چی هغه وخت یی گټی په مجاهدینو پوری تړلی وی او د مجاهدینو ملگری وو. هغه وخت به دوی د مجاهدینو ناتوانی پټولی. له دی نه تاسو اټکل کولی شی چی مخکی دلویدیځ د ډله ایزی مفاهمی د وسایلو رویه څنگه وه او بیا وروسته څنگه شوه؟ لویدیځ خبری آژانسونه او منابع دا خبره نه کوی چی یو ولس کاله مجاهدینو د تورخم ـ جلال آباد د لاری په نیولو بریالی نشول او اوس یی په پوره ډول پخپل واك کی ده او د سوبو لړی یی هم گړندی شوی ده، نو دوی دا خبره راپورته کوی چی د جلال آباد ښاریی ونشوی نیولی، سره د دی چی د مجاهدینو سره مرستی په سلو کی اتیا راکمی شوی دی او د مجاهدینو اړتیاوی د پخوا په نسبت ډیری شوی دی، په مرستو کی داتیا فیصده کموالی او د سوبو د زیاتوالی خبره نه کوی. چی خبری کوی نو د جلال آباد د نه نیولو خبری کوی لکه چی د مخه می وویل د مجاهدینو سره د جلال آباد د نیولو هیڅ پروگرام نه ؤ دا د نیولو خبری د خود غرضو عناصرو د خپل ذهن اختراع ده.

نن سبا دا خبری ډیر په زور او شور سره روانی دی چی مجاهدین پخپلو کی جنگیږی. پدی کی خو شك نشته چی د مجاهدینو ترمنځ وړی ـ وړی نښتی رامنځ ته شوی دی. موږ مسلمانان به خپلی ټولی چاری د اسلام په تله تلو. دغه ډول اختلافات د صحابه کرامو رضی الله عنهم په منځ کی هم رامنځ ته کیدل که په هغه زمانه کی د عبدالله بن سبایهودی او نورو نا مسلمانو په ذریعه دغه ډول پیښی رامنځ ته کیدی که نن په دغه زمانه کی څه داسی پیښی رامنځ ته شی نو د اټکل نه لیری خبره به نه وی. کومی پیښی ته چی دلوید یځ د ډله ایز ارتباط ذریعو ډیره هنگامه ورکړی هغه د تخار پیښه ده

افغان له افغان سره نه جنگیزي، بلکه دروس له غلامانو، داسلام دښمنانو، هیواد پلورونکو، دملت له غدارانو او دیونیم ملیون شهیدانوله قاتلانو سره جهاد کوي.

چی په هغی کی ټول یوولس کسان شهیدان شوی او ددیر شو په شاوخوا کی ټپیان شوی دی چی هلته هم د مشرانو استازی ورغلل او دغه معامله یی حل کړه ، خو لویدیځ د خلکو په ذهن کی د دغه خبری دایښودلو هڅه کوی چی ګواکی مجاهدین پخپلو کی جنګیږی په داسی حال کی چی له دی نه دوه کاله وړاندی چی روسی پوځونه په افغانستان کی موجودوو په هلمند ، میدان او پغمان کی هم د مجاهدینو پخپلو کی جنګونه وشول چی تردی زیات سخت وو او نسبتاً زیات ځانی تاوانونه یی درلودل خو د لویدیځ د ډله ایز ارتباط وسایلو د هغی هیڅ خبره ونه کړه . هغه وخت له موږ سره دومره وسایل هم نه وو چی زوورشو او ترمنځ یی سوله وکړو . هغه وخت د غرب ډله ایزو ارتباطی ذریعو د مجاهدینو کمزوری پټولی او دهغوی ښی کارنامی یی خلکو ته وړاندی کولی ، خو اوس د خپلو خاصو مقصدونو د پاره د وړو پیښونه دومری ستری جوړوی .

یو پروپاګنډ داهم کیږی چی اوس د افغان په لاس افغان وژل کیږی ، زه دا پوښتنه کوم چی افغان کوم افغان وژنی ؟ افغان ، افغان نه ، بلکی دروس غلامان وژنی د اسلام دښمنان او هیواد پلورونکی وژنی ، د ملت غداران او د پنځه لس لکه شهیدانو قاتلان وژنی .

د افغانستان تر ټولو ستر ضرورت دادی چی د مجاهدینو ګډاو قوی حکومت موجود وی چی د روسی ګوډاګیانو د بشپړی ماتی وروسته د هیواد د چارو واګی په لاس کې واخلی . که داسی حکومت نه وی نو د هیواد چاری به څوك په لاس کی اخلی ، د خلکو ساتنه به څوك کوی د دغو ټولو مقصدونو د پاره د یوه متحد او قوی حکومت ضرورت دی او د همدغو مقصدونو د پاره عبوری حکومت جوړ شوی دی . پدی لړکی د ټول اسلامی امت او په ځانګړی ډول د پاکستان دا مسوولیت دی چی د دغه حکومت د پیاوړتیا د پاره هڅه وکړی . پاکستان په ډیرو سختو حالاتو کی د افغانستان د مجاهدینو سره دریدلی دی . د روس مقصد او پلان خو دا وو چی هغه به په ۱۹۷۹ کال افغانستان ونیسی او په ۱۹۸۰ کال به پر پاکستان ورمخکی شی او د بلوچستان له لاری به تودو او بوته ځان ورورسوی . پدی ډول روس د پاکستان سره سره چین هم په کړی کی را ایسارول غوښتل .

مجاهدینو یوازی د افغانستان د ساتنی له پاره قربانی ندی ورکړی ، بلکی داد پاکستان د ساتنی او سلامتیا جنګ هم ؤ او لکه چی مخکی مؤویل د روس نښه خو تر افغانستان وروسته پاکستان ؤ . د روس د مظالمو اندازه تاسو له دی نه لګولی شی چی هغوی تر اوسه له نهه

سوونه تر زرو پوری سکړ توغوندی د افغان مجاهدینو پر سنگرونو ورغور ځولی دی . که خدای مکړه یو سکړ تو غوندی پر لاهور یا کوم بل ښار وتوغول شی ، نو د بریښنا ، گاز ، اوبو او ټیلفون سیسټم به گډوډشی د ټول ښار ژوند به فلج شی ، که خدای مه کړه هغه بمباری چی پر مجاهدینو کیږی دلته و شی نو دمړو او ټپیانو شمیر به دومره ډیر شی چی د هغو راویستل به ناممکن شی . له موږ سره دا ټولی کانی و شوی . پر موږ پرله پسی بمباری کیدی ، سکړ تو غوندی غورځول کیدل خو هغه غریزه سیمه وه ، خدای (جل جلاله) زموږ مرسته وکړه ، روس ته موماته ورکړه او له هیواده مو ویوست . داسی هم شوی دی چی له سهاره تر ماښامه پرله پسی پر موږ بمباری شوی ده ، ماښام چی سره را ټول شوی یو ، نه ځوك رانه پکی شهید شوی او نه ټپی . دغسی پاك خدای (جل جلاله) له دښمن نه ساتلی یو . موږ په غرونو ځنگلونو او بیدیا وو کی وو دښارونو اوسیدونکی د داسی بمونو مقابله نشی کولی .

د پاکستان ملت ، سیاست پوهانو او مشرانو په سختو حالاتو کی د مجاهدینو پلوی او ننگه کړی ده او د روس پلانونه یی ناکام کړی دی . د پاکستان سلامتیا وساتل شوه او روس له افغانستان نه هم په وتلو مجبور شو . نن دهمدغه پاکستان دا مسئولیت دی چی د مجاهدینو د عبوری حکومت په منلو سره هغه پیاوړی کړی .

دافغانستان مستقبل . . .

هو ! ـ په اوسنی وخت کی د حکومت او حکومت جوړولو طرحی او نقشی زمونږ د ابتکاراتو و نوښتونو په ثقل او مرکز کی موقعیت لری او دا خبره موهیره ده چی زمونږ د مقاومت شاهرگ څه ډول دی او یا هغه قوت چی مونږ د هغه په وسیله حکومت کوو په څه حالت کی دی ، ایادتوجه حق لری که نه ؟

په هر صورت ! دا اوس هم وخت او زمان زمونږ په گټه عمل کولای شی که مونږ له وخت او زمان سره د خپلو خلکو آرمانونو ته د تعهد پربنیاد مخلصانه عمل وکړو .

الٰهی آبروی ما نگهدار
وطن را تابود دنیا نگهدار
الٰهی در نبرد نابرابر
تهی دستان پردل را نگهدار



مولوی عزیز خان
د منبع العلوم د مدرسې صدر

د تیرې گڼې پاتې:

جهاد
ته
ضرورت او د قرآن، احادیثو او علماؤ د نظریاتو په رڼا کې دغه اهمیت

(۲) د احادیثو په رڼا کې د جهاد فضیلت:

هغه احادیث چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جهاد د فضلیت په هکله فرمایلي دي د هغو شمیر زښت زیات دی، خو مونږ دلته د نمونې په توگه د ځینو مبارکو حدیثونو یادونه کوو:
رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کی فرمایلي دی :

" رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها وموضع سوط احدکم من الغدوة خیر من الدنیا وما علیها "

یعنی یوه ورځ د جهاد په سنگر کی پهره کول بهتر دی له ټولې دنیا او له هغو نعمتونو چې په دنیا کې دي او په مقدار د یوې تازیانې ځای په جنت کی بهتر دی له تمامې دنیا او ما فیها. او یو وخت د بیگا او یا د سبا چې بنده یې د الله تعالی په لاره کې تیر کړي هغه له ټولې دنیا او ما فیها څخه غوره دی که څه هم په دنیا کی هغسې زیات نعمتونه موجود دي چې شمیرا و تصوریې نشی کیدلی خو بیا هم د مجاهدینو د یوې ورځې عمل ور څخه افضل او ښه دی هغه پښې او قدمونه چې د جهاد په گرد او غبار باندې — سپیره او خړ شي په هغو باندې د دوزخ اور حرام دی ځکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی :

ما اغبرت قدما عبد فی سبیل اللّٰه فتمسه

النار)

دخدا ی پەلارکي جها دا وشها دت هومره لوړصفا ت لري چی هغەصفا ت ا وخوا ص دا سلام پەبل عمل کبنې نشی پیدا کیدلي هغەخوا ص ا وصفا ت دا دی چی :

الله تعالی جل جلالەشهیدتەدوینې پە اول څاڅکي کي شپږا متیا زا ت ورکوي چی بل مسلما ن تەنەورکول کیږي. اول ، تمول گنا هونەورتەبخښي ، دوهم خیل مقا م پە جنت کي وینی ، دریم ، نکا ح یي لەحور العین سرەتړل کیږي ، څلورم ، دقبرلە عذا ب څخەبەپەا من وي، پنځمدا یما ن حلیە اوگینې بەورا غوستلی کیږي، ځکەزمونږ پیغمبرصلی اللەعلیەوسلم فرما یلی دي :

" یعطی الشهید ست خصا ل عندا ول قطرة من دمەیکفرعنەکل خطیئتەویرئ مقعده فی الجنةویزوج من الحورالعین ویوء من من الفزع الاکبرومن عذا ب القبرویُحلی حلیه الایما ن "

لکەځنگەچي اللەتعالی جل جلالەاودا سلام بیغمبرصلی اللەعلیەوسلم دمسلما نا نو جا معي تەترغیب اوتشویق ورکړی چەدخدا ی جل جلالەپەلارکي پەځا ن ما ل اوټولوا مکاناتو سرەقتا ل اوجها دوکړي همدغەرنگەیې لەبلە طرفەمسلما نا ن ویرولي اوډا رکړي دي چې کەڅوک جها دفی سبیل اللەترک اوپریږدي ددنیا پەا سبا بوبوخت اوبوا زي پەدنیا وي ژوندرا ضي شي اودآخرت ژوندیې ترشا کړی وي اللەجل جلالەفرما یلی دی :

یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللە اثاقلتم الی الارض ارضیتم با لحیواة الدنیا من الاخرة فما متاع الحیواة الدنیا فی الاخرة الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذا با" الیما ویستبدل قوما" غیرکم ولاتضروه شیأ واللەعلی کل شئٍ قدیر.

یعنی ای هغوکسانوچي ایما ن یې را وړی څه وجەده چی کلەدرتەوویل شی چی ووځي جها د تەپەلارەدخدا ی جل جلالەکی اوتا سودرانەشی ځمکی تەآیا راضی یاستی پەژونددنیا لە ژونددآخرت نەاوټول نعمتونەددنیا دآخرت لەنعمتونوڅخەکم شي دي اوکە جها دتەخارج نشئ یعنې جها د ونەکړئ خدا ی جل جلالەپەسخت عذا ب ورکړی اوتا سوبەلە مخەدځمکی ورک کړی اوبل قوم بەستا سوځا ی نشین کړي اواللەتعالی جل جلالەتەبەهیڅ ضررونەرسیږی اوخدا ی جل جلالەپەهرشی با ندی قا دردی، پیغمبرصلی اللەعلیەوسلم فرما یلی دی :

چی هروخت پەبیع دعینت مبتلاشی اودغویا نولکی پەلاس کی ونیسئ اوپەکښت را ضي شئ اوجها دفی سبیل اللەترک کړئ خدا ی جل جلالەبەپەتا سوبا ندی ذلت اوخواري مسلطەکړي، ذلیل اوخوار بەاوسی ترڅوچی خپل دین تەرجوع ونکړئ همدغەرنگەبل ځا ی پیغمبر صلی اللەعلیەوسلم ارشا دکوي :

چی هرمسلما ن مړشي اوغزا ونەکړی اود غزا فکرهم ورسرەنەوي پەحقیقت سرەهمدغە نفرمړشویەیوقسم دنفا ق سرەلندەدا چی هر مسلما ن قوم جها دترک کړی دی خدا ی جل جلالەپەدردنا ک عذا ب مبتلاکړ یدی ذلیل اوخواریی گرځولی، حکومت اواملاک یی بل قوم تەمنتقل شویدی اودیرسخت دښمن پري مسلط

شوی دی،کرا مت ، حریت ا وخپلەا دا رەهمتری سلب شوی لکەدا ندلس ترکمنستا ن،ا زبکستا ن ، بخا را ا وفلسطین خلک چی دروسا نو چینا یا نوا وا سرا ئیلوترا ستعما رلاندي ژوند کوي .

حضرت صنحا ک"رض"وا یی چی صحا بەووا وتا بعینو هرکلەچي پەفضیلت ا وعظمت دجها د با ندي پەلومړی سرکی پورەعلمنەدرلودنو هرکلەچی آیت دقتا ل فی سبیل ا للەنا زلشوددوی پەطبیعتونوبا ندي جها دثقیل ا و سخت تما مشوخوچي خدا ی "ج" دجها دثوا ب،اجر ا وفضیلت ورتەبیا ن کړا ولەدوی سرەیي وعدەدحیا ت طیبه ، رزق کریما وحورعین وکړه بیا صحا بەا وسلف صا لحینو پەجها دکي دومره دلچسپي ا ورغبت وښودچي رسول ا للّەصلی ا للّەعلیەوسلم دجها دلښکربرا برا وەا ودوی ورځخەسپرلی غوښتی ا ولەرسول ا للەصلی ا للەعلیەوسلم ځخەبەسپرلی نەوي همدوی بەبیرتەگرځیدلە ا وسترگي بەیي لەا وښکو دکی وي ا وځکەیي ژړل چي هغەشیا ن یي نکړل پیدا چي دخدا ی پەلارکي یي ولگوي.

خا لدبن ولید "رض" پەیوەځا ی کي فرمایی چي دنوي وا دەترشپي ا وترهغەشپي چي دصا لح نرځوی زیری را با ندي وشي ما تە هغەشپەډیر ەمحبوبەا وخوندەورەدەچي ډیره سړەا وتیا رەهموي خوسبا یي ددښمن دمقا بلي مقا متەورځم دصحا بەکرا موپەزما نەکي دشا م عرا ق،کا بل،یمن،روم ا وفا رس فتوحا ت ددي خبري سترا وقوي دلیل دی چي صحا بەووتە جها دتر هرڅەنەمحبوب ا ومحترم وەځکەچي همدغەفتوحا ت دهمدوی دجها دخوږی قیمتی ثمري ا ونتیجي دي چي.نن پەملیونونو مسلما نا ن دا سلام پەلوی نعمت ما لاما ل دخپل حریت ا وکرا مت خا وندا ن ا ودعفت ا ونا موس څښتنا ن دي .

پەا خیرکي دعا کوم چی:خدا ی جل جلالە دسلف صا لحینوځخەرا ضي ا ومونږتەدا سلامی دعوت ا وجها دتوفیق را کړی .

" ومن ا للەا لتوفیق "

دتورې غارې قرارگاه فتحه شوه

دخوست مرکز دمجاهدینو تر بریالیو بریدونو لاندې دی

گولۍ چلیږی، بمونه ورزیږی، جازونه

غرمبیږی ، وینی توئیږی ، قربانی سرپه تلی کی ولاړی دي، سینی سروگولیو ته سپردریدلي دي او ککرۍ دخدای په لارکی دنذرانی لپاره نیغی ولاړې دي .

هوا او ځمکه دپاروتو سوځنده بوی او لوخړو نیولی ده؛ دالوبه او دا کیسه دا یوه لسیزه دلته روانه ده.

دغه وضعه او دا حالت اوس دخلکو دژوندیو برخه او جزء گرځیدلی، چا ته نوی او دتعجب وړ نه ښکاري او نا آشنا نه معلومیږی .

دا یوه لسیزه ده او رپه لمبو او دوینو دسمندر په څپو کې دخدای دلاری قهرمان مجاهدین دا سلام دځلنده شمعی پتنگان او دحق او آزادی علمبرداران لگیا دي پرمخ ځی، وژني، شهیدان کیږی ، ټپي کیږی، دسرونو، مالونو او اولادونو قربانۍ ورکوي. روان دي مخ پر وړاندې ځي، دهدف په لور دسرمنزل په طرف ، دعزت او عظمت په لاره دسرلوړی او افتخار په پلونو .

دلته ایمان او جذبه وینه او غوښه د اور او پولادو، توپ آو بم په مقابل کی ولاړه ده مقاومت کوی او بری گټي.

ددشمن وسپنیزه دیوالونه او درندی وسلی دهمدغه ایمان او جذبی دهمدغو وینو او

قربا نیوپەوڕا ندێ سرتهیتوی، نڕیڕی ا ولەمنحەحي ا ودا فتخا ررا توا وویا ڕونوثلي لوڕیڕی ا ولەهسک سر ەدخپلو سرونودجنگونولاروهێ.

دلتەدننگئ شملی ا ودهمت پگڕی دپکتیا ددنگوا وآ سما نخکوغرونوپەثیردخپل عظمت ا وجلال بی دریغەنما یندگی کوی. دلتەهڕثیره ، هرتهرا وهرحیگردا لس‌کا لەدگولیوپە دندوکا رکی سا ها خیستی دبمونوپەمخەکی ڕا ل دریدلی دتوپونوپەمقا بل کی سپرولاڕدی،

نەپری دکمیا وی وسلوثەصرفەشوید ها ونەدسکڕتوغندیو ، نەدبمونوکوڕدول پا تی دی چی دلتەنەوی ا ستعما ل شوی ا ونەدنورودرندوا ووژونکو وسلۆخوپدغولسوکلونوکی دگولیوپەڕلیڕ ا ودبمونوپەبا را ن کی نەدچا زڕەتەدستوما نی ا حسا س‌ثەلارەپیدا کڕی ا و نەدپیبنما نی ا ودو ەزڕی تصور .

دلتەعظمتونەدی چی یوپەبل پسی ددغەولسونودویا ڕونوثلی ترکهکشا نەپوری رسوي .

دلتەچی هرەثیرەگوري نودا بەگنهي چی ددنیا تهول عظمت‌تهول پرتما وتهول قوت را غوندشوی ا ودلتەددغوقهرما نومجا هدینو! وغیورولس‌پەحیروا وعقا بی سترگوکی حطکونە وهی ا وحطیڕی .

ددغوعقا بی سترگو ، پولادی متهوا ونەما تیدونکی ا را دی لەیوەسرسڕی لیدثخەدا پە ڕا گەکیڕی چەدا پخی ا ودرنی متهي ا ودا لەا فتخا رەدنگ سرونەددنیا دهیخ طا قت ا وقوت دزوڕجبرا ووحشت پەمقا بل کی هیثکلەا وپەهیخ قیمت نشی تهیتدلی .

دلتەچی سڕی گوري نویوبا ور ، عزم، تصمیم، ا طمینا ن ، صلابت ا ووقا ردسڕی تر سترگوستڕگوکیڕی چی ددغەقهرما ن ا وا تل ولس‌دحما سو ، قربا نیو ، عظمتونەا وویا ڕونو کیسی ا وخا طری دسڕي مخی تەسپڕی ا وددنیا سترگوتەیی حطوی .

دحما سو، سوبو، بریو ، غورحنگونوا وویا ڕونودبهیرپەدغە لڕیڕ کي نن موڕددغە قهڕما ن ولس‌دیوی بلی کا رنا می، یوی بلی حما سی ا ویوی بلی سوبی شا هدیودهغەحماسی، هغەکا رنا می ا وهغەسوبی چی دا سلامی ا نقلاب دبشپڕ بری لارەیی نو رەهملندەکڕه ددبنمن دبقا ستنی یی ونڕولی ا ودهغوی ددفا ع کربنی مرا ندی یی ورپری کڕی .

دلتەدجنگ دڕگرا ودمقا ومت دسنگرنیول شوی ا فسرا ن ا وعسکرلیدل کیڕی دغە ا سیرا ن دمجا هدینوپەمنځ کي چی ترپرونەدیوبل دوینوتڕی وومطمئن ا وخوشا لەلیدل کیدل ا وددغوا سیرا نو ، زڕونەا وذهنونەدمجا هدینوعظمت تەپەسلامی ولاڕدی، ددوی لە حرکاتوا وثیر وثخەددوی دزڕەدننە هغەتهولی سرتهیتی لەورا یەحرگندیڕی چی دخپل ما ضی پەا ڕەیی ددوی پەضمیرا ووجدا ن منگولی بنخی کڕی وی .

دوی دخپل تیا رەما ضی ا وروبنا ن مستقبل پەهکلەزموڕلەتصورپورتەهیجا نی حا لت درلود .

دوی پهسترگوسترگوکي دخپل ماضي توول تيا ره ا رخونهزمو رمخی تها ینبودل ا ودا سی سکا ريدهچې هرهلحظه لههرمجا هدا ودهغوی دهری خبری پهمقا بل کی دبخښنی ا ودنیکی رويی پهمقا بل کی يی لها تهکل څخهلورا متنا ن ا وحيرا نتيا څرگندوی کوي .

ددغوویا رمنوحما سوا وتلپا تهتا ريخی یا دگا رونوداا وسنی کا رنا مه د"توري غا ړی" دسترا تيژيکی قرا رگا ه بشپړهفتحهدهچي زمو ردمجا هدولس دحق ا وحقا نيت دمبا رزی دسر منزل لارهنورههملنو وی ا ونژدی کوی ا وزموردميرنی ا ومجا هدولس دځلاندهتا ريخپرا فتخا ر يوبل نوی با ب ورزيا توی .

دحق ا وحقا نيت دلاری رښتينی ا وسترمجا هدمولوی جلال الدين " حقا نی"دتدبر درا يت،کفا يت ا وا غيزمنی جنگی حکمت عملي ا وبريا لی قوما ندی ا ودسرتيرومجا هدينو قربا نيوا وقهرما نيودغهزړهبوړنوونکی ا وولولهپا روونکی دا ستا ن دمنبع الجهاد مجلی لهخبريا ل څخهوا وری :

دتوری غا ړي دفتحي لنډرا پورتا ژ :

درنولوستونکوډدمخهتردې چي دتوري غا ړي دفتحي لنډرا پورتا ژدرتهوړا ندي کړوښهبهدا وي چي لومړی دتوريغا ړي پها را ضی موقعيت ا وسترا تيژيکي ا هميت څهنا څهرڼا وا چوو :

توره‌غا ړه‌دهغه‌غر ه‌نوم دی چي دخوست دمرکز جنوبي برخه‌کي ا ودهوا ئی ډگرجنوب شرق خوا ته دشپږيا ا ووه‌کيلومتروپه فا صله‌وا قع دی .

دغلته‌ددغه‌غر ه‌په‌حا کمه نقطه‌کي ددښمن پوستي ا وپوځي قرا رگا ه‌موجوده وه‌دغه‌ځا ی ددښمن لپا ره دخوست دمرکزا وشا وخوا سيموپه‌سا تنه‌ا وکنترول کي ډيرمهم‌سترا تيژيکی ا هميت درلودڅدښمن له دي لاري کولي شول چي دخوست په‌مرکزهوا ئی ډگرا وشا وخوا سيموبا ندي دمجا هدينودعمليا توا وړا ندی تگ مخه‌ونيسي نوڅکه‌يي دغه‌ځا ی ته همیش خا صه‌پا ملرنه‌کوله ا ودخپلوقوا ويو ه‌لوميه برخه‌يي دغلته‌ځا ی په‌ځا ی کړي وه .

دتوري غا ړي په‌ختيځه ا ولويديځه‌خوا کي ددښمن دقوا وودومنوري قرا رگا وي موجودي وي چي يوه‌يي دزرمنکي په‌قرا رگا ه‌ا و پوستوا وبلې‌يي دچاروازگي دقرا رگا ه‌ا وپوستو په‌نومونوشهرت درلود ،دي قرا رگاوا وپوستوپه وا قعيت کي له‌نوروظائفو پرته‌په‌ا سا سي توگه‌له توري غا ړی څخه‌ددفا ع وظيفه‌په‌غا ړه‌درلوده‌ا و دوا ړه‌په‌دا سي حسا سو ځا يونوکي وا قع وي چي مجا هدينودهغودموجوديت په‌صورت کي پرتوره‌غا ړه بريا لي عمليا ت نشول ترسره‌کولی،ا ونه‌يي هغه محا صره‌کولی شوه‌نوځکه مجا هدينودروا ن کا ل په ا وړدوکي دا هځه‌وکړه‌چي

قومانده او هدایت د جهاد پیاوړو قوماندانانو اسمعیل خان، ډاکتر نصرت الله، صابرجان اورنگ، حمیدخان حاجی ظفر، مؤمن، ډگرمن عبدالرحمن، حاجی کرمی ملاشهزاد، حاجی پادشاه خان، حاجی خلیل الرحمن، گلاب او... له خپلو مجاهدینو سره یوځای په ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ نیټه د جمعې په مبارکه ورځ د دښمن پر پوستو عملیات پیل کړل.

عملیات په داسې توگه پیل شو چې لومړی د دښمن پوستې او خوا و شا سیمې د درنو وسلو په ذریعة تر اور لاندې ونیول شوې او ورسره ورسزه مجاهدینو وړاندې تگ شروع کړ، په څو ساعتو کې لومړی د دښمن پر دوه قرارگاوې او پوستې له مینځه یوسې او بیا د تورې غاړې د محاصرې او فتحې لپاره اقدام وکړي. مجاهدین لومړی د خدای "ج" په مرسته د نیومورو د پوستو په فتحه کولو بریالي شول او بیا یې د تورې غاړې د فتحه کولو لپاره د پروگرام په جوړولو پیل وکړ.

هسې خو تر دې د مخه هم څو ځل مجاهدینو په توره غاړه عملیات کړي وو، خو هغه د ترپ او خرپ عملیات وو، د دښمن ته به یې د سر او مال درانه تلفات وراړول او بیرته به یې عقب نشیني وکړه او خپلو مرکزونو ته به راغلل خو دا ځل یې تصمیم ونیو چې لومړی به پروگرام جوړوو او د هغې مطابق به عملیات کیږي او چې کوم ځای د خدای په مرسته فتحه شي هغه به ټینگ ساتي او نپرمخ به ځي.

له همدې ځایه وه چې د الحاج مولانا جلال الدین حقاني تر قیادت لاندې مجاهدینو د دوی په مستقیمه


زنبي خيل
گرديز
شمال
غرب
شرق
جنوب
خوست
هوائي ميدان
۲۵ فرقه
عمومي سرک
خوړ
دره گۍ
ليژه تانه
نښې يا علامې
د دښمن لوی مرکزونه
د دښمن واړه مرکزونه
عمومي سرک
خوړ
د مجاهدينو تر تسلط لاندې
فرعي سرک او لار
د دښمن امنيتي کمربند
غرونه

مجاهدین په دې بریالي شول چې د دښمن په مورچو ورو خېژي او فتحه یې کړي.

کله چې مجاهدینو د جمعې په ورځې د مازیگر په پنځو بجو ستره توره غاړه فتحه کړه، په دغه ځای کې یې د خپلو مورچو په جوړولو او د دښمن د احتمالي حملې په مقابل کې د مقاومت کولو لپاره پوره ترتیبات ونیول. مجاهدینو دوه ورځې وروسته د دښمن په یو بل پوځي مرکز او قرارگاه چې چې د توري غاړه سره څیرمه پروت غره کې چې د "کمکۍ توري غاړي" په نوم یادیږي موجوده وه او د دښمن ځنې قواوې د ستري توري غاړي د فتحې په وخت کې هم ورتښتیدلي وې، مجاهدینو پر هغه ځای هم حمله شروع کړه او په ډیر کم وخت کې د لوی خدای په فضل د مازیگر په شپږ بجو او پنځه لس دقیقو کمکۍ توره غاړه هم فتحه شوه.

د کمکۍ توري غاړي په فتحه کیدلو سره د دښمن دوه دري کیلومتره شا ته د دفاع خط جوړ کړ، دوی په توره غاړې باندې د تعرض لپاره اقدام وکړ خو ناکام شوا و په شا تګ ته مجبور شو، تر دې وروسته بیا د دښمن د خپلو دفاعي خطونو او توري غاړې باندې د تعرض لپاره خپل زیات پوځونه د جنګ لپاره سوق کړل چې د څلورسوه یا پنځه سوو تنو په شا وخوا عسکر او صاحب منصبان د خپلو وسلو او مهماتو سره مجاهدینو ته راغلل. د منبع الجهاد د مجلې خبریال د توري غاړې د فتحې په هکله له پیاوړي مجاهد الحاج مولوي جلال الدین حقاني څخه چې پخپله یې د نوموړي عملیاتو قومانده ورکوله نظر وغوښت، نوموړي داسې وویل :

«د توري غاړې د فتحه کولو لپاره تقریبا" په دې څو تیرو کلونو کې مجاهدینو څو ځله عملیات وکړل. د توري غاړې سیمه د جهاد په لومړیو وختونو کې دښمن نه وه نیولې، د خوست جنوب خوا ته د بړی تانی په نوم د دښمن د قواو مشهور مرکز وء چې د هغې په ذریعه یې دا سیمه حمایه کوله کله چې مجاهدینو په ۱۳۶۱ هـ.ش کال د بړي تانه فتحه کړه د دښمن د هغې د بیا نیولو لپاره ډیره هڅه وکړه خو بریالی نه شو، نو د هغې په عوض کې یې بیا په توره غاړه کې قرارگاه جوړه کړه، او دغلته یې پوستې او پوځي مرکزونه جوړ کړل. د توري غاړې په شرقي او غربي خوا کې د دښمن دوه نورې قرارگاوې موجودې وې چې یوه یې د زرمنکي د قرارگاه او پوستو و بله یې د چاوازگي د قرارگاه په نوم یادیدله مجاهدینو د توري غاړې د فتحه کولو څخه د مخه په روان کال کې هغه فتحه کړی او که چیرې هغه ځای په ځای وای، نو مجاهدینو د توري غاړې فتحه او محاصره نشوه کولای. په توره غاړه باندې مخکې د عملیاتو طریقه داسې وه چې مونږ به د عملیاتو پروگرام جوړ اوه او ډیرې ورځې به مو د پروگرام په جوړولو تیرې کړې، نو بیا به مو لارې صفا کولې او ورپسې به مو په یوه ورځ عملیات

کول ا وچې کله به موحمله
وکړ ه نوکا میا ب به نشوا و
بیرته به خپلو مرکزونوته
را وگرځیدو ، خودا ځل
مونږدا سې فکروکړچې
پروگرا م جوړووا وعملیات
شروع کووپه دا سې ترتیب
چې دښمن زمونږله پروگرام
څخه نه وي خبرا ودمخه
تردې چې عملیا ت کوو
لارې موهم صفا کړې وي —
مورچې موهم جوړې کړې
وې ا ومهما ت موهم ورته
برا برکړي وي،ا وله کوم
ځا ی نه موچې عملیا ت پیژ
کړل ددښمن مقا بله به کوو
ا وپه شا به نه را ځولو مړی
به مونږپه دښمن با ندې د
توپونوپه ذریعه فشا ررا وړو
ا وهم به لارې پرې بندوو
چې دوی ته دا وبوا ومهما تو
رسول سخت شي ،مونږهم
دا سې وکړل،دوی ورځې
دمخه موپرهغوی هرڅه بند
کړل،دشپې له خوا به مونږ
پردوی با ندې روښنا نداز
پورته کړکله به موددوی هغه
ټا نکرا ویا موتړوویشت چې
دوی ته به یې مهما ت ا واوبه
رسولې ا وکله به را څخه تیر
شو ،په هرحا ل کله به یې په

هغه پیا ده لاربا ندې چې
دوی درلوده شیا ن پورته
کول هغه په کلي توگه قطع
نه وه خودوی ترسخت فشا ر
لاندې وو ، کله چې مونږ
دغه عملیا ت شروع کړل
ددوی په مرکزونو ، شا وخوا
سیموا وهوا یې میدا ن
با ندې موا ندا خت پیل کړ
ا وددښمن مرکزونه مو
وویشتل ا وددښمن ټولې
قوا وې موترفشا رلاندې
نیولې وې ،په دې درې —
بیا شتوکې مونږدوه وا ر ی
په تور ه غا ړې حمله کړې وه
خوکا میا ب شوي نه وو ،خو
بیا هم مونږ خپل مجا هدین
نه وو شا ته کړی ا وخپلې
مورچې موټینگی سا تلې وې
په دریم ځل په ۲۶/۱۱ /
۱۳۶۸ نیټه دجمعې په
مبا رکه ورځ پرمونږ خدا ی
فضل وکړا وکله چې مو
عملیا ت پیل کړل په څو
سا عتوکې ممودتورې
غا ړې لوړ ه حصه فتحه کړه
تردې وروسته بیا دوه ورځې
زمونږ مجا هدینو هلته
خپلې مورچې ټینگې کړې
ا وپه کمکۍ تورې غا ړې
با ندې دحملې لپا ره یې

ترتیبا ت ونیو ل، کمکۍ
تور ه غا ړه چې په لویې
تورې غا ړې پورې یو
نښتې غردی په دغه ځا ی
کې هم ددښمن یو ه لویه
قرا رگاه وه ا ودستری تورې
غا ړې نه هم ددښمن څنې
قوتونه وزتښتیدلي وو ،ب
کله چې مونږدوه ورځې
وروسته په دغه دویم خط
(کمکۍ تورې غا ړې) باندې
حمله وکړ ه هغه هم دلوی
خدا ی "ج"په فضل په ډیر
کم وخت کې فتح شو ه،
ا ودښمن دوه درې کیلومتره
شا ته یوبل دفا عي خط
جوړکړچې له هغه ځا یه په
تور ه غا ړه تعرض وکړي
دتعرض په نیت یې څوځل
خپلې قوا وې را سوق کړې
خونا کا مې شوې ا وپه شا
لاړې ا وترا وسه پورې هغوی
بیا دتعرض توا ن نه دی —
پیدا کړی.په تور ه غا ړه کې
ددښمن له قوا وڅخه زیا ت
شمیرعسکر ژوندي ونیو ل شول
ا وځینې یې دمقا ومت په
نتیجه کې ووژل شول
وروسته دښمن ددفا ع دخط
دپیا وړی کولو لپا ر ه نورې
قوا وې هم را ولیږلې خو

دهغوی څلورینځه سوه عسکر او صاحب منصب له خیلو وسلو سره مجاهدینوته راغلل .

دتوري غاړې په عملیاتو کې مجاهدینو ډیرې سپکې او درنې وسلې او دمهماتو ډیپوګانې په غنیمت ونیولې چې په درنو وسلو کې دريټانکونه چې دوه یې جوړ او یوې تخریب دی یوموټر ، شلکا اوغرنی هاوان ، وسط هاوان او په سپکو وسلو کې راکټونه او کلاشنکوفونه شامل دي .»

همدا رنګه زمونږ خبریال دتوري غاړې دستراتیژیکي اهمیت او موقعیت په هکله دسلمان فارسی "رض" دغنډ له قوماندان محترم معافي خان څخه پوښتنه وکړه چې نوموړی په ځواب کې وویل :

„تورغر په خوست باندې یوه حاکمه نقطه وه چې ددښمن په لاس کې وه او له هغې څخه دښمن ته ډیرې ګټې رسیدلې ، ددښمن د ترصد ترټولو مهمه نقطه همدا ځای وء ، دتوپچي قوماندانه دلته وه دهوائي ډګر دکنترول نمایندګي هم دلته وه خوا وشا سیمې یې له همدې ځای څخه کنترول کولې ، ځرنګه چې دا یوه حاکمه نقطه وه او ددښمن په لاس کې وه نو مجاهدینو نه شول کولی د خوست په مرکز او خوا وشا پوستو باندې عملیات ترسره کړی دمجاهدینو نقلیه وسیلې ،



مجاهدینوته دمزدور رژیم تسلیم شوي عسکر

توحي ا ونوري موضعگا ني ددغي نقطي ځخه‌تر كوا ښ‌ا وبريدلاندي وي ا و مونږ‌له‌ډير ومشكلاتوسره مخا مخ ووا وهمدا رنگه‌په دغه‌نقطه‌كي ددښمن موجوديت دمجا هدينو د پرمختگ لپا ر ه‌لوی خنډ و ځكه‌چي له‌دغه‌ځا ی ځخه‌د ټوله‌سيمه‌ښكا ريدله‌اوتوپچي ته‌به‌يي دهغي دهدف په هكله‌پور ه‌لارښوونه‌كوله دښمن له‌دي ځا ی ځخه دمجا هدينوهرتعرض ليدا ی شوا.لوتكوچی به‌بمبا ري كوله‌نو هم‌دهدف په‌هكله به‌يي له‌همدغوقرا رگا و ځخه‌معلوما ت ترلاسه‌كول چي په‌ويښتلوكي بريا لی دي كه‌ځنگه ؟

ا وس دتوري غا ړي په فتحه‌كيدلوسره‌هما غه حا كمه‌نقطه‌دمجا هدينوپه لاس كي ده‌ا وا نشاء اللّه‌چي دخوست په‌لوربه‌دمجاهدينو د بريا لينوعمليا تولپاره جريا ن سره‌ډيره‌زيا ته مرسته‌وكړي ۰»

همدا رنگه‌زمونږ خبريا ل دتوري غا ړی له فتحي كيدلوځخه‌وروسته نوموړي سيمي ته‌سفركړی ا ودښمن ته‌درسيدلوما لي ا وځا ني تلفا تواومجاهدينو ته‌دترلاسه‌شويوغنيمتونو ا ودجگړی په‌جريا ن كي دتهيي شويوا وشهيدشو يو مجا هدينوپه‌هكله‌يورا پور تهيه‌كړی چي دمحترمو لوستونكودمعلوما تو لپا ره‌يي خپروو :

ا لف : له‌دښمن ځخه لاس‌ته‌را غلي غنا يم :

ا– ۱۶۰ ميله كلاشينكوف .

۲ – چهل تكه ۲ميله

۳ – دوه ميله ما شيندا ر .

۴ – تخريب شوي الوتكي (۴) هليكوپترونه ا و (۴) چها رما شينه‌الوتكی‌ا و يوه‌جيټ‌الوتكه .

۵ – دري عرا دي ټا نكونه .

۶ – ها وا ن (۱۲) ميله

۷ – لويي شلكا (۲)ميله

۸ – دا فع ټا نك۲ميله

۹ – زيگويک (۲) ميله

۱۰– را كټ لانچر(۲)ميله

۱۱– يوه‌عرا ده‌موټر

ب – پرسيره‌پردي ددښمن دمهما توځوډ‌يوگا ني هم نيول شوي دي.ددښمن له قوا وځخه (۳۹۸) تنه‌ژوندي نيول شوي دي(۲۰) تنه‌يي بي له‌وسلوځخه‌ا و (۱۴۵) تنه‌يي له‌وسلوسره مجا هدينوته‌تسليم شوي – دي، (۴۲) تنه‌ټپيا ن شوي ا و (۶۵) تنه‌دجگړی په جريا ن كي وژل شوي دي .

ددغوعمليا توپه‌جريا ن كی(۵) تنومجا هدينو دخدا ی درضا په‌لاركی دشها دت مقا م ترلاسه‌كړ ا ودا سمعيل قوما ندا ن ا و جگړن فهيم په‌شمول يو شميرمجا هدين ټپيا ن شول.

همدا رنگه‌زمونږخبريا ل دمزدوررژيم‌صا حبمنصبا نو سره‌مركي كړي چه‌هغوی دعمليا توپه‌نتيجه‌كي نيول شوي ا ويا يي پخپله مجا هدينوته‌پنا‌ه‌را وړي ده. مونږدلته‌دهغوی دخبرو ځيني برخي لوستونكوته وړا ندي كوو،ترڅوله‌هغی ځخه‌لوستونكوته‌دمزدور رژيم نظا مي وضعيت ځرگندشي .

مونږدلته‌لومړی دتن نيول شوي صا حب منصب دوينا يوه‌برخه‌را‌اخلوچي

خيل خا ن صميم اللّه د محمدفا روق زوی پهقوم ځا ځی معرفي کوي .

ددغهافسر عمربهدا تلسو يا شلوکلونوپهشا وخوا کې وء دا سې ښکا ريدهچې دخپلې تولنی ! ومحيط لهخصوصيا توسرهبا لکل نا بلدهوي،کړهوړهخبرې اوا کتهونهيې دا سې وولکه چې کلونهکلونههغههم دژوندپهډيرتنکی اوا ومه پړا وکې لهخپل چا پيريال څخهلرې پا تې شوی وي،

دهدمرکې پهپا ی کې زموږخبريا ل تهيوليک هم سپا رلی چې په (٦٨) مخ کې يې خپر وو. ددهلهليک اوليکنې داسلوب اوا ملايې نا سمیوڅخه ښرگنديږي چې دی څومره لهخپلې جا معې اوچا پيريا ل څخهليرې پا تې شوی. دی پخپلهوا يي چې ترنهم تولگی پورې مې زدهکړهپهکا بل اوگرديز کې سرتهرسولې اوبيا د تعليم لپا رهروسيې تللی وم ،اوهلتهددرې ميا شتو لهتيرولوڅخهوروسته دروسانوسرهدجنگ کولو پهنتيجهکې بيرته

نیول شوی صاحب منصب صمیم الله

افغا نستا ن تهرا وليږل شوم اوپوځي خدمت تهسوق شوم، خودا سې ښکا ريده چې نوموړی دهغوزرگونو ما شوما نوا وتنکيو ځوا نا نوپهډلهکې روسيی تهبيول شوی وي چې روسا نوڅوکا لهوړا ندې له افغا نستا ن څخهروسيی ته بيولي وواوهلته پر ی دمغزبرينځنی عمليه اجرا کړده اوبيا له افغا نستا ن څخه دخپلو پوځی قطعا تولهوتلوڅخه وروستهيې بيرته افغا نستا ن تهرا وليږل او دپوځ پهچوکاټ کې يې دگا رد خا ص اونورونوموسره دمجا هدينوپهمقا بل کې جگړې تهسوق کړل .

نوموړی دخپلوخبروپه ترڅ کې دروسي تولنې دبې عدا لتيوپههکله او د کمونستي وحشي ژوندا و حيوا ني اړيکوپه با ب توضيحا ت ورکړل .

نوموړي دخبريا ل د دې پوښتنې پهځوا ب کې چې پهخوست کې درژيم څو ډولهقوا وې دمجا هدينوپه مقا بل کې جنگيږي ؟ وويل:

دخوست پهپوځي قوا وکې يوهډلهحزبي افسرا ن دي چې هغوی لهرژيم سرهوفا دا ري او دمجا هدينوپرضد تبليغ کوی اوجنگيږي هم. بلهډلهعا م عسکردي چې پهزورنيول شوي اوجگړې تهسوق شوي دي خوهغوی تل پهدې لټهکې دي چې څنگهاولهکومې لارې د مجا هدينوسرهيوځا ی شي .

بله ډله ملیشه قواوې دي چې د پیسو او مادي امتیازاتو په مقابل کې له مجاهدینو سره جنګیږي، یو بله ډله بیا " ګلم جم " نومیږي، دا خلک اصلاً ازبک دي، خو ماته دا نه ده معلومه چې دا د افغانستان له ازبکانو څخه دي او که دازبکستان او ترکمنستان له ازبکو څخه دا له نوریو څخه حالاتل کیږي او د مزدور رژیم له پوځیانو سره اړیکې نلري او د خپلوا فسرانو په قوماندې د مجاهدینو پرضد جنګیږي.

نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې له ده سره د مجاهدینو رویه څنګه ده؟ وویل: سره له دې چې زه د مزدور رژیم یو صاحب منصب وم او ډیر وخت تو عملیاتو او مقاومت په نتیجه کې مجاهدینو ونیولم خو بیا هم هغوی له ما سره ډیره نیکه رویه وکړه که څه هم مونږ ته د مزدور رژیم په پوځ کې دا تبلیغ کیده چې که مجاهدین مو ونیسي ژوندي مونه پریږدي خو دا دی زه اوس له مجاهدینو سره یم او له ما سره یې د هیڅ ډول زور او تشدد څخه کار نه دی اخستی او په خوښۍ سره شپې ورځې تیروم.

ده میرالله ولد محمد فاروق [illegible] لوای سرحدی ننګل 952 تولی دوهم چې پوځ ورو غاړه جنګی ما ضعیف اجباراً کړله ځکه چې مجاهدین زموږ [illegible] زه هلته مجاهدینو [illegible] ونیولم [illegible] الحمد الله [illegible] مجاهدینو [illegible] ډیره ښه رویه وکړه [illegible] مجاهدینو [illegible] د مجاهدینو [illegible] والسلام

1366/11/19

بیو بل افسر چې ځان جګړن رحیم الله معرفي کوي او د دې وروستیو عملیاتو په جریان کې یې دخوست له مرکز څخه مجاهدینو ته پناه راوړې ده زمونږ د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خوست کې د مزدور رژیم د قواوو جنګي مورال څنګه دی؟ وویل: د مزدور رژیم د پوځي قواوو مورال په عمومي توګه ډیر ضعیف دی ځکه چې د خوتنو ملحدو کمونستانو څخه پرته نور ټول هغه افراد دي چې په زور نیول شوي او جبراً " جګړې ته سوق شوي دي، په دغو ورځو کې چې مجاهدینو په تورغاړه او شاوخوا سیمو باندې عملیات پیل

کړی، د مزدور رژیم قواوې ډیرې وارخطا وې ځکه چې د مجاهدینو په مقابل کې بې پر خپل مقاومت هیڅ ډاډ نه درلود او یو لحظه هم د خپل محتوم شکست ویرې په ارام نه پرېښودل. د خوست شاوخوا زیاتره سیمې د مجاهدینو په لاس کې دي او د ښار او د شاوخوا پوستو د محاصرې کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.

د پوستو شاوخوا ټول د پرسونل ضد ماینونه ایښودل شوي دي او له ټاکلو لارو څخه پرته له هغې ځای څخه وتل ناممکن کار دی، که نه زیاتره عسکر او صاحب منصب یې د دې له ټه کې دي چې مناسب د لار وګوري او مجاهدینو ته پناه یوسي. نوموړي زیاته کړه چې ډیر عسکر او صاحب منصب چې غوښتل یې د مزدور رژیم له پوځي پوستو څخه وتښتي او مجاهدینو ته ځان تسلیم کړي د ماینونو په ذریعه ووژل شول.»



مجاهدینو ته تسلیم شوي صاحب منصبان

نوموړي ددې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه له مجاهدینو سره یو ځای شوی او مجاهدینو له تا سره څه ډول رویه وکړه؟ وویل: «زه له پخوا څخه په دې لټه کې وم چې له مجاهدینو سره یو ځای شم خو خپلې موقع ته مې کتل او بالاخره هغه شیبه را ورسیده چې ما او ځینو نورو صاحب منصبانو او عسکرو تصمیم ونیو چې نن شپه باید مجاهدینو ته پناه یوسو، په دغه شپه باران هم ورېده چې موږ د ځان لپاره د راوتلو لپاره یوه لار غوره کړه خو کله چې را ووتلو موږ د ډېرو تنو عسکرو او یو تن صاحب منصب په ماین والوتل. ما او دوه تنو نورو صاحب منصبانو د خپلو وسلو سره ځانونه مجاهدینو ته تسلیم کړل. مجاهدینو زموږ ډیر ښه استقبال وکړ او له موږ سره د ورونو په شان رویه کوي.»

نوموړي د خپلو خبرو په پای کې د خپلې راتلونکې په باب وویل چې: «زه غواړم چې له مجاهدینو سره یو ځای د دین د سرلوړۍ او وطن د آزادۍ په مقدس سنګر کې برخه واخلم او د دین او وطن د دښمنانو پر ضد په وسله وال جهاد کې ګډون وکړم.»

یو بل صاحب منصب چې د مزدور رژیم له قواو څخه مجاهدینو ته پناه راوړې ده او خپل ځان

جكتورن معين گل دوردگو دا ونخي ا وسيدونكـــــى معرفي كوى، زمونـــــز دخبريا ل دذي پوشتنـــــى پەځوا ب كي چي دمـــزدور رژيم دپوځي پوستوشـــا و خوا پرسونل ضدما ينونـــه ولي ا وثنگەا يشبــــودل كـــري ؟ وويل :

«ا صلا" مزدوررژيـــــم دما ينونوپەا يشبودلوسـره دهغوعسكروا وا فرا دومخـه نيسي چي جبرا" دمجاهدينو پرضدجگري تەسوق شـــوي ا وغوا ري چي ددوى لـــــه پوځي پوستوخخەوتښتـــــى ا وځا ن مجا هدينوتەتسليم كري .

كلەچي دكومي پوستي ا وپوځي مركزشا وخـــــوا ما ينونـەا يسبودل كيـــرى هغەيوا زي هما غوفنـــي ا و تخنيكي ا فسرا نوتەمعلـوم وي چەا يسي يي وي ا ونور چا تەدا پتەوي چي چيرتــه خەدول ما ين ا يشبـــودل شوى دى.دوى معمولا" د شپي لەخوا پەدا سي حـــال كي ما ينونەردي چيدپوځى مركزا وپوستي تهول ا فراد يي پەخپلوخونوا وموضـــع گا نوكي ا يسا ركري وي ا و دوى تەدبا ندي وتلـــــو ا جا زەنەوركوي، بيا كلــه چي ما ينونەښــخ شيدهغــه ځا ى ا فردا وتەدا پتەنـــــه وي چي پەكوم ځا ى كــــي ما ينونەشتەا وپەكوم ځـا ى كي نشتـــه .»

نومورى زيا تەكرەچي: «كەمجا هدين پوستوبا نـدي دور ختلودمخەلومـــرى دپوستوخواوشا برخي باندي ددرنووسلوا ندا خت وكـري كيداى شي چي يوشميربمونـه ا نفلاق وكري ا وخەنا خــه لارەخلاصەشي .»

يوبل صا حب منصب چي دمزدوررژيم لەقوا وخخـه يي مجا هدينوتەپناەرا وري دەخپل ځا ن لومري بريدمن نوررحمن دبغلان دولايـت دكوهستا ن دولسوا لـــــى ا وسيدونكى معرفي كـــوي زمونردخبريا ل ددي ـــ پوښتنوپەځوا ب كي چي لـه څەوخت را هيسي پەخوست كي دمزدوررژيم دقوا و پــه چوكا ټ كي وظيفەا جــــرا ء كوئ ؟! وپەخوست كيدمزدور رژيمدقوا ومورا ل څەدول دي؟ وويل :«دا څوميا شتي كيرى چي زمونرقطعەيي لەهرات څخەخوست تــــه را وليرلەا وزەلەديــــري مودي را هيسي پەدي لتهـه كي ومچي دمزدوررژيملــه قوا وخخەمجا هدينوتەپنا ه يوسم ،آخرچي مي موقــــع منا سبەوليدلە ،لەخپلـــو نوروملگروسرەيوځـــــا ى مجا هدينوتەرا غلوپەخوست كي دمزدوررژيمدقوا و ـ مورا ل ورځ پەورځ ضعيـف كيرى ا ودمجا هدينوپـــــه مقا بل كي دمقا ومت توا ن لەلاسەوركوي ا وس يــــــي يوا زي دفا عي شكل اختيا ر كري ا وتهول پەخپلوموضـع گا نوكي محصوردي،زيا تره ا فسرا ن ا وعسكرځا نتەديوى دا سي لاري دمونډلوپەلته كي دي چي لەمجا هدينـــو سرەيوځا ى شى .»

همدا رنگەپەتسليمشويو پوځي ا فسرا نوكي دريـــم بريدمن دارمحمددبا دغيس ولايت دفرعا ب ا وسيدونكى ضيا محمددكا بل ولايت دمير بچەكوټ ولسوا لــــــى ا وسيدونكى ا وځيني نورهم شا مل دي چي لەمجا هدينو سرەيي پەخپل پوستــون ديرەخوشا لي څرگندولـــه ا وځا نونەيي مطمئن گنمل

جهاد
د شعر او ادب په پلوشو کې

سید عبدالله

شهید ته

تا په اسلام باندې خپل سراو خپله وینه ورکړه
شهیده ! تاخو قربانی ډیره په مینه ورکــــــړه
د وخت طاغوت ته دی څپیړه ښه سنگینه ورکړه
اوس زمونږ واردی ستا آرمان به تر محل رسوو
دنیمی لاری قافله به تر منزل رسوو

ستا همسنگریو حفاظت د دی مور چوکوو موږ
په خپلو وینو او به خور د باغیچو کوومو‌ږ
په میر ځمنو گوزارونه د برچوکوو موږ
خپل شوم انجام ته بر موږ هر غدار اوغل رسوو
دنیمی لاری قافله بر تر منزل رسوو

نن په نړۍ کی عجیبه غوندی بدلون راغلی
ستا د ایثار په برکت لوی اوښتون راغلی
د نابودۍ د کندی غاړی ته کمون راغلی
موږ یی په جهد په ایثار او په عمل رسوو
دنیمی لارې قافله به تر منزل رسوو

د کمونیزم په مانیو زلزلی گډی دی
په هره خواکی نن څه نوی ولولی گډی دی
جدایږو نړی کی د عظمت ستا هنگامی گډی دی
د توحید چیغه به نړۍ ته مسلسل رسوو
دنیمی لاری قافله به تر منزل رسوو

ستاپاکو وینو نه رڼا د سباوون ښکاریږي
تیاری د ظلم ، بربریت په زړه چاودون ښکاریږی
مظلوم قومونو کی احساس چی د پاڅون ښکاریږی
تیارو د ظلم ته به موږ د توری ځل رسوو
دنیمی لاری قافله به تر منزل رسوو

امان الله نصرت

دحق مینه

ماته د سنگرد پریښو دو خبری مه کوئ
مرگ نه بی پروایم د چړو خبری مه کوئ
زه د حق په مینه قربانی ته راوتلی یم
خوښ یم که سوځیږم دلمبو خبری مه کوئ
څرك د سباوون یم د تورتم په زړه یرغل کوم
ځم د نور په لار د تورو شپو خبری مه کوئ
زه به ترقیامت پوری جهاد کوم دښمن سره
ماته د سازش او دسیسو خبری مه کوئ
زه خپل سرنوشت ټاکم د جنگ په سنگرونو کې
ماته درقیب د فیصلو خبرې مه کوئ
خیردی که غوځیږی زه پری و یاړمه غوځیږې دې
ماته می د سر د ټیټیدو خبرې مه کوئ
زه به د اسلام بیرغ په سرو وینو اوچت ساتم
تیریمه له تنه د زخمو خبرې مه کوئ
زه توره په لاس د استعمار پر ضد وتلی یم
ماته تر بری د ستنیدو خبرې مه کوئ
څو چه می وطن کی اسلامی نظام حاکم نه شی
ماته د وسلی د کیښود و خبری مه کوئ
رابه شی سپرلی د آزادی غوټی به وخاندي
تیر به شي خزان د رژیدو خبرې مه کوئ
نن وي که سباوی نصرت وایی سباوون به شی
نوری د ماتم او د تیارو خبرې مه کوئ

«بسم الله جان»

مجاهده!

عجیبه شیر د زمان یی مجاهده !
د حق لارې پهلوان یی مجاهده !
سنگرونو کی زمرې په شان حمله کړې
په رښتیا مرد میدان یی مجاهده !
ډیر سرونه دی ملحدونه قلم کړل
پیژندلی ټول جهان یی مجاهده !
د روسانو په سرو دی فوتبال وکړ
په رښتیازوی د افغان یی مجاهده !
کلمه دی کړه اوچته په جهان کی
عجیبه نور د زمان یی مجاهده !
طریقه د محمد (ص) دی ده نیولې
فدا شوی په قرآن یی مجاهده !
«بسم الله» دی په صفت باندی مشغول دی
تاریخونو کی عیان یې مجاهده !

الهی از وطن آواراگانیم
غریب وبیکس و بی خانمانیم
بزیر اسمانت نیست جائی
که تا یکدم درو آسوده مانیم

لنډه کیسه

زبیر شفیقی

د ساره شمال په څپوکې

هوا ورو ورو تیاره کیده، د هغه پر دماغ موهومو خیالونو د خپسی په څیر منګولی ښخی کړی وی . نه ! نه ! داسی نه شی کیدای ! زه باید همدلته واوسم هوکی! همدلته باید پاتی شم. یوه لحظه هم ډول ډول خیالونو ارام ته پرینښود، دژمی د کړنګی ځیلی یخی شپی ورځی وی ، پیپ یی په ځمکه کیښود لاسونه یی یو له بله سره وموښل بیا یی د کورتی په تخرګونو ننه ویستل ، اوه، ډیره یخنی ده ډیر سوړژمی دی .

یوځل بیا یی ویروونکو خیالونو پر دماغ داسی یرغل را ووړ لکه د ځیلی وږی لیوان چی له غرونونه پرآباده را کیوزی .

هوا نوره هم تیاره شوی وه ، د ماښام اذانونه پیل شول د هغه د خیالونو لړی د نږدی جومات د موذن زړه وړونکی غږ وشلولی

«الله اکبر الله اکبر ... »

پر هغه د اذان الله اکبر کلمی دومره خوږی ولګیدی چی څو ځلی یی له ځانه سره تکرار کړی الله اکبر الله اکبر خدای جل جلاله لوی دی .

بیشکه چی خدای جل جلاله لوی دی ، دومره لوی دی چی د بشر فکر د هغه په باب کار نشی کولی د نږدی جومات اذان سلیم ته د آرامی الهام شو، یو ځل بیایی شفیق ورپه یاد شو خو لکه چی آذان، هغه ته د خدای جل جلاله لازواله او لامثاله عظمت او قدرت ورپه یاد کړی وی له ځانه سره یی وویل : چی خدای جل جلاله کړي وي هغه کیږی ! هغه بیا هیڅوک نه شی رد ولی، تقدیر ته تدبیر نه جوړیږی . اوزیاته یی کړه «چی خدای جل جلاله ته مختوری نه شم ، مرګ او ژوند ذلت او عزت هرڅه د هغه (ج) په واك کی دی ...

نورنو د ښار له لری لری ځایونو د ماښام د اذان وروستی تکبیرونه اوریدل کیدل د سلیم لاسونه

بیاهم یخ کرغیچ کړی وو خوپښه یی د کور په دروازه ور کیښوده پیپ یی د ننه کیښود ، خوریی پری غږکړ :

راغلی سترې مشی ! تیل دی را وړل ؟

هوکی ! رامی وړل خود کفر په بیه !

خیردی وروره ، خیر دی ، خدای جل جلاله به سړی شپی هم تیژی کړی

سلیم دلمانځه لپاره کوټی ته روان شو، خورته یی ترشا ځواب ورکړ: سړی شپی خو به تیری شی خو په ډیرو به توری خاوری اوښتی وی ...

سلیم د بخاری ترڅنگ ډډه وهلی وه همغه خیالونه یی یوځل بیا پر دماغ مسلط شول دومره له ځانه بیگانه شوی ؤ چی هیڅ یی نه په یادیدل چی له شعبی نه څه وخت او څه ډول راغی ، د کور غړی یی ورسره گړیدل هغه به کله کله څه ځواب هم ورکړ خو هیڅ نه پوهیده چی چا څه راته وویل او ما څه ځواب ورکړ. موریی د هغه پردی حالت ډیر خوابده شوی وه .

سلیمه ! سلیم جانه زویه ! دا نن په تا څه شویدی ؟

هیڅ نه دی موری ! خیر خیرت دی .

او بیا به یی مورد شکایت په دود وویل :

خیر خیرت دی ! نه خبری نه روغبړ ، بس گونگی غوندی له ځانه سره پټ پټ پسیږی په چورتونو کی ډوب یی اخر څه خبره ده مور خودی څه دښمنان نه یو حال راته ووایه !

مورجانی ! ته خفه کیږه مه ! هیڅ خبره نه شته هسی می لږ طبیعت خته دی . کوچنی خوریی غیږی ته ورغله خو د پخوا پر خلاف یی په یوه اوبل غومبوری ښکل نه کړه ، له جیبه یی وړی روپی ورته راونه ایستلی ، هغه هم لږ شیبه ورسره ناسته وه بیاله ناکامه بیرته تری جگه شوه او د خور غیږی ته ولاړه دا لومړی ځل ؤ چی ماشومه وږمه د سلیم له غیږی نه بینواتللی وه. سلیم پخپلو خیالونو کی داسی ډوب ؤ لکه کبان په سیندونوکی . که هغه په کور ناست ؤ هم نن یی سترگو ته خپله شعبه اوله شفیق سره روغبړ ولاړ ؤ !

سلیمه ! زما خبره ومنه هسی ځان وباسه حکومت دی نیسی ، عثمان دې نه پریږدی هغه ته دی ارتباط معلوم شوی .

نه ! زه نه ځم که زه ولاړ شم مور او خویندی می ! ...... دغه وروڼه‌چی زه ورسره په ارتباط کی یم دابه څه کوی !

نه ! نه ! مانه نیسی حکومت پرمانه دی اشتباهی...

شفیقه ! ته څه پوهیږی چی زه له چا سره ارتباط لرم ؟

هن ! پر مور دی څه د حیواناتو گومان کړی ! کړه وړه دی له ورایه چیغی وهی چی له مجاهدینو سره په پټه کی مرستی کوی زه دی نور څه کوم خو دومره درته وایم چی عثمان ډیر خطرناك سړی دی له تانه بده خوله وهی ...

د سلیم پر ذهن یوځل بیایونه زغمونکی بوج پریوت

کوچنی کوچنی خویندی او سپین سری مور، سوړ ژمی کاختی !. . . . بلی خواته به یی چی په سلګونو کسان لیدل چی نن به ووسبا ته به تری تم وو د رژیم د پلویانو سخت زړیتوب او بی رحمی به یی ولیدی نو بی اختیاره به یی تر خوله ووتل : خدایه ! ځان می په تاسپارلی خدایه دا توری او سړی شپی په ټول وطن بیرته روښانه او تودی کړی . خپل وړوکتوب به ورپه یاد شو هغه وخت چی په هیڅ نه پوهیده او د خپل کلی په فصلونو کی به یی له همځولو سره لوبی اوسات تیری کوله . .

بیا به یی ځوکاله وړاندی ور په زړه شول لاس به یی سره و موښل :

افسوس ! ولی به موددی قاتلانو هغه وخت چاره نه کوله

ځومره اسانه وه ! ټول بی وسلی او تش لاس وو سر به یی وښوره وه د فرصت په له لاسه وتلو پسی به یی ارمانونه وکړل . توره او سړه شپه وه د سلیم مور او خویندو ځانونه خوب ته تیارول سلیم لا په خپلو ژورو خیالونو کی ډوب ؤ :

سلیمه ځوك دروازه ټکوی . . خو هغه لکه چی په خوب او خیال کی دی په ذهن کی یی راشی چی څو تنه وسله وال عسکر یی کورته ننوزی مور او خویندی یی ژاړی ، سلیم یی کلك نیولی او نه یی پریږدی چی بویی زی خو هغوی بیې مور اوخویندي د کله شینکوف په کوند اغونو ومی سلیم تری بیل شی، د مور او خویندو دردناکو کریږو هغه راپه خود کړسترګی یی وموښلی فکر یی کاوه چی تر اوسه د خیال په نړی کی دی خود- خیال نړی له هغه نه تښتیدلی وه . سلیم مور او خویندي ولیدی چی په زوره زوره ژاړی سلیم د دووتنو په قوی پنجو کی د بی وسه مرغی په څیر اسیر دی او بیا یوه بی شیشو خړ موټر ته ور ټیل وهل شو سلیم د مور ورروستی کریږه دژمی د ساړه شمال په څپوکی کمزوری غوندی واوریده سلیمه - زویه !

* * *

نظامي ښوونه او روزنه

د کشف اساسات

محمّدعمراختر

کشف له هغو تدابیرو څخه عبارت دی چی قوماندانان د هغی په وسیله د دښمن او اراضی په هکله معلومات ترلاسه کړی او د جزتا مونو د محاربوی فعالیت او د وظایفو دښی اجرأ لپاره کارځینی واخلی . کشف د محاربی په ټولو انواعو کی د محاربوی تأميناتو خورا اساسی او مهم شکل دی چی په دوامداره او فعاله توگه اجراء کیږی . کشف باید ټولو قوماندانانو ته د موفقی محاربی د احضار او اجراء لپاره پخپل وخت او موقع ریښتنی معلومات ورکړی .

دلته د موضوع د وضاحت لپاره د کشف بیلا بیل ډولو نه معرفی کوو :

الـف : دو امـدار کـشـف : له هغه کشف څخه عبارت دی چی د ټولو قوماندانانو لخوا په هر نوع محاربه او شرایطو کی د شپی او ورځی اجرأ شی .

ب : اکتیف یا فعال کشف : له دی کشف څخه هدف د ټولو قوماندانانو د کوښښ او هڅو په نتیجه کی پوره معلوماتِ لاس ته را وړل دی ، تر څو محاربه په بیړه احضار او موفقه توگه اجراء شی .

فـعـال کـشـف ددی لانـدی څـیـزونـو پـواسـطـه ښـه تامیندی شی :

١ ـ د قوماندانانو لخوا د کشف د ترتیب او تنظیم لپاره مبتکرانه او بافکره فعالیتونه .

٢ ـ د کشف د وسایلو څخه په ماهرانه او تدقیقه توگه اعظمی استفاده .

٣ ـ د کشف د اجراء په وخت کی د قوماندانانو او جز تامونو جسورانه او قاطعانه فعالیتونه .

ج : په موقع سره کشف : د مخکینی ترتیب او تنظیم په نظر کی نیولو سره باید د کشف اجراء په یوه معین وخت کی تأمین شی ، تر څو قوماندانان وخت پیدا کړی چی خپله محاربه ترتیب ، تنظیم او قرار اتخاذ کړی او په محاربوی فعالیت کی د دښمن په نسبت مخکیوالی وکړی . د کشف ارگان قوماندان د حاصل شو یو معلوماتو په هکله په فوری توگه خپلی مرجع ته چی ده ته یی وظیفه

ورکړی ، راپور ورکړی ، هغه معلومات چې ډېر ارزښتناك او د اهمیت وړوی که پخپل وخت قوماندان ته ونه رسیږی بی فایدی دی . تعین شوی دقیق کور دینات او نور معلومات که چیری د مختلفو منابعو څخه حاصل شوی وی باید د ضرورت په وخت کی مجدداً کنترول شی تر څو حقیقی او جعلی معلومات یو د بله څخه تفریق شی . هغه اساسی طرز العملونه چې د کشف قطعات یې د دښمن او اراضی د معلوماتو د حاصلولو لپاره استعمالوی عبارت دی له : ترصد ، پلټنه ، کمین ، ناڅاپی حملی د محاربی پواسطه کشف او معاینه . چې دلته یې په لنډه توګه هریو څیړو :

١ ـ ترصد : د دښمن ترصد د جزتأمونو د ټولو قوماندانانو لخوا په هر نوع وضعیت کی تأسیس کیدای شی . ترصد د مخصوصو پوستو ځانګړو مترصدینو او شخصاً د قوماندان لخوا په هر نوع شرایطو کی اجرأ کیدای شی .

د شپی له خوا چې د ترصد ساحه محدوده شی ترصد د غوږنیولو پواسطه هم اجرأ کیدای شي .

البته د غوږنیولو ترصد خپلو قوتونو د امنیتی خط تر څنګ اجرأ کیږی .

٢ ـ پلټنه : په هغو شرایطو کی اجراء کیږی چې قوتونه له دښمن سره مستقیم تماس ولری . هغه بلوك دلګی او ګروپونه د پلټنی وظیفی ته لیږل کیږی چې هدف یې مخکی تدقیق او مطالعه شوی وی . قوت په مخفیانه توګه ټاکل شوی هدف ته ورسیږی د یوی ناڅاپی حملی په نتیجه کی د دښمن څخه اسیر ، د وسیلی نمونه او نور اسناد

لاس ته راوړی .

۳ ـ کمین : عبارت له هغو تدابیرو څخه دی چی جزوتامونه مخکی په ډیره مخفی او دقیقه توګه ځای په ځای او کاملاً ستر اخفا شوی وی .

دا کشف د دښمن دراتګ د احتمالی لاور په اوږدوکی د ناڅاپی حملی په مقصد اجراء کیږی ، ترڅو د دښمن څخه اسیر ، اسناد د اسحلی نمونه او محاربوی تخنیك ترلاسه شی .

٤ ـ ناڅاپی حمله : له هغی هجوم څخه عبارت دی چی هدف یی د مخه اتخاذ شوی وی دا حمله د دښمن د مدافعی په اصلی خط او یا د مدافعی په عمق کی اجراء کیږی دا حمله د ارګانونو له خوا د اسنادو ، اسیر او یا ددښمن د یوه هدف له منځه وړلو په مقصد اجراء کیږی .

د دی حملی په هدف کی باید د دښمن آتشداره نقاط ، تحکیمات د قوماندان او ترصد ځایونه ، د مخابری مرکز ، زر وی وسایط او ډیپوګانی انتخاب شی چی له یو خوا به موکشف اجرأ شوی وی او له بله پلوه به د دښمن یو مهم هدف له منځه تللی وی .

۳ ـ د محاربی پواسطه کشف : کله چی له بلی طریقی څخه د کشف اجرأ ممکنه نه وی د دقیقو معلوماتو د کنترول په مقصد کشف د محاربی پواسطه اجرأ کیږی . د محاربی پواسطه کشف قطعاتو جزتامونو لوی قوماندانان ترتیب تنظیم او اجرأ کوی .

٤ ـ معاینه : د کشف د معاونی طریقی څخه عبارت ده ، د اراضی د محلی شیانو او د دښمن څخه د پاتی شویو حربی وسایطو او مهماتو معاینه باید اجرأ شی . دا کشف دارګانونو د فعالیت او یا د نورو صنوفو د متحصصینو له خوا په اراضی کی اجرأ کیږی او هم د دښمن څخه د اسیرانو د تحقیق په نتیجه کی اجرا کیدای شی . دا وه د کشف د اساساتو به باره کی لنډ معلومات انشاءالله به راتلونکی ګنه کی به د کشف د اجرأ په باره کی ځینی مختصر معلومات وړاندی کړو .

په کابل کې کودتا وشوه

دروان کال د کب میاشتی په ١٦ نیټه دسمشنبی په ورځ په کابل کې دمزدور رژیم پر ضدیوی پوځی کودتا پېښه ونیوله چې د رژیم ددفاع وزیر ډگر جنرال شاهنواز تنی یې مشری به غاړه لرله .

د کابل محکومی راډیو دیوی اعلامی په ترځکی په هماغو لومړیو وختو نوکې اعلان وکړ چې کودتا له نا کامی سره مخامخ شوی او شاهنواز تنی له خپلی وظیفی څخه لیری کړی شوی او په ځای یې اسلم وطنجار د دفاع وزیر ټاکل شوی دي .

همدارنگه راډیو پرله پسی د شاهنواز تنی دوژل کیدو یا ژوندی نیول کیدو په هکله درژیم اعلامیه خپروله په اعلامیه کی ویل شوی وُچی که د هر چاله خوا شاهنواز تنی ونیول شو یاووژل شو هغه ته به مادی او رتبوی جائزی او ترفیعات ورکړل شی .

همدارنگه دراډیو له خوا د کودتا په طرح کی د اسدالله سروری گډون هم اعلان کړی شو چی هغه یوه میاشت مخکی بی لدی چې دنجیب رژیم خبر کړی په عدن کی دسفارت وظیفه پری ایښی او ډیلی ته تللی دی .به اعلامیه



دکابل ارگ

کې دنجیب رژیم له پلویانو غوښتند شوی دچې د اسدالله سروری په نیول کیدو او وژنه کې ګړندي قدمونه پورته کړي .

کودتا دنجیب د جمهوری ریاست پرمانۍ دهوائی حملو اوبمباریو څخه پیل شوه همدارنګه په دارالامان‌کی د دفاع وزارت او د بګرام په هوائي ډګر کې د شاهنواز تنی دطرفدارو پو ځونو مهم مرکزونه وء چی له هغی ځای‌څخه یي خپل عملیات رهبری کول، که څه هم له کابل سره هر ډول مخابراتی تماسونه له منځه تللی ووخو بیا هم د نړی ګڼو خبری منابعو دښتو جګړوخبرو نه خپاره کړل . مسکو په لو مړي سرکی یوائی د کودتا خبر خپور کړ‌د روسیی د بهرنیو چارو دوزارت رسمی ویاند وویل چی: تر اوسه حالات په پوره ډول نه دي څرګند شوی خو خبرو نه وائي چې په کابل کې دنجیب رژیم او شاهنواز تنی دطرفدارو پو ځونو ترمنځ سختی نښتی رواني دي دمداونه ویل چی‌که دنجیب رژیم له منځه ولاړ شی مسکو به په څه اقدام لاس پوری کړي .

د کابل رژیم رئیس دشپی په ۹ بجو دراډیو له لاری په خپله وینا کی وویل :چی شاهنواز تنی تښتیدلی ـ اورژیم په اوضاع مسلط دی .

دروس د بهرنیو چارو وزارت رسمی نطاق کراسیموف پهخپله لو مړي خرګندونه کې وویل : جنګ لو مړی د کابل په هوائی ډګر پیل شوی چی د کابل نوروبرخو ته هم خپور شوی دی، په خبرو نو کی ویل شویدی چی کودتا هغه وخت پېل‌ه نیولی چی دهغو (۱۲٤)پو ځی او ملکی افسرانو او افرادو محاکمه پیل شوی وه چی څه موده مخکې د کودتاپه تور نیول شوی‌او ده شاهنو از تنی دلاس لرلو خبرونه یی خپاره شوی وو .

د چهارشنبی په ورځ دسهار په نهه نیمو بجو دروسا نو د مزدوررژیم مشر ډاکتر نجیب پخپله بیا نیه کی وویل کودتاځپل شویده او په دارالامان کی د دفاع وزارت په بشپړ توګه د کودتاچیا نو څخه نیول شوی دی.

همدارنګه دمخابری او رادیو لوزی (٥٢) غنډ لو دستردرستیز دمخابری انقلابی مرکزلهمنځه تللی دی ..

په خبرو نوکی ویل شویدی چی د رژیم پنځه الوتکی پاکستان ته راالوښتی چی په یوه الوتکه کی جنرال تنی دده ټبر او څو نور لوړ رتبه افسران هم شامل دي .په خبرونوکی داهم ویل شوی چی جنرال تنی بیرته کابل ته ستو نشوی، او دنجیب رژیم پرضدرعملیاتو قومانده په غاړه لري ـخودپاکستان رسمی مقا ماتو پاکستان ته د جنرال تنی اوښتل دروغ ګڼلی دي.

همدارنګه دحزب اسلامی مشر انجینر حکمتیارلـــه دغه کودتاڅخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلـــي یی دی چې دکابل دمزدوررژیم پرضـد دهراقدام مـلاتړ کوي .دنړی سیاسی مبصرین وایی په کابل کې روان پو ځی کشمکش چی هر څه وی خـــو دمجاهدینو له پاره یو طلائي چانس اوفرصــت دی چی دوی کولی شی په خپله ګټه تری اعظمـي استفاده وکـړي .وروستیو جریا نونو دکابل مزدور رژیم نور هم له پښو غورځولی اود پوځ لـــه ملاتړ نه یی هم بی برخی کـړیدی .

وروستی ییښی څرګندوی جی دنجیب رژیم نوردخپلو دوستانو اوملګرو له طرفداری څخـه محروم شویدی.

دیوبل خبرله مخی دروسانودمزدور رژیم مشرډاکتر نجیب دخلق دملحدی ډلي څو تنه غړی په مسکـو کی د مزدور رژیم سفیر سید محمد ګلا ب زوی میرصاحب کاروال ، نیازمحمد مو مند ، دستګــیر پنجشیری ، صالح محمد زیری په کودتا کي دلاس لرلو له امله د خلق د کمو نست ګوند لـــه سیاسی بیرو او د دفاع د عالي کمیتی له غړیتوب څخـه ایستلی دي .

دافغانستان له داخل څخه د مجاهدینود نویو او درندو حملو رپوټونه هم رارسیدلی دي .

په خبرونوکی ویل شویدی چی په لوګر کـــی د رژیم ګنې پو ستی مجاهدینو ته تسلیم شویدی د زابل ولایت مجاهدینو فتحه کړی دی .د جلال اباد ، ښارپنځه مهمی پوستی فتحه شوی . په کندهار کي مجاهدینو د رادیو تلویزیون په محلی مرکزحمله کړی په هرات کی هم مجاهدینو ګڼ پوځی مراکز او پوستی نیولی دي .

دخوست په شا وخوا کی هم درانده جنګونه روان دی مجاهدینو دخپلو بریالیو عملیاتو په جریان کی یو شــــمیر پو ستی فتحه کړی او د خوست په لور یی پر مختلګ جریان لری .



بسم الله الرحمن الرحيم


ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون
البقرة - ١٥٤ آية

د حق د لارې قربانیان



د شهید قوماندان پیر حکم خان
لنډه پیژندنه

د حق د لارې د مجاهدینو په ډله کې چې خاص د خدای جل جلاله د رضا او اعلای کلمة الله لپاره یې وسله وال جهاد پیل کړی ؤ او د جهاد وياړلي کارنامې به یې د تل لپاره د افغانستان د مسلمان ملت د جهاد په تاریخ کې په زرینو کرښو ثبت وي یو هم پیر حکم خان د هاشم الدین زوی ؤ چې په ۱۳۳۹ هـ ش کال کې د پکتیا ولایت د خوست د لویې ولسوالۍ مربوط د دره گۍ د ولسوالۍ د لغوړۍ د پیرانو د کلي په یوه دینداره کورنۍ کې زیږیدلی ؤ.

نو موړی خپله لومړنۍ زده کړه د سیګي په ښوونځی کې تر سره کړه، کله چې په افغانستان کې د روسانو په حمایت او دستور د ثور خونړۍ کودتا را منځ ته شوه نو موړی د شاکرین جهاد-

یارتر قوماندی لاندی په وسله وال جهاد پیل وکړ کله چی شاکرین جهاد یار د خدای جل جلاله د رضا په لاره کی د شهادت لوړ مقام ترلاسه کړ حکم خان د نومیالی مجاهد الحاج مولوی حنیف شاه تر آمارت لاندی د مجاهدینو د قوماندان په توگه خپل وسله وال جهاد ته ادامه ورکړه .

پیر حکم خان برسیره پردی چی د یو مجاهد قوماندان په توگه یی په وسله وال جهاد کی برخه اخیستله د خفیفه او ثقیله وسلو لکه: ټانگ او بوس توپ، ٨٢ ملی متری، ٧٥ ملی متری، ١٢٠ ملی متری ها وان توپونو، BM-١٢ دستگاه، سکر ٢٠، استنگر او ... په استعمال کی یی پوره مهارت درلود او نورو مجاهدینو ته یی د دغو وسلو د ورزده کولو په کار کی پوره هڅه کوله . د جهاد د ځینو نورو ضروری وسایلو لکه؛ مخابره، تلویزونی کامره د ماینونو ایښودلو او ... کی یی پوره استعداد درلود .

نوموړی د جهاد په دوران کی د پکتیا او پکتیکا ولایتونو په بیلا بیلو سیمولکه: درگی، ملنگ غونډ او نورو سیمو په جهادی عملیاتو کی په میړانه برخه اخیستی او هرځل یی د دین او وطن دښمنانو ته درانه تلفات وراړولی دی چی دلته یی په لنډه توگه د ځینو جهادی عملیاتو په یادونه اکتفاء کوو:

١ ـ په ١٣٥٩ هـ ش کال کی د خوست په لویی ولسوالی او د دره گی او اسمعیل خیلو په سمیوکی له دښمن سره په جگړو کی یی په پوره میړانی او سرښندنی سره ددښمن مقابله وکړه .

٢ ـ کله چی په ١٣٦٠ هـ ش کال کی له خوست څخه دتنیو سیمی ته قوه راغله شهید حکم خان له نورو مجاهدینو سره یوځای دښمن ته د سر او مال درانه تلفات ور واړول .

٣ ـ په ١٣٦١ هـ ش کال یی د ډبگی اولیژی تانی د فتحی په عملیاتو کی ډیره قهرمانی وښودله .

٤ ـ په ١٣٦٢ هـ ش کال د بړی په فتحه کی یی پر دښمن مرگونی گوزارونه وکړل او په همدغه کال یی په خوست باندی د روسانو او مزدور رژیم د قوی د عمومی تعرض په مقابل کی د مجاهدینو په جهادی فعالیتونو کی پوره برخه درلوده او د نورو مجاهدینو په ملگرتیا یی تقریباً (١٠٠) تنه عسکر او صاحب منصبان ژوندی ونیول .

٥ ـ کله چی په ١٣٦٣ هـ ش کال کی په لیژه باندی یرغل وکړ د هغوی په مقابل کی د مجاهدینو په جهادی عملیاتو کی حکم خان د ستاینی وړفعال رول درلود او دښمن ته یی ډیر تلفات ور واړول .

٦ ـ کله چی په ١٣٦٤ هـ ش کال روسانو او د هغوی مزدورانو په ژوره، لیژه اوبړی باندی تعرض وکړ نو موړی له نورو مجاهدینو سره یوځای په ډیره میړانه د ملحد دښمن مقابله وکړه او دښمن ته یی د سر او مال درانه تلفات ور

واړول .

۷ ـ کله چې په ۱۳۶۵ هـ ش کال ملحدینو بیا په بړی ژوره او لیږه باندی حمله وکړه له دښمن سره په جګړه کی ټپی شو او په همدغه کال یی د تڼیو په سیمه کی د ملحدینو پرپوستو باندی سخت عملیات وکړل او د دین او وطن ډیر دښمنان یی ووژل .

۸ ـ کله چی په ۱۳۶۶ هـ ش کال روسانو او د هغوی نوکرانو په ځدرانو تعرض وکړ د هغوی په مقابل کی په جهادی عملیاتو کی د حکم خان تر قوماندی لاندی مجاهدینو له نورو مجاهدینو سره یو ځای په ډیره میړانه د هغی مقابله وکړه او دښمنانو ته یی د سر او مال درانه تلفات ور واړول .

۹ ـ کله چی په ۱۳۶۷ هـ ش کال کی مجاهدینو د سنکی ، سیدګی ، موسی خان او والم په پوستو باندی علمیات پیل کړل نو موړی په دغو عملیاتو کی په ډیره میړانه و جنګیده او په همدغه کال یی د زرمت او ګردیز په شاو خوا سیمو جنګونو کی د نورو مجاهدینو سره یوځای فعاله برخه اخیستی وه او دښمن ته یی د سر او مال درانه تلفات ور اړولی وو .

۱۰ ـ کله چی په ۱۳۶۸ هـ ش کال کی مجاهدینو د نادر شاه کوټ په علا قداری عملیات شروع کړل نو موړی پکی فعاله برخه در لوده او د خواو شاسمیو د پوستو په فتحه کولو کی یی فعاله رول درلود .

د حق او باطل ترمنځ په دغه جګړه کی ټپی شوی هم ؤ .

د حق د لاری دغه نومیالی مجاهد قوماندان کله چی په ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۶۸ نیټه د مجاهدینو له خوا د خوست په مرکز باندی عمومی عملیات پیل شول نو موړی په ډیره میړانه له دښمن سره و جنګید، څلور پوستی یی فتحه کړی او ډیر مالی او ځانی تاوانونه یی ور واړول . بالاخره د دښمن له خوا د ایښودل شوی ماین په ذریعه سخت ټپی او په ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۶۸ هـ ش نیټه یی د خدای جل جلاله د رضا په لار کی د شهادت لوړ مقام په برخه شو .

(انا الله وانا الیه راجعون)

د شهید مولوی شاه محمد لنډ پیژند لیک

د حق د لاری د هغو ننګیالیو او نومیالیو

مجاهدینو په ډله کی چی خاص د خدای (جل جلاله) د رضا او اعلای کلمة الله په خاطر یی د کفر او الحاد په ضد وسله وال جهاد پیل کړی او ویاړلی جهادی کارنامی به یی د تل لپاره زمونږ د اسلامی انقلاب په تاریخ کی په زرینو کرښو ثبت وی یوهم مولوی شاه محمد د مولوی محمد اسلم زوی ؤ چی په ۱۳۳۱ هـ ش کال د گردیز د تعمیر د اولسوالی د ملك کان په کلی کی زیږیدلی په قوم اموزی ؤ.

نوموړی خپل لومړنی دینی زده کړه د خپل کلی په دینی مدرسه کی سرته رسولی او بیا یی لوړی دینی زده کړه په نورو سیمو کی کړی ده. په افغانستان کی د ملحدینو له کودتا څخه وروسته په ۱۳۵۸ هـ ش کال کی له خپلی کورنی سره اسلامی هیواد پاکستان ته هجرت وکړ او له هجرت څخه وروسته بیرته د جهاد سنگر ته ورغی د وسله وال جهاد تر څنگ یی د شمل په مرکز کی د ځدرانو ماشومانو ته د دینی علومو تدریس وظیفه هم په غاړه درلوده. د الحاج مولانا جلال الدین حقانی تر قیادت لاندی یی جهاد کاوه. په ډیرو جهادی فعالیتونو کی یی برخه اخیستی، چی دلته یی د نمونی په توگه د تعمیر د ولسوالی، گردیز ښار او اورگون په سیمه کی دعملیاتو په یادونه اکتفاء کوو.

بالاخره د اسلام د حقی لاری دغه تکړه مجاهد په ۱۳٦٦ هـ ش کال په داسی حال کی چی له یو مرکز څخه یی بل مرکز ته مهمات انتقالول د شهادت لوړ مقام ته ورسید

(انا لله وانا الیه راجعون)

د شهید پاینده گل لنډ پیژند لیك

د هغو مجاهدینو په ډله کی چی خاص د خدای (جل جلاله) د رضا لپاره یی په وسله وال جهاد پیل کړی دی یو هم پاینده گل د شیر گل زوی د لوگر ولایت د برکی برك د اولسوالی د څرخ خروار د علاقداری د ارزو خیلو د کلی اوسیدونکی ؤ.



نوموړی په افغانستان کی د کمونستانو قدرت له رسیدو سره سم په وسله وال جهاد شروع وکړه. د ابراهیم حاجی د قوماندی لاندی یی په ډیرو

جهادی عملیاتو کی برخه اخیستی وه او هر ځل یی ملحدو دښمنانو ته د سر او مال درانه تلفات وراړولی دی .

بالاخره د اسلام د حقی لاری دغه نومیالی مجاهد د ۱۳٦۵ هـ ش کال د حمل په میاشت کی د ژوری په سیمه کی د شهادت لوړ مقام ته ورسید .

(انا لله وانا الیه راجعون).

د شهید امیر گل لنډه پیژندنه

د حق د لاری د نومیالیو مجاهدینو له جملی څخه یوهم امیر گل د شیر گل زوی و ، د لوگر ولایت د



برکی برك د اولسوالی د څرخ ـ خروار د علاقداری د ارزو خیل د کلی اوسیدونکی ؤ .

نوموړی په افغانستان کی د روسانو په دستور د ثور خونړی کودتا څخه وروسته په وسله وال جهاد پیل وکړ . لوموړی یی د ابراهیم حاجی ترقوماندی لاندی جهاد کاوه ، او وروسته یی بیاد نومیالی قوماندان خلیل تر قوماندی لاندی د کفر او الحاد په مقابل کی وسله وال جهاد ته ادامه ورکوله .

د جهاد په دوران کی یی د دین او وطن د دښمنانو پر ضد په ډیرو جهادی عملیاتو کی برخه اخیستی وه او ملحد دښمن ته یی د سر او مال درانه تلفات وراړولی دی .

بالاخره دغه تکړه مجاهد د ۱۳٦۸ هـ ش کال د قوس په میاشت کی په بړی کی د شهادت لوړ مقام ته ورسید .

(انا لله وانا الیه راجعون)

دشهید ملا گلاب لنډییژندلیك

د حق دلاري د نومیا لیو مجاهدینو یه ډله کې چې خاص د خدای جل جلاله د رضالپاره یې د کفر او الحاد په مقابل کې وسله وال جهاد ییل کړی ؤ، یوهم ملاگلاب د صاحب زوی د یکتیا د ولایت دوزي د ولسوالۍ د گرنی د کلي اوسیدونکی یه قوم سرنی ښاخیل و ،چې یه ۱۳۱۸ ه ش کال کې زیږیدلیؤ ,

نو موړی یه افغانستان کې د کمو نستي دالحادی کودتا سره سم په وسله وال جهاد پیل کړی ؤ، او د الحاج مو لانا جلال الدین حقانی ترقوماندي لاندی یي د کفر او الحاد یه مقابل کې جهاد کـا وه، د پکتیا د ډیر و سیمو په جهادي عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه او هرځل یې دښمن ته دســر

اومال درانه تلفات وراړولي دي.

بالاخره دغه نومیا لی مجاهد یه ۱۳٦۳هـ ش کال په پسرلی کي د سر وړیکندو ددښمن له خوا دنیول شوي کمین په‌نتیجه کې د شهادت لوړمقام ته ورسید.

(انا للهوانا الیه راجعون)

د شهید قوماندان گلبت خان لنډ پیژندنه

دهغو نو میا لیواو ننگیالیو مجاهدینو له جملې څخه چې ویاړلې جهادي کارنامې‌یې زمونږ د اسلامي انقلاب او جهاد په تاریخ کې د تل لپاره په زرینو کرښو ثبت وي ،یو هم گلبت خان د حاجی‌محمد خان زوی ،په قوم ځدران او دبغلان د ولایت د نهرین دولسوالۍ اوسیدونکی ؤ.

په ډیرو جهادي عملیاتو کې یي د قوماندان په توگه په ډیرمیړانه ددښمن مقا بله وکړه هرځل یې پر دښمن مرگوني گوزارونه وکړل او مالي او ځاني تاوانونه یي ورواړول ،دلته یي د نمو نې په توگه د ځینو جهادي عملیاتو یادونه کوو :

۱ـ له نورو مجاهدینو سره یوځای یې د نهرین په فرقه حمله وکړه او دښمن ته یې سخت زیان وراړوه ،په دغه حمله کې مجاهدینو څو ټانکونه او نوروسایل په غنیمت ونیول .

۲ ـ د خوست سپین کۍ پوسته یې فتحه کړه (۲٦) تنه عسکر او صاحب منصبان ژوندی ونیول شول او زیات شمیر یی ووژل شول .

۳ ـ په گردیزکی یی له نورومجاهدینو سره یو ځای دروسانو او دهغوی دمزدورانوقواوته سخته ماته ورکړه او ددښمن له قواو څخه یې (٥) تنه ژوندی ونیول .

٤ـ د خوست دلوېي ولسوالۍ ددرگۍ دپوستی او ولسوالۍ په فتحه کولو کې یې ډیره میړانه وښودله

بالاخره د اسلام د حقې لارې دغه میړنی ، او نومیالی مجاهد قوماندان د ۱۳٦۸ هـ ش کال دسنبلې دمیاشتې په اتمه نیټه د ۳٥ کالو په عمرددښمن دتوپ د مرمۍ په ذریعه د خدای جل‌جلا له د رضا په لار کې د شهادت لوړمقام ته ورسید.

(انالله وانا الیه راجعون)

د شهید توتاخیل لنډپیژند لیك

د اسلام د حقی لاری د هغو پیاوړو مجاهدینو په ډله کی چی خاص د خدای (جل جلاله) د رضا او اعلای کلمة الله په خاطر یی د کفر او الحاد پر ضد وسله وال جهاد پیل کړی ؤ یوهم تو تاخیل

د حاجی مومند زوی د خوست دلویی اولسوالی دوزره د کلی اوسیدونکی ؤ .

نومړی په ۱۳۶۷ هـ ش کال د منبع العلوم د مدرسی د پنځم ټولگی زده کوونکی ؤ چی دینی او ایمانی جذبی او له جهاد سره زیاتی مینی هغه د وسله وال جهاد سنگرته وروست او د کفر او الحاد پر ضدیی وسله وال جهاد پیل کړ . په ډیرو جهادی عملیاتو کی یی برخه اخیستې ده.

بالاخره دغه نومیالي مجاهد د ۱۳۶۸ هـ ش کال د میزان په میاشت کی د شیخ امیر په علاقداری کی له دښمن سره په یوی مخامخ جگړه د شهادت لوړ مقام ته ورسید .



(انا لله وانا الیه راجعون)

دشهید یارمحمد لند پیژند لیک

دحق د لارې د مړنیو مجاهدینو په ډله کې یو هم یارمحمدد دلاورخان زوی دلوگرولایت دخرخ د علاقدارۍ دنیگرام دکلي اوسیدونکی وء او په ۱۳۴۷ هـ ش کال زیږید لی وء.

نو موړی خپله زده کړه دیعقوب خرخی په لیسه کې تر اووم ټولگی پوری کړې وه ، په۱۳۵۸ه ش کال کې یې زدکړه پریښوده او دکفراو الحاد پر ضد یې وسله وال جهاد پیل کړ.په ډیروجهادي عملیاتو کې یې برخه اخیستې او ددین اووطن دښمنانوته یې ډیر مالي اوځانی تلفات ور اړولي دي.

بالا خره دغه نومیالي مجاهد د۱۳۶۸ هـ ش کال دسنبلې په ۲۷ نیټه د مزدوررژیم دبمبا رۍ په ذریعه دشهادت لوړمقام ته ورسید .

(انالله واناالیه راجعون)

احمد شاه ((وحد
d Shah (Vahda
A. K. P. O.

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نبوی ارشاد

عن عمر بن الخطاب (رض) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل؟ قال اد خالك السرور على مؤمن الشبعت جوعته او كسوت عورته اوقضيت له حاجة.

(ترغيب د طبرانی په حواله)

حضرت عمر بن خطاب (رض) وايي چې له رسول الله (ص) څخه چا پوښتنه وکړه چې تر ټولو ښه عمل کوم يودی پيغمبر (ص) و فرمايل :ديوه مسلمان زړه خوشالول - چی که وږی وي ډوډی ورکړی، که لوڅ وی جامه ورکړی، که اړوي اړتيابې پوره کړی.

دهيئت تحرير تر نظر لاندي

مسوول مدير : عبدالباری ننګيال
مرستيال : سيّد محي الدّين هاشمي

ناصرباغ روډ - بورډ - پېښور
پته : پوست بکس نمبر (۱۰۳۳) يونيورسټي پوست آفس پېښور
ټيلفون نمبر (٤٣٤٧٣)

ستر مجاهد مولوی نظام الدین حقانی له مجاهدینو سره د جهاد په مورچل کې